დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 16 - 22 აგვისტო
N34 1394
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

ნაც-თავი მეგვამეებო, დაგვამეებეთ!

არ გადაიღოთ! ნუ გადაიღებთ!

მივმართავთ თეა წულუკიანს:

დავით აღმაშენებელზე ფილმი სოდომისტების მიერ დაშინებულმა საქართველომ არ უნდა გადაიღოს!

ვინ უნდა შეასრულოს ფილმში დავით აღმაშენებლის როლი?

კახი კალაძეს მერის არჩევნებში ალტერნატივა არ ჰყავს! 8

მიხეილ ცაგარელი:

ირაკლი ღარიბაშვილს ვურჩევ, კიდევ უფრო მკაცრი იყოს ქვეყნის ამრევების მიმართ!

ელენე ხოშტარია, როგორც ირინა სარიშვილი

სისხლის დასაღვრელად და პროვოკაციების მოსაწყობად ემზადება!

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

ერთხელ და საბოლოოდ!

ნაც-მეგვამეებო,

სააკაშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა სექტამ იციან, რომ გამარჯვების შანსი არა აქვთ და ამიტომ გვამარჯვებას ცდილობენ!

გვამარჯვება ისეთი **გამარჯვებაა,** რომელიც **გვამებზე** გადის!

უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, სააკაშვილისა და ნაცსექტის **გვამ**არჯვება საქართველოს მოქალაქეების **გვამებზე** გადის!

რაც უფრო მეტი **გვამი** იქნება საქართველოში, სააკაშვილის პოლიტიკური სექტაც მით უფრო მეტად ეცდება, ეს საკუთარი **გვამ**არჯვებისათვის გამოიყენოს!

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ **ნაცმოძრაობა** — ეს არის **სააკაშვილის** პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო!

საერთოდ, ქართულ პოლიტიკაში **საგვარეულო** ნიშნით არაერთი ცალკეული სუბიექტის გამოყოფა შეიძლება. მაგალითად, **ძმები ბერძენიშვილების, და-ძმა ჩხეიძეების, მამა-შვილი ბაბაშვილის, გიორგი ვაშაძისა და გრიგოლ ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძისა** და **ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძის,** მაგრამ სა**გვამ**ეულო ნიშნით გამორჩეული, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა გახლავთ!

ჰოდა, სააკაშვილის პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინაც **გვამებზე** ამყარებს იმედს და ცდილობს, **გვამ**არჯვებას მიაღწიოს!

გვამარჯვების მიღწევის ერთ-ერთი ტაქტიკა საკუთარ პოლიტიკურ სა**გვამ**ეულოს სააკაშვილმა სულ მთლად საჯარო სივრცეში დაუსახა, როცა გამწვავებული კოვიდპანდემიისა და ინფიცირებულთა სიკვდილიანობის მატების ფონზე საკუთარ ფეისბუქ-გვერდზე დაწერა: **„როგორმე უნდა მოხერხდეს, რომ ეს ტრაგედია, რაც საქართველოში ხდება, ივანიშვილს და ქოცებს დამსახურებულად შეეტენოთ, რადგან, რეალურად, ეს მათი ბრალია. ეს იქნება საბოლოო და შეუვალი განაჩენი. 15000 ადამიანი დაგვეღუპა აფხაზეთში, აქ თვეში 1000 კაცზე და მეტზე გავალთ. მოკლედ, მძლავრი კამპანია გვჭირდება, „ივანიშვილი გკლავს“ — ეგეთ სტილში“.**

ხედავთ, რას წერს ნაცთა პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს მეთაური? თვეში 1000 კაცზე და მეტზე **გავალთო!** გესმით? **„გავალთო!“** აი, როგორც ამბობენ ხოლმე — **„შედეგზე გავალთ!“** ანუ თვეში 1000 და მეტი კოვიდინფიცირებულის გარდაცვალება სააკაშვილისა და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოსათვის **„შედეგზე გასვლას“, შედეგის დადებას, მიზნის მიღწევას** ნიშნავს.

ისიც გავიხსენოთ, რომ სააკაშვილის პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დაფიქსირებიდანვე ცდილობდა,

პანდემია პოლიტიკურ მოკავშირედ გაეხადა და ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება ისე დაემძიმებინა, რომ რაც შეიძლება მეტი მსხვერპლი ყოფილიყო, რაც შეიძლება მეტი **გვამი** „დაყრილიყო“. კერძოდ, სააკაშვილის პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს წარმომადგენლები **უხეშად და დემონსტრაციულად არღვევდნენ კოვიდრეგულაციებს, მიტინგებს ატარებდნენ მაშინაც კი, როცა ღია სივრცეში ათზე მეტი ადამიანის შეკრება აკრძალული იყო, არ ემორჩილებოდნენ ე.წ. კომენდანტის საათს და მოქალაქეებსაც ღიად მოუწოდებდნენ მისი დარღვევისაკენ, ეწეოდნენ იმ ექიმების დისკრედიტაციის კამპანიას, რომლებიც პანდემიასთან ბრძოლის წინა ხაზზე დგანან** და ა.შ. საბოლოო ჯამში, **კოვიდინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდისა და ქვეყნაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამწვავების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სწორედ სააკაშვილის პოლიტიკური საგვამეულოს მიტინგები და მანიფესტაციები იქცა.**

ახლა კი ნაცთა პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს თავკაცი უკრაინიდან ითვლის საქართველოში **გვამების** რაოდენობას! ზის და აწარმოებს **სიკვდილის ბუღალტერიას — „თვეში 1000 კაცზე გავალთო“,** ანუ მივაღწევთ, რომ თვეში 1000 ადამიანი მოკვდეს, 1000 **გვამი** დაიდოს!

ასე აპირებენ **გვამ**არჯვებას სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო, რომლებსაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს **გვამები** ძალაუფლების შესანარჩუნებლად სჭირდებოდათ, ახლა კი **გვამები** ძალაუფლების დასაბრუნებლად სჭირდებათ!

უნდა გავაჩაღოთ კამპანია, თითქოს, კოვიდინფიცირებულ ადამიანებს ივანიშვილი კლავს! — ეუბნება თავის პოლიტიკურ სა**გვამ**ეულოს სააკაშვილი, რომლის რეჟიმიც მართლა კლავდა, კლავდა და კლავდა!

იმისათვის, რომ ვიღაცები დააჯერონ, თითქოს, კოვიდინფიცირებულთა სიკვდილის მიზეზი კოვიდი კი არა, ივანიშვილი და „ქართული ოცნება“ არიან, სააკაშვილსა და მის პოლიტიკურ სა**გვამ**ეულოს პროპაგანდის აგორება, თეთრის შავად გასაღება, მანიპულატორობა და ყალბი ამბების გამოგონება სჭირდებათ, მაშინ, როცა სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო, ყოველგვარი პროპაგანდისა და ფეიკნიუსების გარეშე, სრულიად ცხადად და ულაპარაკოდ, თავადვე ასოცირდებიან სიკვდილთან და მკვლელობებთან.

რა საჭიროა, გამოიგონო ლოზუნგი — **„სააკაშვილი გკლავს!“** — როცა საქართველოში **სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მოკლული** ადამიანების — **სანდრო გირგვლიანის, ბუტა რობაქიძის, ზურა ვაზაგაშვილის, გიორგი გამცემლიძის, მარად ართმელაძის, შოთა გორგაძის, რომან სურმანიძის, როინ შავაძის, სერგო თეთრაძის, გია კრიალაშვილის, ელდარ ქობალიას, ნიკა კვინტრაძის, სულიკო ასათიანისა და სხვათა საფლავები რეალურად არსებობს,** ხოლო სააკაშვილის რეჟიმის მიერვე მოკლული **დათო ცინდელიანისა და პაატა ქარდავას საფლავები არ არსებობს,** რადგან ისინი ჯალათმა **რომან შამათავამ** შუა ზღვაში დახვრიტა, გვამებს ბეტონის ნატეხები მოაბა და წყალში ჩაძირა.

სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო ქართველთა **გვამებზე** ცეკვა-თამაშსაც არიან დაჩვეული, რისი დადასტურებაც თუნდაც **2008 წლის 12 აგვისტოა,** როცა ნაცრეჟიმმა რუსთაველის გამზირზე კონცერტი მოაწყო და ომში „რუსეთის დამარცხება“ იზეიმა, არადა, მაგ დროს სამაჩაბლოს მიწა ბრძოლის ველზე დაცემული ქართველი ჯარისკაცების **გვამებით** იყო მოფენილი, ახალგორის რაიონს, კოდორის ხეობასა და 150 ქართულ სოფელს კი საოკუპაციო ჯარი აკონტროლებდა.

ჰო, სააკაშვილსა და მის პო-



Mikheil Saakashvili
11 m ·

როგორმე უნდა მოხერხდეს, რომ ეს ტრაგედია რაც საქართველოში ხდება ივანიშვილს და ქოცებს დამსახურებულად შეეტენოთ, რადგან რეალურად ეს მათი ბრალია. ეს იქნება საბოლოო და შეუვალი განაჩენი, 15000 ადამიანი დაგვეღუპა აფხაზეთში აქ თვეში 1000 კაცზე და მეტზე გავალთ. მოკლედ მძლავრი კამპანია გვჭირდება ,,ივანიშვილი გკლავს" ეგეთ სტილში. ✌ ✌ ✌

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

დიდგორობა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლის, ერთიანობის და ძლიერების, ქვეყნისთვის თავდადების სიმბოლოა. ამავე დროს **ეს არის მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი გასაოცარი სამხედრო-სტრატეგიული წარმატების მაგალითი.**

დიდგორზე ქართულმა მხედრობამ შეუძლებელი შეძლო. შემთხვევითი არ არის, რომ ამ გამარჯვებას დავითის ისტორიკოსმა **„ძლევაი საკვირველი“** უწოდა.

ქართველობამ — ერმა და ბერმა, დიდი დავით აღმაშენებლის მეთაურობით ამ გამარჯვებას ერთიანობით, მიზანმიმართული შრომით, სიბრძნით და, რა თქმა უნდა, სამშობლოსთვის თავგანწირვით მიაღწია.

დიდგორზე ბრწყინვალე გამარჯვების გარეშე არ იქნებოდა საქართველოს ოქროს ხანა — დავითისა და თამარის, რუსთველისა და ოპიზრების ეპოქა, იყალთოსა და გელათის აკადემიები, ქართული ეკონომიკისა და განათლების არნახული აღმავლობა — ყველაფერი ის, რითიც დღესაც არამხოლოდ სამართლიანად ვამაყობთ, არამედ სამომავლოდაც ორიენტირებად ვისახავთ.

აქვე მინდა, გავიხსენო ჩვენი პატრიარქის, უწმინდესის სიტყვები — **დიდგორი ჯერ კიდევ მოსაგებია!** დღეს დიდგორის ბრძოლის ცოცხალი მაგალითი გვასწავლის, რომ ერთიანობა ყველაზე დიდი ძალაა. ამ მიწაზე მცხოვრები ყველა ხალხის საერთო, მიზანმიმართული, ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა საქართველოს ძლიერების, თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის კეთილდღეობისა და მშვიდობის წინაპირობაა.

კიდევ ერთხელ ვულოცავ ამ დღეს ჩვენს ხალხს და გამთლიანებას, გაძლიერებასა და განვითარებას ვუსურვებ ჩვენს ქვეყანას, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი!

„ტვ იმედი“

ᲛᲔᲒᲕᲐᲛᲔ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲛᲐ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲣᲠᲛᲐ ᲡᲐᲒᲕᲐᲛᲔᲣᲚᲝᲛ ᲒᲕᲐᲛᲐᲠᲯᲕᲔᲑᲐ ᲕᲔᲠ ᲣᲜᲓᲐ ᲘᲖᲔᲘᲛᲝᲜ!

ლიტიკურ სა**გვამ**ეულოს იმის თავიც არ ჰქონდათ, კონფლიქტის ზონიდან ქართველი ჯარისკაცების **გვამები** გამოეტანათ, მაგრამ რუსთაველის გამზირზე ტაშ-ფანდურს კარგად ახერხებდნენ და წაგებულ ომში **გვამ**არჯვებას დღესასწაულობდნენ.

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ ᲓᲐᲛᲐᲠᲪᲮᲔᲑᲣᲚᲘ ᲘᲧᲝ, ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲠᲔᲟᲘᲛᲘ ᲙᲘ – ᲒᲕᲐᲛᲐᲠᲯᲕᲔᲑᲣᲚᲘ!

სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო ზეიმობდნენ და დღესასწაულობდნენ **2011 წლის 26 მაისსაც,** როცა მშვიდობიანი მომიტინგეების სისხლით გადანამულ რუსთაველის გამზირზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს, იმ ადგილიდან ორ ნაბიჯში კი, სადაც ნაცბელადი სამხედრო აღლუმს იბარებდა, მაღაზიის სახურავზე **ᲜᲘᲙᲐ ᲙᲕᲘᲜᲢᲠᲐᲫᲘᲡᲐ** და **ᲡᲣᲚᲘᲙᲝ ᲐᲡᲐᲗᲘᲐᲜᲘᲡ** **გვამები** ელაგა.

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ ᲛᲐᲨᲘᲜᲐᲪ ᲓᲐᲛᲐᲠᲪᲮᲔᲑᲣᲚᲘ ᲘᲧᲝ, ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲠᲔᲟᲘᲛᲘ ᲙᲘ – ᲘᲡᲔᲕ ᲒᲕᲐᲛᲐᲠᲯᲕᲔᲑᲣᲚᲘ!

საერთოდ, სააკაშვილისა და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს ხელში **ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲒᲐᲛᲐᲠᲯᲕᲔᲑᲐ ᲐᲠ ᲚᲘᲠᲡᲔᲑᲘᲐ,** თვითონ **ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘ** და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო კი თავს სულ **გვამ**არჯვებულად თვლიდნენ!

ახლაც **გვამ**არჯვებას ესწრაფვიან — ხელისუფლებაში დაბრუნებას ქართველების **გვამებზე** გადავლით!

სრულიად აშკარაა, რომ ტექსტი, რომელიც ნაცთა პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს **ᲗᲐᲕᲙᲐᲪᲛᲐ** თუ **ᲗᲐᲕᲜᲐᲪᲛᲐ** სააკაშვილმა თავის ფეისბუქ-გვერდზე გამოაქვეყნა და რომელშიც საუბრობდა — ყველა კოვიდით გარდაცვლილი ივანიშვილის მოკლულად უნდა შევრაცხოთო, საჯარო სივრცისათვის არ იყო გამიზნული; **ეს საიდუმლო დირექტივა სააკაშვილს დახურულ „ჩათში“ უნდა ჩაეგდო, სადაც მას მხოლოდ ნაცსექტანტები გაეცნობოდნენ, მაგრამ ნაცბელადს რამსები აერია და პოსტი შემთხვევით ღია „კედელზე“ განათავსა.** მერე, როცა სააკაშვილი მიხვდა, რომ იაღლიში მოუვიდა, უნიჭო და უსუსური ზღაპარი მოიგონა, თითქოს, მისი ფეისბუქი სუს-მა გატეხა და ეს ტექსტი „ჩაუდო“.

სააკაშვილის აღნიშნული გზავნილი, რა თქმა უნდა, იმ **ე.წ. ოპოზიციური ტელეარხებისთვისაც** იყო განკუთვნილი, რომლებიც თავიანთ თავს **„დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მედიას“** უწოდებენ, სინამდვილეში კი სააკაშვილის **„ჯიბის მედია“** და **ნაცმოძრაობის პარტიული რუპორები** ბრძანდებიან. სხვათაშორის, ეს სააკაშვილმა თავისი პირით აღიარა, როცა რამდენიმე დღის წინათ განაცხადა: **„ძალიან ბევრ არხზე თავად ვრეკავ, ველაპარაკები, ვისაც ჩემი რჩევა სჭირდება. უმეტესობას არ სჭირდება, რადგან თავადაც კარგად იციან, რას აკეთებენ“.**

მოკლედ, საბოლოოდ გაცხადდა და დადასტურდა:

ᲐᲠᲐᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲒᲕᲐᲠᲐᲛᲘᲖᲔᲑᲣᲚ-ᲒᲕᲐᲛᲐᲠᲘᲖᲔᲑᲣᲚᲘ „ᲛᲗᲐᲕᲐᲠᲘ ᲐᲠᲮᲘ“, ᲐᲠᲐᲛᲔᲓ „ᲢᲕ ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘᲪ“, ᲠᲝᲛᲔᲚᲡᲐᲪ ᲭᲣᲢᲐ ᲬᲔᲠᲔᲗᲚᲘᲡ ᲕᲐᲟᲘ ᲕᲐᲢᲝ ᲬᲔᲠᲔᲗᲔᲚᲘ, ᲘᲒᲘᲕᲔ „ᲭᲣᲢᲚᲔᲥᲡᲐ“ ᲤᲚᲝᲑᲡ ᲓᲐ „ᲤᲝᲠᲛᲣᲚᲐ“, ᲠᲝᲛᲚᲘᲡ ᲛᲤᲚᲝᲑᲔᲚᲐᲓᲐᲪ ᲓᲐᲕᲘᲗ ᲙᲔᲖᲔᲠᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲘᲗᲕᲚᲔᲑᲐ, ᲡᲘᲜᲐᲛᲓᲕᲘᲚᲔᲨᲘ, ᲞᲘᲠᲐᲓᲐᲓ

ᲗᲐᲕᲘ ᲓᲐᲒᲕᲐᲛᲔᲑᲔᲗ!

ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲢᲔᲚᲔᲕᲘᲖᲘᲔᲑᲘ ᲐᲠᲘᲐᲜ!

სააკაშვილისა და მისი პოლიტიკური სა**გვამ**ეულოს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ **„ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲘ-2“**-მა **„გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია“** დაირქვა, ახლა კი, თუ სააკაშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა სა**გვამ**ეულომ **გვამ**არჯვება მოახერხეს, **გვარამიას „ᲑᲚᲐᲕ-ᲙᲐᲜᲐᲚᲘ“, „ᲭᲣᲢᲚᲔᲥსას“ „ᲢᲕ ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ“** და **კეზერაშვილის „ᲤᲝᲠᲛᲣᲚᲐ“ „გვამ**არჯვებული **ხალხის ტელევიზიები“** გახდებიან!

ყოველ შემთხვევაში, ისინი ამაზე ოცნებობენ და ამისათვის ყველაფერს აკეთებენ!

ქართველმა ხალხმა კი კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ სააკაშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა სა**გვამ**ეულომ **გვამ**არჯვება ვერ იზეიმონ!

დიახ, ქართველმა ხალხმა **2021 წლის 2 ოქტომბერს,** ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ თვითმმართველობის არჩევნები, **გვამებზე** დაგეშილ სააკაშვილსა და მის პოლიტიკურ სა**გვამ**ეულოს კიდევ ერთხელ უნდა უთხრას — ნაც**მეგვამეებო,** თავი და**გვამ**ებეთ!

2 ოქტომბერს ქართველმა ხალხმა ნაცთა პოლიტიკური სა**გვამ**ეულო კიდევ ერთხელ უნდა შეაძვრინოს სააკაშვილის **გვამში,** საიდანაც მათ ვერანაირი კოჰაბიტაცია და ვერავითარი „ქართული ოცნება“ ვეღარ გამოაძვრენს!

ᲯᲐᲑᲐ ᲮᲣᲑᲣᲐ



რა საჭიროა, გამოიგონო ლოზუნგი — **„სააკაშვილი გკლავს!“** — როცა საქართველოში **სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მოკლული** ადამიანების — **ᲡᲐᲜᲓᲠᲝ ᲒᲘᲠᲒᲕᲚᲘᲐᲜᲘᲡ, ᲒᲣᲢᲐ ᲠᲝᲑᲐᲥᲘᲫᲘᲡ, ᲖᲣᲠᲐ ᲕᲐᲖᲐᲒᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ, ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲐᲛᲪᲔᲛᲚᲘᲫᲘᲡ, ᲛᲐᲠᲐᲓ ᲐᲠᲗᲛᲔᲚᲐᲫᲘᲡ, ᲨᲝᲗᲐ ᲒᲝᲠᲒᲐᲫᲘᲡ, ᲠᲝᲛᲐᲜ ᲡᲣᲠᲛᲐᲜᲘᲫᲘᲡ, ᲠᲝᲘᲜ ᲨᲐᲕᲐᲫᲘᲡ, ᲡᲔᲠᲒᲝ ᲗᲔᲗᲠᲐᲫᲘᲡ, ᲒᲘᲐ ᲙᲠᲘᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ, ᲔᲚᲓᲐᲠ ᲥᲝᲑᲐᲚᲘᲐᲡ, ᲜᲘᲙᲐ ᲙᲕᲘᲜᲢᲠᲐᲫᲘᲡ, ᲡᲣᲚᲘᲙᲝ ᲐᲡᲐᲗᲘᲐᲜᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲮᲕᲐᲗᲐ ᲡᲐᲤᲚᲐᲕᲔᲑᲘ ᲠᲔᲐᲚᲣᲠᲐᲓ ᲐᲠᲡᲔᲑᲝᲑᲡ,** ხოლო სააკაშვილის რეჟიმის მიერვე მოკლული **ᲓᲐᲗᲝ ᲪᲘᲜᲓᲔᲚᲘᲐᲜᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲞᲐᲐᲢᲐ ᲥᲐᲠᲓᲐᲕᲐᲡ ᲡᲐᲤᲚᲐᲕᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲐᲠᲡᲔᲑᲝᲑᲡ,** რადგან ისინი ჯალათმა **ᲠᲝᲛᲐᲜ ᲨᲐᲛᲐᲗᲐᲕᲐᲛ** შუა ზღვაში დახვრიტა, გვამებს ბეტონის ნატეხები მოაბა და წყალში ჩაძირა!

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲙᲐᲮᲐ ᲙᲐᲚᲐᲫᲔ
„ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი

არავის არაფერში ვეჯიბრები — ვაკეთებ ჩემს საქმეს და მაქვს თბილისში მცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერა.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

ᲒᲘᲐ ᲐᲑᲐᲨᲘᲫᲔ
ანალიტიკოსი

„ქართული ოცნება“ თბილისში მოიგებს არჩევნებს ათივე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. კვლევის თანახმად, **კახა კალაძის გუნდი საკრებულოში ძლიერი უმრავლესობით შევა.**

„ᲘᲛᲔᲓᲘᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲜᲘᲜᲝ ᲒᲘᲝᲠᲒᲝᲑᲘᲐᲜᲘ
მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი

პრემიერის განცხადების ინტერპრეტაცია, თითქოს საქართველოში ვაქცინაცია სავალდებულო გახდება, აბსოლუტურად უსაფუძვლო და არასწორია.

„ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲐᲠᲮᲘ“

ᲔᲓᲛᲝᲜᲓ ᲐᲑᲐᲨᲘᲫᲔ-ᲛᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
პროდიუსერი

დღეს შინდისში არსებობს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი, რომელიც ჩვენი პროექტის მეშვეობით ბატონმა **ᲙᲐᲮᲐ ᲙᲐᲚᲐᲫᲔᲛ** საკუთარი თანხით ააგო და ეს დღემდე არსად უხსენებია. **სხვა პოლიტიკური პარტიები ჩადიან და იქიდან ბრიფინგებს მართავენ, თუმცა, კახას ერთხელაც არ უკადრებია, იქ ჩასულიყო და ეთქვა, ეს ტაძარი მე ავაშენეო.** ტაძარი ისე გაიხსნა, რომ საქართველოში არავინ იცის, ის ვინ ააგებინა. **ჩემთვის ეს არის ქველმოქმედება.**

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ᲓᲐᲕᲘᲗ ᲜᲐᲠᲛᲐᲜᲘᲐ
სემეკის თავმჯდომარე

გარდა დაჯარიმებისა, კომპანიებმა — **„თელასმა“ და „თელმიკომ“** მიიღეს მითითება, რომ ზედმეტად დარიცხული გადასახადები დააკორექტირონ უახლოესი ერთი თვის ვადაში და მარეგულირებელ კომისიას წარმოუდგინონ ინფორმაცია. ამის შემდეგ ყველა მომხმარებელთან მიმართებით აღრიცხვა ჩადგება ჩვეულებრივ კალაპოტში. **იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიების მხრიდან კვლავ მოხდება მსგავსი ხასიათის დარღვევა, ორმაგად დაჯარიმდებიან.**

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

არ გადაიღოთ!

მივმართავთ წულუკიანს:

დავით აღმაშენებელზე ფილმი სოდომისტების მიერ მოღორებულმა და დაშინებულმა საქართველომ არ უნდა გადაიღოს!

წინა კვირას საქართველოს კულტურის მინისტრმა ᲗᲔᲐ ᲬᲣᲚᲣᲙᲘᲐᲜᲛᲐ ერთი შეხედვით სასიხარულო, მაგრამ, ჩვენი აზრით, თავზარდამცემი ამბავი გვამცნო — დიდგორის სახელოვანი და ისტორიული გამარჯვების 900 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი სახელოვანი მეფის დავით აღმაშენებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის გადასაღებად ემზადება და კონკურსს აცხადებსო!

ცხადია, ჭკუათამყოფელი კაცი ამ სტრიქონებს რომ წაიკითხავს, მაშინვე იკითხავს — ეს ამბავი თავზარდამცემი კი არა, ფრიად სასიხარულოა და ამ წერილის ავტორს, რომელსაც აქამდე პატრიოტ კაცად ვიცნობდით, რა ბზიკმა უკბინა და რა ბუზანკალი შეუჩნდა, ასეთ რამეს რომ წერსო?! მაგრამ, რასაც ქვემოთ მოგახსენებთ, იმედია, ბევრი თქვენგანი კვერს დაუკრავს და ჩემ მიერ ზემოთ ნასროლი სიტყვა — **„თავზარდამცემი“** — საჩოთიროდ და ყურით მოთრეულად არ მოგეჩვენებათ!

ქართველ კაცს დავით აღმაშენებელზე მხატვრული ფილმის გადაღება რომ არ გაგიხარდება და ეს ამბავი შენთვის თავზარდამცემი გახდება, ან **ᲗᲐᲛᲐᲠᲐ ᲙᲘᲜᲬᲣᲠᲝᲕᲐᲡᲐᲕᲘᲗ** ყიზილბაში, ან **ᲑᲘᲑᲐ ᲛᲐᲙᲐᲠᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲕᲘᲗ** ნეხვში ამოვლებული, ან კიდევ **ᲚᲘᲐᲙᲐ ᲮᲝᲨᲢᲔᲠᲘᲐᲡᲐᲕᲘᲗ** უშუბლისძარღვო ხარ! მაგრამ ვიცი რა იმ ავადსახსენებელი ლიბერასტულ-ფაშისტური ტენდენციების შესახებ, რომელიც თანამედროვე ქართული სახელოვნებო ბნელიტის ბუნაგშია გამეფებული, შიში მიპყრობს და ეჭვის ჭია მღრღნის... დიახ, **გული მითქვამს, რომ მამუკა ხაზარაძის ტუალეტში შერეკილი ე.წ. სცენარისტები, ინტელექტუალეტები და გადაგვარებულები, რომლებიც ამ ფილმის შექმნისა და გადაღების პროცესს უსათუოდ ზურგზე მოახტებიან, სახელოვან დავით აღმაშენებელსაც ისევე გადააგვარებენ და წაბილწავენ, როგორც ერთ-ერთ გეი-ფილმში ქართული ჩოხა და ცეკვა უკვე წაბილწეს, გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის ბიუსტი მიწიდან ამოღებულ მკვდარს დაამსგავსეს, ხოლო მესტიაში ჯორზე გადამჯდარი ᲮᲐᲗᲣᲜᲐ ᲒᲝᲒᲝᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ თუ ᲛᲔᲒᲘ ᲒᲝᲪᲘᲠᲘᲫᲔ „თამარ მეფედ“ შერაცხეს!**

წარმოგვიდგენია, რას იზამს, რა სცენარს დაწერს და რომელ კანალიზაციაში გახდება გადასაღები დიდი დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ფილმი თუ, მაგალითად, ამ საქმეში **ᲚᲐᲨᲐ ᲑᲣᲦᲐᲫᲘᲡ** მსგავსი ტვინმოღრღეცილი გაერევა, რადგან **ეს ის ბუღაძეა, რომელმაც გიორგი რუსს თამარ მეფის საწოლში ჯერ ქათამი „ახმარინა“ და მერე — კატა!** ცხადია, ეს გარყვნილი მეტუალეტე და მასტურბატორი საქართველოს წმინდა მეფეს ან ჰომოფობად გამოაცხადებს, ან სექსუალურ მანიაკად, ან კიდევ გიორგი გაბუნიად!

იგივე ითქმის დანარჩენ ტუტრუცანებზეც, რომლებიც მამუკა ხაზარაძის **„უბორნიის“ პოეტებისა“** და **„ტუალეტის მჯღაბნელების“** მარაქაში მუზმუზებენ...

აი, ეს დარდი მკლავს, აი, ეს მაშფოთებს და გონებას მიწამლავს, ძვირფასო მკითხველო!

მე თუ მკითხავთ,

ᲥᲠᲘᲡᲢᲘᲐᲜᲣᲚᲘ ᲛᲝᲠᲐᲚᲘᲡᲒᲐᲜ, ᲖᲜᲔᲝᲑᲘᲡᲒᲐᲜ, ᲢᲠᲐᲓᲘᲪᲘᲔᲑᲘᲡᲒᲐᲜ ᲓᲐ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲤᲐᲡᲔᲣᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡᲒᲐᲜ ᲓᲐᲪᲚᲘᲚᲘ ᲓᲦᲔᲕᲐᲜᲓᲔᲚᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ

ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲝᲜᲐᲚᲗᲐ ᲗᲕᲐᲚᲘᲗ

ვინ უნდა შეასრულოს ფილმში

გასულ კვირას, 12 აგვისტოს, ᲓᲘᲓᲒᲝᲠᲘᲡ ᲑᲠᲫᲝᲚᲐᲨᲘ ᲒᲐᲛᲐᲠᲯᲕᲔᲑᲘᲡ 900 ᲬᲚᲘᲡᲗᲐᲕᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ კულტურის სამინისტრომ მხატვრული ფილმის გადასაღებად კონკურსი გამოაცხადა. რამდენიმეწლიანი კომპლექსური სახელმწიფო პროექტი ეტაპებად არის დაყოფილი. თავდაპირველად შეირჩევა სცენარი, შეფასდება რეჟისორისა და პროდიუსერის იდეები, მოხდება ფილმის ვიზუალური პრეზენტაცია (დეკორაციები, კოსტიუმების ესკიზები და სხვა). განსაზღვრულია სამუშაოს შესრულების ვადებიც. საუკეთესო სცენარი დაფინანსდება 7 500 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარის ოდენობით, ხოლო გამარჯვებული კომპანია სცენარსა და ფილმის პროექტზე მუშაობისთვის მიიღებს 20 000 აშშ დოლარის ეკვივალენტ თანხას ლარში. სცენარის საბოლოო ვერსიის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ კი კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება. ფილმზე უფლებების მესაკუთრედ რჩება სახელმწიფო, ხოლო საავტორო უფლებები მიეკუთვნება ფილმის მთავარ შემოქმედებით ჯგუფს. გადაღებებისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი კულტურის სამინისტროს არ დაუსახელებია.

დავინტერესდით, ქართველი რეჟისორები და მსახიობები ვის ხედავენ დავით აღმაშენებლის როლში და აპირებენ თუ არა კონკურსში მონაწილეობას?

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲣᲠᲒᲣᲚᲘᲐ, რეჟისორი, მსახიობი: — ჯერ კიდევ წლების წინათ მინდოდა დავით აღმაშენებელზე ფილმის გადაღება, სცენარზე რამდენიმე ადამიანი ვმუშაობდით, მაგრამ, ვინაიდან დავით მეფე წმინდანია, ეკლესია ჩაერია და ეს პროექტი დროებით შეჩერდა. ახლა გამოცხადებულია კონკურსი, ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. **ᲓᲐᲕᲘᲗᲘᲡ ᲠᲝᲚᲨᲘ ᲯᲔᲠᲯᲔᲠᲝᲑᲘᲗ ᲙᲝᲜᲙᲠᲔᲢᲣᲚ ᲛᲡᲐᲮᲘᲝᲑᲡ ᲕᲔᲠ ᲕᲮᲔᲓᲐᲕ, ᲐᲦᲛᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲔᲚᲘ 52 ᲬᲚᲘᲡ ᲐᲡᲐᲙᲨᲘ ᲒᲐᲠᲓᲐᲘᲪᲕᲐᲚᲐ, ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ, ᲛᲔᲪ ᲓᲐ ᲖᲣᲠᲐ ᲧᲘᲤᲨᲘᲫᲔᲪ, ᲣᲙᲕᲔ ᲮᲐᲜᲓᲐᲖᲛᲣᲚᲔᲑᲘ ᲕᲐᲠᲗ ᲐᲛ ᲠᲝᲚᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ.** თუ სცენარი დავითის სხვადასხვა ასაკს შეეხო, შეიძლება, საჭირო გახდეს სხვადასხვა ასაკის ტიპაჟების მოძებნა. **ᲛᲝᲛᲮᲠᲔ ᲕᲐᲠ, ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲔᲠᲗᲐᲓ, ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲘᲘᲦᲝᲜ ᲣᲪᲮᲝᲔᲚᲛᲐ ᲕᲐᲠᲡᲙᲕᲚᲐᲕᲔᲑᲛᲐᲪ, ᲠᲐᲗᲐ ᲐᲛ ᲤᲘᲚᲛᲘᲗ ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ ᲓᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲓᲔᲡ.** უდიდესი პროექტია და, ვფიქრობ, ყველა უნდა გავერთიანდეთ. სწორად უნდა იქნეს დასახული ბატალური სცენების გადაღებაც, მაღალი დონის პროდიუსერმა შეარჩიოს სათანადო რეჟისორი. **ᲐᲛ ᲤᲘᲚᲛᲛᲐ ᲣᲜᲓᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲯᲕᲝᲡ.**

ᲑᲔᲠᲢᲐ ᲮᲐᲤᲐᲕᲐ, ***მსახიობი:*** — ვინც დავით აღმაშე-

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲣᲠᲒᲣᲚᲘᲐ:

ᲐᲦᲛᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘᲡ ᲡᲐᲗᲐᲛᲐᲨᲝᲓ ᲛᲔᲪ ᲓᲐ ᲖᲣᲠᲐ ᲧᲘᲤᲨᲘᲫᲔᲪ ᲣᲙᲕᲔ ᲮᲐᲜᲓᲐᲖᲛᲣᲚᲔᲑᲘ ᲕᲐᲠᲗ!

ᲒᲘᲐ ᲙᲐᲭᲐᲠᲐᲕᲐ:

ᲤᲘᲚᲛᲘᲡ ᲛᲗᲐᲕᲐᲠᲘ ᲐᲠᲡᲘ ᲓᲘᲓᲒᲝᲠᲘᲡ ᲝᲛᲘ ᲣᲜᲓᲐ ᲘᲧᲝᲡ!

ნუ გადაიღებთ!

დიდ კონსტანტინე გამსახურდიასაც კი ხელი მოეცარა დავით აღმაშენებლის ცხოვრების რომანის შექმნისას და ესენი, მამუკა ხაზარაძის ტუალეტში მორბენალი ავადმყოფები, ფილმისთვის რა სცენარს დაწერენ და რას გადაიღებენ?!

დავით აღმაშენებელზე ფილმის გადასაღებად მზად არ არის!

ეს დაახლოებით იმას ჰგავს, საღორიის ტყის დედოფალმა **ელისტრაკო კილაძემ** წმინდა ქალწულ ჟანა დ' არკის როლი შეასრულოს მოლიერის თეატრის სცენაზე, ხოლო მისმა თანამეცხედრეებმა — **ვალერი გელბახიანმა** და **მალხაზ მაჩალიკაშვილმა** ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას მისია იტვირთონ საქართველოს გათავისუფლების საქმეში.

არავინ კამათობს იმაზე, რომ დავით აღმაშენებლის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე რიგიანი მხატვრული ფილმი აუცილებლად გადასაღებია, მაგრამ ის სხვა საქართველომ უნდა გადაიღოს — გაერთიანებულმა, ქრისტიანობის მზით გაბრწყინებულმა და ერთ მუშტად შეკრულმა!

ის საქართველო, რომლის მთავარ პროსპექტზეც ამ ორი თვის წინათ „პედორასტებმა“ (ცენზურა ჩვენია. რედ.) კინაღამ პარადი ჩაგვიტარეს, დიდგორის სწორუპოვარ გმირზე ფილმს ვერ გადაიღებს, რადგან დავით აღმაშენებელი პედორასტებსა (ცენზურა ჩვენია. რედ.) და ეკლესიის მტრებს ცეცხლითა და მახვილით უსწორდებოდა და ქუსლებს აჭრიდა, რათა მთელი ცხოვრება მიწაზე ეფორთხათ და ამით მაინც გამოესყიდათ თავიანთი ბინძური დანაშაული.

იმ საქართველოში, სადაც თითქმის ყველა პოლიტიკანი ქვეყნის მტერი და პოტენციური ილღაზია, ძალიან ძნელია დავით აღმაშენებელს საკადრისი მაქებარი, შემფასებელი და დამფასებელი გამოუჩნდეს.

ეს ის ქვეყანაა, სადაც კანაფითა და თრიაქით გამოშტერებულ **ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძეს** პარლამენტში შესვლაზე ყველის ვაჭრებივით ეღრიჯებიან, ხოლო ეს უკანასკნელი ტელემეძავების წინაშე კოხტაპრუწობს და აცხადებს — **ვოცნებობ, ფილმში ილღაზის როლი შევასრულოო!**

არ გამიკვირდება, თუ დავით აღმაშენებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველ მხატვრულ სურათში მოღალატე და ქვეგამხედვარ **ლიპარიტ ბაღვაშსა** და **აბულეთისძეებს საააკოვი, ოქრუაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი, გივი თარგამაძე, გიორგი თარგამაძე, ვანო მერაბიშვილი, ვალერი გელბახიანი, ახალაიები, კოდუები, ბერძენიშვილები, სამნიძეები და მურმან დუმბაძეები** ისეთივე წარმატებით განასახიერებენ, როგორი წარმატებითაც ისინი ხალხსა და ქვეყანას სიცოცხლეს უმწარებენ. სხვათაშორის, **„ქართლის ცხოვრების“** თანახმად, ბაღვაშთა უძლიერესი ფეოდალური გვარი, რომელიც დავით აღმაშენებელს ეურჩებოდა და ქვეყანას მტრობდა, მოხსენიებულია, როგორც **„სახლი განმამწარებელთა“...**

ეს ის ქვეყანაა, სადაც კანაფითა და თრიაქით გამოშტერებულ ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძეს პარლამენტში შესვლაზე ყველის ვაჭრებივით ეღრიჯებიან, ხოლო ეს უკანასკნელი ტელემეძავების წინაშე კოხტაპრუწობს და აცხადებს — ვოცნებობ, ფილმში ილღაზის როლი შევასრულოო!

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ტროას ომის გმირსა და ქალღმერთ თეტიდას ვაჟზე, აქილევსზე ბრძანებს — **აქილევს, შენ კი არ იყავი დიდი, არამედ მაქებარი, ანუ ჰომეროსი შეგხვდა დიადი და სად შემწევს მე, საწყალობელსა და გლახაკს იმის ძალა და ხელოვანება, რომ დიდი ხელმწიფე დავითის საგმირო საქმენი შესაფერისად აღვწეროო? ამას ჰომეროსი სჭირდებაო!**

ბუნებრივად დაისმის კითხვა —

რომელია ჰომეროსი მამუკა ხაზარაძის ტუალეტის მგოსნებსა და იმ ლიბერასტ-ფაშისტებს შორის, რომლებიც დავით აღმაშენებლისთვის საკადრის ქებას აღავლენენ და უდიდეს ქართველ ხელმწიფეზე შესაფერის ფილმს გადაიღებენ — **ლაშა ბუღაძე, რატი ამაღლობელი, ერეკლე დეისაძე,** ვინმე **ხურუშიანი** თუ **არჩილ შარვაშიძე,** რომელმაც **„თავსაფრიანი ბოზები“** დაწერა?

სახელოვან დავით აღმაშენებელს მეთხუთმეტე საუკუნემდე, ვიდრე ერთიანი საქართველო ნაწილ-ნაწილ არ დაიშალა და დანაფოტდა, ერთადერთი კაცი აქებდა და ადიდებდა — მისი თანამედროვე ქართველი ისტორიკოსი! დანარჩენი საქართველო მის სახელს კრძალვით და შიშით ახსენებდა, თუმცა, არა სიყვარულით. **დაახლოებით 370 წელი დასჭირდა იმას, რომ ქართველ კაცს დიდგორის გმირი შეეყვარებინა და მისთვის აღმატებული თიკუნი — „აღმაშენებელი“ ეწოდებინა.**

სწორედ მეთხუთმეტე საუკუნეში, როცა 1490 წელს დავითის მიერ შექმნილი საქართველოს კავკასიის იმპერია სამ სამეფოდ და ერთ სამთავროდ დანაფოტდა, ერთ-ერთ სიგელ-გუჯარში გაჩნდა ტერმინი — **„დავით აღმაშენებელი“**... იმ დღიდან ქართველ კაცს დიდი **დავით აღმაშენებლის** ქება-დიდება არ მოსწყენია, იმ დღიდან მთელი საქართველო დაეძებს ჰომეროსის ან ფიდიასის მსგავს დიდოსტატს — მელექსეს, მწერალს, მხატვარს, მოქანდაკესა და რეჟისორს, რომელიც დავითის დიდთა საქმეთა შესაფერის ხოტბას აღუვლენს!

თვით **დიდ კონსტანტინე გამსახურდიასაც** კი ხელი მოეცარა დავით აღმაშენებლის ცხოვრების რომანის შექმნისას და ესენი, მამუკა ხაზარაძის ტუალეტში მორბენალი ავადმყოფები, ფილმისთვის რა სცენარს დაწერენ და რას გადაიღებენ?!

მივმართავთ თეა წულუკიანს: სანამ საქვეყნოდ თავი მოგვეჭრება, **სასწრაფოდ გააუქმეთ კონკურსი,** რადგან სოდომისტების მიერ მოღორებულმა და დაშინებულმა საქართველომ დავით აღმაშენებელზე ფილმი არ უნდა გადაიღოს!

ეს საგანგებო მისია სხვა საქართველომ და სხვა ქართველებმა უნდა აღასრულონ, რომლებიც ჯერ არსად ჩანან, მაგრამ აუცილებლად გამოჩნდებიან!

დიტო ჩუბინიძე

პროფესიონალთა თვალით

დავით აღმაშენებლის როლი?

ბერტა ხაფავა:

ვინც დავით აღმაშენებლის როლს კარგად შეასრულებდა, ყველა მსახიობი გარდაცვლილია!

რამაზ იოსელიანი:

საქართველოში ყველა მსახიობი ვიცი, მაგრამ დავითის როლში ვერავის ვხედავ!

...ნებლის როლს კარგად შეასრულებდა, ყველა მსახიობი გარდაცვლილია!

ახალგაზრდა რომ იყოს, თენგიზ არჩვაძეს ვათამაშებდი დავითის როლს, ვაჟკაცურიც არის და თბილი ადამიანიც. კარგი ბიჭი იყო **გუჯა ბურდულიც,** მაგრამ ისიც ხანდაზმულ ასაკშია. ახალგაზრდა მსახიობებში კი ვერავის ვხედავ, დავითის როლი რომ ითამაშოს.

გია კაჭარავა, ***რეჟისორი:*** — თეა წულუკიანმა თავისი დაპირება შეასრულა, როცა განაცხადა კინოცენტრის საქმიანობა ეროვნულ პროექტებზე უნდა იყოს ორიენტირებულიო. კონკურსის ყველა პირობა სწორად არის გათვლილი — ჯერ სცენარის წარმოდგენა, იდეის განხილვა და ა. შ. ამასთან, **მომეწონა, რომ ფილმის ბიუჯეტზე ჯერ ლაპარაკი არ არის, რადგან, როცა ფულზეა საქმე, ჩარჩოებში ჯდები, შემოქმედებასა და წარმოსახვაში ხელი გეშლება.** მიუხედავად იმისა, რომ წლების წინათ ამ თემაზე ვმუშაობდი, კონკურსში მონაწილეობის მიღება ჯერ გადაწყვეტილი არ მაქვს და ვერც იმას გეტყვით, დავითის როლზე ვის შევარჩევდი. მარტო გარეგნობა ხომ არ არის, ძალიან რთულია მსახიობზე ყველაზე მნიშვნელოვანი როლის მორგება.

არც ის მინდა, უცხოეთიდან მოიყვანონ რომელიმე ცნობილი მსახიობი, როგორც ამას აკეთებდნენ სომხები, როცა თავიანთი მეფეების ისტორიას იღებდნენ – მათი ერთ-ერთი მეფის როლი **ედიშერ მაღალაშვილმა** შეასრულა. დიდი კინოკულტურის ქვეყანა ვართ, სულით ხორცამდე ქართველი მსახიობი უნდა მოიძებნოს, რადგან დავით აღმაშენებელი სულით ხორცამდე ქართველი იყო, ბოლომდე ქართული მოვლენა, ამიტომაც მოიგო ის ომი, რასაც დიდგორი ჰქვია. ამიტომ დავითის როლში ვინმე იტალიელი მსახიობის ჩამოყვანა ჩემთვის მიუღებელია. და, რაც მთავარია, ფილმის მთავარი არსი დიდგორის ომი უნდა იყოს, ცოცხალი ბატალიები, დაახლოებით ისეთი სცენები, როგორიც სტენლი კუბრიკის „სპარტაკშია“ და არა კომპიუტერული გრაფიკა.

რამაზ იოსელიანი, ***მსახიობი, ფოთის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი:*** — საქართველოში ყველა მსახიობი ვიცი, მაგრამ დავითის როლში ვერავის ვხედავ, შეიძლება, ტიპაჟურად იპოვონ ვინმე.

ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ოთარ მეღვინეთუხუცესს ავირჩევდი, მეფის გარეგნობა ჰქონდა. ძალიან საკრალური თემაა, ვთვლი, რომ ამაზე ხელის მოკიდება არ შეიძლება, ან გიჟი უნდა იყო, ან გენიოსი, დავით აღმაშენებელზე ფილმის გადაღებას რომ შეეჭიდო. მე უარს ვიტყოდი.

ესაუბრა ქეთევან ხამიცაშვილი

დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი მოჰყვა „საერთო გაზეთში“ გამოქვეყნებულ მწერალთა ეროვნული აკადემიის წერილს, რომლითაც ქართველ კალმოსანთა ერთმა ნაწილმა კულტურის მინისტრ თეა წულუკიანს მიმართა — საქართველოს მწერალთა კავშირის ისტორიული შენობა, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა წაგვართვა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მცირერიცხოვანი ჯგუფის კლანჭებისაგან გაათავისუფლეთ და ქართულ მწერლობას დაუბრუნეთო!

თუმცა, კოლექტიურ წერილს რამდენიმე მწერალი საჯაროდ გაემიჯნა — ტექსტს, სანამ იგი პრესაში გამოქვეყნდებოდა, არ გავცნობივართ და არ ვიცით, მასზე ხელმომწერთა შორის როგორ აღმოვჩნდით, ჩვენთვის „სიძულვილის ენა“ მიუღებელიაო! რასაკვირველია, ნაცლიბერასტულმა ტელევიზიებმა ეს გაუგებრობა სათავისოდ გამოიყენეს და მწერალთა ეროვნულ აკადემიაზე პროპაგანდისტული იერიში მიიტანეს, თითქოს მისი წევრები ხელისუფლებას მწერლობისა და კულტურის წინააღმდეგ რეპრესიების დასაწყებად აქეზებენ! ***ამ თემაზე „საერთო გაზეთის“ მთავარ რედაქტორს, პოეტსა და პუბლიცისტს, მწერალთა ეროვნული აკადემიის წევრს ვახტანგ ხარჩილავას ვესაუბრებით:***

ვახტანგ ხარჩილავა: ამჯერად უკვე „ასავალ-დასავალის“ ტრიბუნიდან მოვუწოდებ კულტურის მინისტრს თეა წულუკიანს – გაათავისუფლეთ მწერალთა სახლი ნატა ლომოურისა და მისი ნაცლიბერასტული სექტის ოკუპაციისგან!

— ქართულ მწერლობაში დიდი ხანია, განუკითხაობა სუფევს **და საქართველოს მწერალთა კავშირის ისტორიული სასახლე დღემდე ნაცმოძრაობისა და მისი მხარდამჭერი ე.წ. მწერლების მიერ არის ოკუპირებული.**

— საუბარია თბილისში, მაჩაბლის ქუჩაზე, მდებარე შენობაზე, საიდანაც სააკაშვილის რეჟიმმა მწერალთა კავშირი გამოაძევა?

— დიახ, სწორედ მაჩაბლის ქუჩის 13 ნომერში მდებარე ისტორიულ შენობას ვგულისხმობ, რომელიც ცნობილმა ბიზნესმენმა, ქველმოქმედმა და საზოგადო მოღვაწემ **აკაკი ხოშტარიამ** საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ქართველ მწერლებს აჩუქა, 2007 წლის 21 აგვისტოს კი, დილის 4 საათზე, სააკაშვილის რეჟიმმა შტურმით აიღო — სპეცრაზმმა კარი შეანგრია და იქაურობა მოაპარტახა, სკამები, მაგიდები, წიგნები, დიდი ქართველი მწერლებისა და პოეტების პორტრეტები და უნიკალური საარქივო მასალები ფანჯრებიდან გადაყარეს.

მწერალთა სახლი, რომელიც ქართველი მწერლებისათვის ბოლშევიკურ რეჟიმსაც კი არ ჩამოურთმევია, სააკაშვილის რეჟიმმა წაგვართვა და ეს იყო მისი შურისძიება ქართული მწერლობის წინააღმდეგ, რადგან ქართველი მწერლები სააკაშვილს მხარს არ უჭერდნენ, მის ხელისუფლებას ამხელდნენ და მწვავედ აკრიტიკებდნენ.

— მწერალთა კავშირის შენობის დარბევამდე ათიოდე დღით ადრე — 2007 წლის 10 აგვისტოს — სააკაშვილის რეჟიმის სადამსჯელო რაზმები გამომცემლობა „სამშობლოს“ შენობასაც დილის 4 საათზე შეესივნენ და „ასავალ-დასავალთან“ ერთად ათობით ჟურნალ-გაზეთის რედაქცია დაარბიეს. ესეც ნაცრეჟიმის შურისძიება იყო თავისუფალი პრესის წინააღმდეგ!

— სააკაშვილის რეჟიმმა ანალოგიურად იძია შური ჩვენს **„ალმა მატერზე“ — ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე,** სადაც საპოლიციო რაზმები შეიყვანა და მხცოვანი პროფესორ-მასწავლებლები საქუჩო დარბაზში ჩაკეტა.

ნაციონალური მოძრაობის მიზანი იყო, გაენადგურებინა ყველა ფორპოსტი, რომელიც ეროვნული ცნობიერების სადარაჯოზე იდგა და არ ეპუებოდა **სააკაშვილისა** და **„თავისუფლების ინსტიტუტის“** ლიბერასტულ პოლიტიკას, რომლის გაცხადებული მიზანიც **„ახალი ჯიშის ქართველის“** გამოყვანა იყო.

— საქართველოს მწერალთა კავშირისათვის წართმეული ისტორიული სასახლე როგორ აღმოჩნდა იმ ჯგუფის ხელში, რომელიც დღეს იქაურობას განაგებს?

— მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა მისი რეჟიმისადმი კრიტიკულად განწყობილი ქართველი მწერლები ქუჩაში გაყარა და ულუკმაპუროდ დატოვა, მწერალთა კავშირის სასახლე **ვინმე ნატა ლომოურისა** და მისი მცირერიცხოვანი ჯგუფის სამფლობელოდ გადააქცია.

ეს არის ნაცლიბერასტული სექტა, რომელსაც ქართულ მწერლობასთან არანაირი სულიერი და მორალური კავშირი არ გააჩნია, მაგრამ მისაკუთრებული აქვს ყველა სიკეთე, რაც კი შეიძლება მწერლობას ეკუთვნოდეს — წიგნების გამოცემა, თარგმნა, შემოქმედებითი ვოიაჟები საზღვარგარეთ, საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალებში მონაწილეობა და ა.შ.

— ლომოურსა და მის ჯგუფს სახელმწიფო აფინანსებს?

— დიახ, ე.წ. მწერალთა სახლის ადმინისტრაციას საქართველოს კულტურის სამინისტრო აფინანსებს და ისინი საკმაოდ მაღალ ხელფასებს იღებენ, არადა, წარმოდგენაც არა აქვთ, რა ფუნქცია აკისრიათ და რას უნდა აკეთებდნენ მწერლობის განვითარებისათვის. **თუ „მწერალთა სახლის“ საქმე მხოლოდ ლიტერატურული საღამოების გამართვა და წიგნების განხილვაა, მაშინ ამას 2-3 კაცი თავისუფლად გაართმევს თავს და სულაც არ არის საჭირო, არსებობდეს ადმინისტრაციული სტრუქტურა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მსუყედ ფინანსდება.**

ქალბატონ ლომოურსა და მის დამქაშებს რომ ჰკითხო, „მწერალთა სახლის“ კარი ყველა მწერლისათვის ღიაა, მაგრამ ეს სრული სიცრუეა. მწერალთა არაერთი გაერთიანება, მათ შორის, ისეთი მსხვილი ორგანიზაცია, როგორიც არის 800 წევრისაგან შემდგარი საქართველოს მწერალთა ეროვნული კავშირი, დღეს სრულიად უსახსროდ, უპატრონოდ და ელემენტარული სამუშაო პირობების გარეშეა დარჩენილი. სამაგიეროდ, **ქართველი მწერლების ისტორიულ სასახლეს დაპატრონებული ნატა ლომოური და მისი ნაცლიბერასტული სექტა ბიზნესის კეთებით არიან დაკავებული და ფულს იჯიბავენ.**

ნატა ლომოური

„ხელისუფლებას დავაყენებთ მკაფიო არჩევანის წინაშე: ან ქართული მწერლობა, ან – ნატა ლომოური და მისი ნაციონალ-ლიბერასტული სექტა!“

კვირგვინოსნები

სოსო სიგუა
ფილოლოგი, კულტუროლოგი

2007 წლის 21 აგვისტოს, ღამით, უფრო სწორად, დილის 4 საათზე, სპეცრაზმი შემოიყვანეს მწერალთა კავშირის შენობაში. იმღამინდელ სპეცოპერაციაში, დაახლოებით, 500 ადამიანი მონაწილეობდა.

მწერალთა შენობაში ყველაფერი დალეწეს, დაამსხვრიეს, გადაყარეს.

„საერთო გაზეთი“

ბადათერ არაბული
მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე

ნებისმიერ ბრძოლაში შევალთ იმისთვის, რომ ერთიანი ქართული მწერლობის სივრცე გასუფთავდეს. ამ ბრძოლაში არ მოვერიდებით არც თავგანწირვას.

„საერთო გაზეთი“

დავით ახლოური
საქართველოს მწერალთა კავშირის შიდა ქართლის, ცხინვალისა და ახალგორის ორგანიზაციის თავმჯდომარე

ყოველ საღამოს მესიზმრება ჩემი ხეობა და იმ სიზმარში ვერასდროს ვაცნობიერებ, რომ დაკარგული მაქვს. 13 წელი შესრულდა აგვისტოს ომიდან. ეს იყო ყველაზე სასტიკი და ტკივილით სავსე პერიოდი ხეობელებისთვის, ეს იყო ქართულ-რუსული და არა ქართულ-ოსური დაპირისპირება.

ერთ ლექსში მიწერია, მე რომ ჩემს ეზოში გამატარა, ჩემი სახლის კედლებს სათითაოდ დავკოცნიდი-მეთქი.

„კვირის პალიტრა“

ტარიელ ხარხელაური
პოეტი

ყველამ იცის, რომ ტარიელ ხარხელაურმა საკუთარი შვილის მკვლელიც კი ვერ შეიძულა. ყველაფრის მიუხედავად, უბედურმა მამამ, რომლისთვისაც მზე დიდი ხანია ჩაესვენა, ვერ შევძელი მისი სიძულვილისთვის გამეტება.

„კვირის პალიტრა“

„მწერალთა სახლი, რომელიც ქართველი მწერლებისათვის ბოლშევიკურ რეჟიმსაც კი არ ჩამოურთმევია, სააკაშვილის რეჟიმმა წაგვართვა და ეს იყო მისი შურისძიება ქართული მწერლობის წინააღმდეგ!“



სააკაშვილის რეჟიმის ეგზეკუცია საქართველოს მწერალთა კავშირის შენობაში. 2007 წლის 21 აგვისტო

„არ შეიძლება, საქართველოს კულტურის სამინისტრო და მთელი ხელისუფლება ნატა ლომოურისა და ნაციონალ–ლიბერასტული სექტის შანტაჟის ქვეშ იმყოფებოდეს!“

„დაუბრუნეთ ქართულ მწერლობას აკაკი ხოშტარიას ნაჩუქარი ისტორიული სასახლე, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა წაგვართვა!“

— რომელ ბიზნესზე საუბრობთ?

— მწერალთა კავშირის სასახლის ისტორიულ ბაღში, რომელიც, ფაქტობრივად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ქალბატონმა ლომოურმა ჟამა-ყლაპვის ძვირადღირებული ობიექტი — რესტორანი გახსნა, სადაც რიგითი ქართველი მწერალი ფინჯანი ჩაის დალევასაც ვერ გასწვდება. გარდა ამისა, მწერალთა სასახლის ზედა სართულზე ლომოურს საოჯახო სასტუმრო აქვს მოწყობილი.

— მწერალთა კავშირის შენობაში გახსნილი რესტორნიდან და სასტუმროდან მიღებული შემოსავალი იქნებ მწერლებსა და მწერლობის განვითარებას ხმარდება?

— არ ვიცი ერთი მწერალიც კი, რომელსაც მწერალთა ისტორიულ სასახლეში გახსნილი ბიზნეს-ობიექტებიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდა! **ჩვენი ღრმა რწმენით, ეს ფული ლომოურისა და მისი სექტის ჯიბეში ილექება!** საერთოდ, სექტანტიზმი ნაცლიბერასტი „მწერლებისა“ და „პოეტების“ სტილია, რისი მკაფიო მაგალითიც თუნდაც ე.წ. **ლიტერატურული პრემია „საბა“** გახლავთ. დიახ, იქ არის 7-8 კაცი, რომელიც „საბას“ მორიგეობით გადასცემს ერთმანეთს და ზოგიერთს ეს პრემია 3-ჯერ და 4-ჯერ აქვს აღებული.

მოკლედ,

ქართული მწერლობის ისტორიული სასახლის ოკუპანტი ნატა ლომოური და მისი სექტა ნაცმოძრაობის პარტიულ უჯრედს წარმოადგენენ და ქართველი მწერლების უბედურებაზე თავიანთ კეთილდღეობას აშენებენ.

ეს წარმოუდგენელი უსამართლობაა, რომელსაც მწერალთა ეროვნული აკადემიის წევრები ვაპროტესტებთ **და „საერთო გაზეთში“** გამოქვეყნებული წერილიც, რომლითაც საქართველოს კულტურის მინისტრს, ქალბატონ **თეა წულუკიანს** მივმართეთ, სწორედ ამ უსამართლობისათვის წერტილის დასმას ემსახურება.

— თუმცა, თქვენს გაზეთში გამოქვეყნებული კოლექტიური წერილი სკანდალის მიზეზად იქცა, რადგან რამდენიმე მწერალმა და პოეტმა განაცხადა, რომ მისთვის ხელი არ მოუწერია!

— ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მწერლები, რომლებიც „საერთო გაზეთში“ გამოქვეყნებულ მწერალთა ეროვნული აკადემიის წერილს სხვადასხვა მიზეზის მოშველიებით გაემიჯნენ, ნებსით თუ უნებლიეთ, ქართული მწერლობისა და კულტურის გამპარტახებელ მოძალადეთა მხარეს აღმოჩნდნენ! ამ ადამიანებს, რომლებიც ვიშვიშებენ — წერილის ხელმომწერებს შორის ჩვენი გვარ-სახელი ისე აღმოჩნდა, რომ ტექსტი წაკითხული არ გვქონდაო, ვეკითხები: **ქი მაგრამ, რა ეწერა ისეთი იმ წერილში, რასაც არ ეთანხმებით? ისეთი რა ამოიკითხეთ, რაც სიმართლე არ არის და რაზეც პირად საუბრებში უამრავჯერ არ გამოგიხატავთ აღშფოთება? არ გრცხვენიათ, რომ მაშინვე გვარამიასთან და ტელეჟანდარმერიის სხვა წარმომადგენლებთან გაიქეცით საჩივლელად? იმათაც დაგიფასეს სამსახური და ნიჭიერის სტატუსი მოგანიჭეს** — წერილს იმიტომ გაემიჯნენ, რომ ნიჭიერები არიანო! **ჰოდა, იარეთ ახლა გვარამია-მელაძეების მიერ ნაბოძები „ნიჭიერის დიპლომით“** და თავი მოიწონეთ თქვენი მკითხველის წინაშე, რომელიც, დარწმუნებული ვარ, არასოდეს გაპატიებთ იმას, რაც ჩაიდინეთ!

— ზოგიერთ მწერალს, რომელიც მწერალთა ეროვნული აკადემიის წერილს გაემიჯნა, იმაზე ჰქონდა პრეტენზია, რომ თქვენს გაზეთში გამოქვეყნებული ტექსტი „სიძულვილის ენას“ შეიცავდა. ამაზე რას იტყვით?

— ჩვენს წერილში არავითარი **„სიძულვილის ენა“** არ ყოფილა! შესაძლოა, რამდენიმე მძაფრი გამონათქვამი იყო გამოყენებული, მაგრამ ესეც სრულიად მიესადაგება იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართულ მწერლობას ნაცბოლშევიკური რეპრესია მოუწყვეს და ისტორიული სასახლე წაართვეს.

ჩვენ ვითხოვთ, რომ ნაცლიბერასტების მიერ ოკუპირებული მწერალთა სახლი ქართულ მწერლობას დაუბრუნდეს და ეს სრულიად ლეგიტიმური მოთხოვნაა! არ შეიძლება, საქართველოს კულტურის სამინისტრო და მთელი ხელისუფლება **ნატა ლომოურისა და ნაცლიბერასტული სექტის** შანტაჟის ქვეშ იმყოფებოდეს, ტელეჟანდარმერიის შიშით ვერაფერს უბედავდეს მათ და ეგუებოდეს წარმოუდგენელ უსამართლობას, რომელსაც ქართული მწერლობა 2007 წლის 21 აგვისტოდან მოყოლებული განიცდის!

აღარავის ჰქონდეს იმედი, რომ ქართველი მწერლები ამ უსამართლობას შევეგუებით და ისტორიულ სასახლეს, რომელიც მთელ ქართულ მწერლობას ეკუთვნის, ლომოურისა და მისი ამფსონების ოკუპაციის ქვეშ დავტოვებთ!

— მაინც რის გაკეთებას აპირებთ?

— უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ, ამჯერად უკვე „ასავალ-დასავალის“ ტრიბუნიდან მოვუწოდებ კულტურის მინისტრს, ქალბატონ თეა წულუკიანს — **გაათავისუფლეთ მწერალთა სახლი ნატა ლომოურისა და მისი ნაცლიბერასტული სექტის ოკუპაციისგან!**

უახლოეს მომავალში მთელი სამწერლობო ოჯახი შევიკრიბებით და ხელისუფლებას წავუყენებთ კატეგორიულ მოთხოვნას — **დაუბრუნეთ ქართულ მწერლობას აკაკი ხოშტარიას ნაჩუქარი ისტორიული სასახლე, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა წაგვართვა!**

დიახ, ხელისუფლებას დავაყენებთ ძალიან მკაფიო არჩევანის წინაშე: **ან ქართული მწერლობა, ან — ნატა ლომოური და მისი ნაციონალ-ლიბერასტული სექტა!**

„ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მწერლები, რომლებიც „საერთო გაზეთში“ გამოქვეყნებულ მწერალთა ეროვნული აკადემიის წერილს სხვადასხვა მიზეზის მოშველიებით გაემიჯნენ, ნებსით თუ უნებლიეთ, ქართული მწერლობისა და კულტურის გამპარტახებელ მოძალადეთა მხარეს აღმოჩნდნენ!“

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ვლადიმერ ბოჟაძე
ექსპერტი

ეს ჰალსტუხიჭამია, მფორთხავი უმაღლესი მთავარსარდალი და გაქცეული პრეზიდენტი ნახეთ ერთი, რა ამბავშია. სულ გვამებით და ადამიანური ტრაგედიებით ვაჭრობა, სულ დესტაბილიზაციის, ქაოსისა და არეულობის მცდელობა, **არ დაიღალე? არ გინდა, რომ დაასვენო ეს ქვეყანა? ქვეყანა, რომლის მოქალაქეობაც ოდესის გუბერნატორობაზე გაცვალე? ქვეყანა, რომელსაც ამდენი უბედურება, სისხლი და ცრემლი მოუტანე?**

„იმედინიუსი“

პეტრე მამრაძე
ყოფილი პარლამენტარი

სწორედ აგვისტოს დღეებში აკეთებენ მაღალფარდოვან „პატრიოტულ“ განცხადებებს **პუტინის „სასარგებლო იდიოტი“ სააკაშვილი** და მისი თანამზრახველები. ბევრი მათგანი დღესაც აქტიურ პოლიტიკაში „მოღვაწეობს“, ნაცვლად იმისა, რომ ციხეში იხდიდეს სასჯელს უმძიმესი დანაშაულისათვის.

„რეზონანსი“

ალექსანდრე ლუკაშენკო
ბელარუსის პრეზიდენტი



საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ბევრი ადგილი მქონდა ნანახი, ქართველები „ვოლგებით“, ლამაზი გოგონები... დიახ, რუსებს, ბელარუსებს, უკრაინელებს ქართველების ყოველთვის შურდათ.

თბილისში ვიზიტით ყოფნისას, როცა ქვეყნის იმდროინდელ პრეზიდენტთან — გიორგი მარგველაშვილთან ერთად ვსეირნობდი ქუჩაში, შევამჩნიე, რომ ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით — ახალგაზრდები, უფრო თავისუფლად ლაპარაკობენ ინგლისურ ენაზე, ვიდრე — რუსულად. ისინი ჩემთან შეხვედრისას რუსულად კი არა, ინგლისურად ლაპარაკობდნენ, თარჯიმანი დამჭირდა, რაღაც რომ გამეგო. **მე ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინსაც მოვუყევი. ეს უკვე კატასტროფაა.**

„კვირის პალიტრა“

შოთა მალაშხია
ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე

წულუკიანი ბოლშევიკი კომისარია, ტყავის ქურთუკი და მაუზერი აკლია. **2024 წლამდე მოსახლეობა „ქართულ ოცნებას“ ვეღარ მოითმენს.**

„ახალი თაობა“

მიხეილ ცაგარელი: კახი კალაძეს მერის არჩევნებში ალტერნატივა არ ჰყავს!

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ასტროლოგ მიხეილ ცაგარელს ვესაუბრებით.

— ბატონო მიხეილ, ინტერვიუს ჩაწერა 12 აგვისტოს, დიდგორის ისტორიულ ბრძოლაში ქართველთა საკვირველი გამარჯვების დღეს გვიწევს... შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორი იყო 9 საუკუნის წინათ ვარსკვლავების განლაგება ცის კაბადონზე?

— გარდა იმისა, რომ 12, ანუ ერთს პლუს ორი საკრალური რიცხვია, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ საქართველოს ლომის ზოდიაქო მართავს და 1121 წლის 12 აგვისტოს მზე ზენიტში სწორედ ლომის ზოდიაქოში იყო. **ზოგადად ეს პერიოდი — 23 ივლისიდან 23 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოსთვის აქტიური და მნიშვნელოვანია, წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო პერიოდია წარმატებების მისაღწევად.** ამ დროს ქვეყნის ენერგეტიკა, ქარიზმა, შესაძლებლობები ძალიან მაღალ დონეზეა და მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან.

გარდა იმისა, რომ დავით აღმაშენებელი არაჩვეულებრივი სტრატეგი და მეომრული თვისებების მქონე იყო, კარგად იცოდა, რა პერიოდში უნდა ებრძოლა და როდის ექნებოდა კოსმოსიდან წყალობა. **მეფე დავითი შესანიშნავად ფლობდა ასტროლოგიას, მეტიც, მის მიერ დაარსებულ გელათისა და იყალთოს აკადემიებში ვარსკვლავთმრიცხველობა, ანუ ასტროლოგიაც ისწავლებოდა. დავით აღმაშენებელი ის მხედართმთავარი იყო, რომელიც ქართულ ჯარში წინა ფლანგზე ვერძის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულებს აყენებდა.**

— რატომ მაინცდამაინც ვერძის ზოდიქოს ნიშნით დაბადებულებს?

— კარგად იცოდა მათი ხასიათი, ფსიქოტიპი. **ვერძები** უდიდესი მეომრები არიან. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულებს უკან დახევა არ უყვართ — ან წინ მიდიან, ან თავს აკლავენ. ასევე უმრავლეს შემთხვევაში მხედართმთავრებად აწინაურებდა **მორიელის** ნიშნის ქვეშ დაბადებულებს. გარდა იმისა, რომ მათ სიკვდილის არ ეშინიათ და კარგი ორგანიზატორული თვისებებით გამოირჩევიან, მშვენიერი ინტუიციაც აქვთ. **პეტრე ბაგრატიონი, რომელზეც ნაპოლეონმა თქვა, ათ გენერალს გავცვლიდი მასშიო, ზოდიაქოთი სწორედ მორიელი იყო.** კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავით აღმაშენებელი ასტროლოგიურ-ზოდიაქურ ელემენტებს გადასარევად ფლობდა. ამიტომაც იყო ასეთი ძლიერი და წარმატებული. ჩვენ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით მისი ასტროლოგიური ხედვების შესახებ.

თანამედროვე საქართველოს პირველი პირები ქვეყნის მართვაში ასტროლოგიას რომ ითვალისწინებდნენ, ბევრი რამ სასიკეთოდ შეიცვლებოდა. როგორ ვთხოვე **სააკაშვილს,** 16 ივნისს პუტინს არ შეხვედროდა, მაგრამ მან მაინც თავისი გაიტანა — რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრა მთვარის დაბნელებას დაამთხვია. შედეგად რაც მივიღეთ, ყველამ დავინახეთ. ასტროლოგიასთან მწყრალად იყო განწყობილი **ედუარდ შევარდნაძე, ზვიად გამსახურდიამ** კი პირდაპირ თქვა — ასტროლოგია არ მაინტერესებს, არ მჯერაო. **ბიძინა ივანიშვილის** ხელისუფლებაში მოსვლით იმედი მომეცა. მან ჩემთან საუბარში ხაზგასმით აღნიშნა — ასტროლოგია დიდი ეზოთერული მეცნიერებააო, თუმცა, პრაქტიკაში აღარ გამოუყენებია. რამდენჯერ ვითხოვე, შეცვლილიყო ქვეყნის დამოუკიდებლობის თარიღი, მაგრამ ყური არავინ დამიგდო. ამიტომაც ვერ დალაგდა ქვეყანა. ისევ ერთ წრეზე ვტრიალებთ.

— მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების წინ რას წინასწარმეტყველებენ ვარსკვლავები, როგორია თქვენი პროგნოზი?

— **„ქართულ ოცნებას“ როგორც არასდროს, ისე გაუჭირდება.** ამას ხელს შეუწყობს საარჩევნო ბარიერის ერთ პროცენტამდე დაწევაც. გაუმართლებელი იყო მათი მხრიდან ეს ტაქტიკა. **ბარიერის დაწევით უამრავი ისეთი დესტრუქციული ადამიანი შევიდა პარლამენტში, დაწყებული ნარკომანთა პარტიით და დამთავრებული „ლელოთი“, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნას არ იმსახურებენ.** „ოცნება“ ამის შედეგს აუცილებლად მოიმკის. წინ რთული და დაუნდობელი ბრძოლა იქნება!

— და მაინც, ვის რა შანსები აქვს?

— „ოცნებას“ გამარჯვების მეტი შანსი აქვს, მაგრამ დიდი სირთულეებისა და ბრძოლის ფასად. პირდაპირ ვამბობ, **„ოცნების“ კანდიდატი კახი კალაძე რომ არ ყოფილიყო, ხელისუფლება, დიდი ალბათობით, ამ არჩევნებს წააგებდა.** კახი კალაძეს მერის არჩევნებში ალტერნატივა არ ჰყავს! მისი ქარიზმატული ფიგურა და გაკეთებული საქმეები „ოცნებას“ ძალიან დიდ კარტბლანშს აძლევს.

რეალურად დღეს „ოცნებაში“ ორი ფიგურაა – კახი კალაძე და ირაკლი ღარიბაშვილი, მათ გამო უჭერს ხალხი მმართველ პარტიას მხარს. ესენი რომ არ იყვნენ, „ქართულ ოცნებაზე“, როგორც წამყვან ორგანიზაციაზე, ლაპარაკი აღარ იქნებოდა.

ასტროლოგიურად კარგი პერიოდი აქვთ ნაციონალების ლიდერებს — **სააკაშვილსა და მელიას,** რომლებიც ერთსა და იმავე დღეს არიან დაბადებული. მათი მხრიდან დიდი სიურპრიზებია მოსალოდნელი. გაცილებით მეტი ხმები შეიძლება წაიღონ, ვიდრე ამას „ოცნების“ წარმომადგენლები ვარაუდობენ.

— კახი კალაძის ასტროლოგია როგორია?

— კახისთვის 2 ოქტომბერი არის საშუალო, თუმცა, წელი არ არის ცუდი, მომავალი წელი გაცილებით უკეთესი აქვს. მას შეუძლია, ბევრი კარგი რამ გააკეთოს 2022 წელს.

კახი კალაძეს ვურჩევ, მაქსიმალურად შეინარჩუნოს ზრდილობა და ტაქტი, რაც უფრო მეტად იქნება გაწონასწორებული და დიპლომატიური, მით მეტად მოიპოვებს ხალხის მხარდაჭერას. მისი ძალა აგრესიული რიტორიკის გარეშე უნდა იგრძნობოდეს. 2 ოქტომბერი არის ის პერიოდი, როდესაც მზე ყველაზე მშვიდობიან და დიპლომატიურ ნიშანს — სასწორს გადის. ამ დროს აგრესიული რიტორიკა მომგებიანი არ არის. **ოპოზიციას, პირველ რიგში, სწორედ თავისი აგრესია დაამარცხებს, რომლის გარეშეც არსებობა არ შეუძლია.**

კვირგვინოსნები

ალეკო ელისაშვილი
„მოქალაქეების“ თავმჯდომარე, პარლამენტარი

ფაქტია, რომ არჩევნებში „ოცნება“ პირველ ადგილზე გავა.

„AMBEBI.GE“

ამირან სალუქვაძე
ანალიტიკოსი

საოცრებები ხდება ოპოზიციაში. **მგონი, მელია ნაცმოძრაობაში შიდა რევოლუციას აწყობს.** დანარჩენი ოპოზიცია ყველა კვლევის თანახმად გაკოტრებულია. კანდიდატებს ვერ აყენებენ, წელავენ ბოლო დღემდე.

ამომრჩეველს ეუბნებიან, რომ **მერის ბიულეტენში შემოხაზონ „5“ ნომერი,** ხოლო პარტიული სიით **საკრებულოში შემოხაზონ ხოშტარიას პარტია, ანუ „32“ ნომერი.**

ბევრი საუბრობს მელია-სააკაშვილის დაპირისპირებაზე. **ხომ არ იმზადებს მელია ხოშტარიას პარტიის სახით სათადარიგო აეროდრომს?**

„აიპრესი“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ თავმჯდომარე, პარლამენტარი

ოპოზიციას რომ ვაკვირდები, მრჩება შთაბეჭდილება, არჩევნების მოგება არ უნდათ, არ გამოვრიცხავ, ვინმე გასამარჯვებლად კი არა, შედეგების გასაპროტესტებლად ემზადებოდეს.

„პირველი არხი“

ასტროლოგის თვალით

— რაც შეეხება ღარიბაშვილს, რომელსაც საკმაოდ რთულ პირობებში უწევს ქვეყნის გაძღოლა?!

— ირაკლი ღარიბაშვილს ვურჩევ, მეტად პრინციპული და მკაცრი იყოს ქვეყნის ამრევების მიმართ. ოპოზიციას უნდა დაანახოს, რომ ამ ქვეყანაში კანონი უზენაესია. მესმის, რატომაც მისცა ლგბტ-ს 6 ივლისს რუსთაველზე გამოსვლის საშუალება, ამით დიპლომატიური კორპუსი გააჩუმა, მაგრამ მომავალში ამას ქართველი საზოგადოება აღარ აპატიებს, ძალიან ძვირად დაუჯდება. ხალხი მას აფასებს, როგორც ტრადიციების დამცველს და მსგავსი შეცდომა აღარ უნდა დაუშვას. არავითარი ნაბიჯი უკან!

მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში ერთადერთ იმედს შარლ მიშელის ხელშეკრულებიდან გამოსვლა იძლევა. თუ „ოცნება“ ამ გზით ივლის, შეიძლება, მომავალში სასიკეთო ცვლილებებიც მივიღოთ.

აქვე მინდა, ხალხს მივმართო: მზე 24-25 აგვისტომდე ლომის ზოდიაქოს ნიშანს გადის. ლომი კი ასტროლოგიური კუთხით ის ერთადერთი ნიშანია, რომელიც სიყვარულს მართავს. ყველას ვთხოვდი და ვურჩევდი, ეს პერიოდი გაიარეთ სიყვარულით. ყველა საქმეში, ერთმანეთთან ურთიერთობაში ჩადეთ სიყვარული. რასაც გავაგზავნით სამყაროში, ის დაგვიბრუნდება უკან. თუ გავუშვებთ სიყვარულს კოსმოსში, უკანვე სიყვარული დაგვიბრუნდება და ბედნიერები ვიქნებით.

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ეს უნდა მომხდარიყო!

ყოჩაღ, პრემიერო!


Baia Pataraia
1d ·
გაეროს ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე ვიგებ, რომ პრემიერ მინისტრის აპარატმა საერთოდ გააუქმა გენდერის მრჩევლის პოზიცია. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს: როგორც ჩანს, დღევანდელ პრემიერ მინისტრს და ხელისუფლებას აღარ აინტერესებს გენდერული თანასწორობის საკითხი.

ნამდვილად არ მეგონა, თუ ზონდერ-გენდერ ბაბუცა პატარაიასგან ოდესმე რაიმე გამეხარდებოდა, მაგრამ ეს დღეც დადგა: უკიდურესად აღშფოთებულმა ბაბუცამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა „სულისშემძვრელი“ ინფორმაცია — პრემიერმა ღარიბაშვილმა გენდერულ საკითხებში მრჩევლის თანამდებობა გააუქმაო!

„გაეროს ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე ვიგებ, რომ პრემიერის აპარატმა საერთოდ გააუქმა გენდერის მრჩევლის პოზიცია. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს: როგორც ჩანს, დღევანდელ პრემიერ მინისტრს და ხელისუფლებას აღარ აინტერესებთ გენდერული თანასწორობის საკითხი“ — აი, ეს დაწერა შეძრწუნებულმა ბაბუცა პატარაიამ თავის ფეისბუქ-კედელზე!

ჯერ იმ **გაეროს** რა ვუთხარი, რომელიც თავის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე, ისეთ უწიგნურ არსებებს ეძახის „სამუშაოდ“, რომლებმაც ისიც კი არ იციან, რომ **„პრემიერ მინისტრი“** დეფისით იწერება!

მეორეც, **მართლაც, ყოჩაღ პრემიერო,** რომ ასე დაამწუხრე ეს სატანისტი ლიბერასტები და გააუქმე სხვადასხვა ჯურის **ბაბუცა პატარაიასა** და **ნინო ლომჯარიასთვის** ასე მშობლიური გენდერ-მრჩევლის თანამდებობა!

რატომ აქვს ამას ასეთი დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა, ახლავე მოგახსენებთ: **პრემიერის მრჩეველი არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის პოლიტიკური თანამდებობა, რომელიც ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ოფიციალური სახე და წარმომადგენელია!**

მაგალითად, შარშან, პანდემიისას, 17 მაისს, **პრემიერ გახარიას** დავალებით, მისი მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში **ლელა აქიაშვილი** პირადად მონაწილეობდა ლგბტ სოლიდარობის ვიდეოკონფერენციაში და დითირამბები არ დაუშურებია ლგბტ პრაიდის ორგანიზატორებისა და აქტივისტებისათვის!

ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურად მიიღო მონაწილეობა ლგბტ ღონისძიებაში — **პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის** სახით! ანუ, როგორც ხედავთ, **პრემიერმა ღარიბაშვილმა, უბრალოდ, რაღაც გენდერულ საკითხებში პრემიერის მრჩევლის თანამდებობა კი არ გააუქმა, არამედ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, არც მეტი, არც ნაკლები, ლგბტ სექტის ოფიციალური ლობისტის თანამდებობა მოაშთო!**

დიახ, ამ თანამდებობის გაუქმებით, ღარიბაშვილი გაემიჯნა ლგბტ სატანისტურ იდეოლოგიას, უკვე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტშიც რომ ჰქონდა გადგმული თავისი უბილწესი ფესვები და სათესლები!

ბაბუცა (ბაია) პატარაია

ღარიბაშვილმა გენდერულ საკითხებში პრემიერის მრჩევლის თანამდებობა გააუქმა!

აი, ამიტომაც გაჰკივის უკანასკნელ ხმაზე მუცლისგვრემადამართული და კონვულსიებში ჩავარდნილი **ბაბუცა პატარაია!**

ეს **გენდერ-ძაღლური იდეოლოგია** ხომ პირდაპირ ანტიქრისტიანული, სატანისტური იდეოლოგიაა, რომელიც მიზანმიმართულად ებრძვის ტრადიციული ოჯახის ფუძემდებლურ ქართულ ფასეულობებს! ამიტომაც მისი ადგილი საქართველოს მთავრობაში არ არის!

ეს **გენდერ-სატანისტური იდეოლოგია** ჩვენი შვილების დედ-მამისათვის ჩამოშორების უბილწესი იდეოლოგიაა, რომლითაც **„დედა“** და **„მამა“ „მშობელი ნომერი ერთითა“** და **„მშობელი ნომერი ორით“** უნდა ჩაანაცვლონ! ამიტომაც მისი ადგილი საქართველოს მთავრობაში არ არის!

პრემიერმა ღარიბაშვილმა 5 ივლისის დილით თბილისში დაგეგმილი გეი-პარადის შესახებ საუბრისას მთავრობის სხდომაზე ცივი წყალი გადაასხა ჩვენებურ სოდომისტებსა და მათ მხარდამჭერ უცხოელ ელჩებსაც, როდესაც, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მართლაც ისტორიული სიტყვები ბრძანა: **„ეს საქართველოა! ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი წესები და ყველამ უნდა სცეს პატივი ჩვენს წესებსა და ტრადიციებს“!**

ჰოდა, სწორედაც რომ — **ყოჩაღ, პრემიერო!** დიახ, ეს საქართველოა, ხოლო მათთვის, ვისაც **ბაბუცა პატარაიების უცხოელი პატრონებისეული გენდერ-ზონდერ-ძაღლური იდეოლოგიით** სურს ცხოვრება, ოთხივ მხრივ გზა ხსნილია!

მიბრძანდით, სადაც გინდათ და იქ **იგენდერძაღლეთ!**

საქართველოში ამას ვერ ეღირსებით!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

აჩი არველაძე
ფეხბურთელი

შემოთავაზების მსგავსი არაფერი არ ყოფილა გიორგი გახარიასგან. გურიაში შევხვდით შემთხვევით. დაინტერესდა, რატომ ვიყავით ჩვენ გურიაში. არ ვიცნობდით, საერთოდ, ბატონ გიორგის. ასე, შორიდან, იმან იცოდა, ვინ ვიყავი და მე ვიცოდი, ვინ იყო. გამოვესაუბრეთ: ოზურგეთში გვაქვს მოცვის პლანტაცია და ამ საკითხზე ვართ მერიაში მოსული-მეთქი, რაღაცას ვარკვევდით. ძალიან მინდა ნახვაო... წამოდი, მაჩვენე, რას აკეთებო. დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა-მეთქი. ვაჩვენე. მერე ეს სურათებიც დაიდო სოციალურ ქსელში და როგორც გვჩვევია, პირდაპირ გამაქანეს ქალაქის მერად. **მერი არა ვარ მე? გურიიდან თბილისამდე რამდენი სოფელიცაა, ერთის გამოტოვებით, დავაკაკუნებ და გამიღებენ კარს და მეტყვიან, შემოდიო!**

არც მანამდე მდომებია, არც ახლა არ მინდა პოლიტიკა. როგორ შეიძლება, რომ გინდოდეს? ამის შემხედვარე, რაც ჩვენ გარშემო ხდება, როგორც ესენი ლანძღავენ ერთმანეთს, როგორი ზიზღით, რატომ უნდა მინდოდეს?

„მაესტრო“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

დასავლეთი „ქართულ ოცნებას“ შარლ მიშელის ხელშეკრულებიდან გასულად არ მიიჩნევს, მიუხედავად ვერბალური განცხადებისა. დასავლეთის რეაქციას უნდა ველოდოთ იმ მოცემულობის დადგომისას, თუ მომავალ არჩევნებში „ქართული ოცნება“ ვერ გადალახავს 43 პროცენტს და უარს იტყვის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნაზე.

„კვირის პალიტრა“

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი



ვფიქრობ, გაფიცვების სერია გაგრძელდება და „თბილსერვისის“ თანამშრომლების გაფიცვით არ შემოიფარგლება, მათ სხვებიც შეუერთდებიან.

„რეზონანსი“

ელიშერ გვენეტაძე
ექსპერტი



2 ოქტომბერს მოსახლეობამ საბოლოოდ უნდა გაიტანოს მთავარი ნაგავი ნაცმოძრაობისა და მისი ლიდერის სახით, რომლებმაც საქართველო დააქუცმაცეს, გაანადგურეს და ისე ჩააბარეს კრემლს.

„იმედინიუსი“

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ***ედიშერ გვენეტაძე*** *ქვეყანაში შექმნილ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას ეხმაურება და თითქმის ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შანსებს მიმოიხილავს. ანალიტიკოსი, რომელიც განსაკუთრებული ენაკვიმატობით გამოირჩევა, აცხადებს, რომ, როგორც კი ნაცმოძრაობა და ფანჩატურის პარტიები ლგბტ აქტივისტების გვერდით დადგნენ და დოკუმენტზე ხელი მოაწერეს — თბილისში გეი-პარადი უნდა ჩატარდესო! — ისინი მაშინვე დამთავრდნენ:*

ედიშერ გვენეტაძე: საკაშვილის სექტასა და მამათმავლებს შორის ქართველმა კაცმა ტოლობის ნიშანი დასვა!

„საქართველოს ისტორიას არაერთი უტვინო მეფე ახსოვს, მაგრამ არცერთი ქართველი მეფე ლაჩარი არ ყოფილა. სააკაშვილი კი უტვინოც გამოდგა და ლაჩარიც!“

— ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ **2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების წინ ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტები ნამდვილად ჩაირეცხენ,** რადგან მათ არც იციან და ვერც გათვალეს ქართველი კაცის ხასიათი! კერძოდ, როგორც კი ნაცმოძრაობა და ფანჩატურის პარტიები ლგბტ აქტივისტების გვერდით დადგნენ და დოკუმენტზე ხელი მოაწერეს — თბილისში გეი-პარადი უნდა ჩატარდესო! — ისინი მაშინვე დამთავრდნენ! ამას დაემატა ნაცმოძრაობის ბელადის **მიხეილ სააკაშვილის** ფეისბუქგზავნილი უკრაინიდან, როცა მას რაღაც აერია და შიდა, დახურული სივრცისთვის განკუთვნილი მოწოდება შეცდომით გაასაჯაროვა — **რაც მეტი გვამი იქნება, მით უფრო გავაქტიურდეთ და ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს დავაბრალოთო!** სააკაშვილი აქაც ჩაფლავდა და საბოლოოდ გაირკვა, რომ ესენი არიან სისხლზე დაგეშილი აფთრები, რომელთა გამოსწორებაც არ იქნება.

ნებისმიერი სოციოლოგიური კვლევით, სააკაშვილი არის განადგურებული. შალიკო ხვინგიაძესაც რომ ჩაატარებინო კვლევა, ნაცსექტა და მთელი მისი საფანჩატურეთი პოლიტიკური მიცვალებულები არიან! ახლა დარჩენილია ერთადერთი რამ — 2 ოქტომბერს ეს ყველაფერი უნდა გაფორმდეს და საქართველომ ერთხელ და სამუდამოდ დაისვენოს! ამის შემდეგ მხოლოდ **ბადრია შუბლაძე და მისთანები** დარჩებიან და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოთ, მაგრამ პოლიტიკაში იქნებიან ჭაჭანაჭამი ინდაურებივით — ივლიან, იფაფხურებენ და მერე ერთდროულად დაცვივდებიან!

— ბატონო ედიშერ, 5-6 ივლისს განვითარებული ცნობილი მოვლენების დროს ძალიან ბევრი პატრიოტი ქართველი დაიჭირეს, მათ შორის დაპატიმრებულია 66 წლის შუანგი დათუნაშვილი. პროვოკატორები, რომლებმაც ხალხი აშკარად გამოიწვიეს, სარგებლობენ უცხოეთის საელჩოების მხარდაჭერით და ხელისუფლებაც იძულებულია, პატრიოტი ქართველები დააპატიმროს, რაც „ქართული ოცნების“ რეიტინგს ურტყამს. რა ეშველება ამ საქმეს?

— უფრო მეტს გეტყვით: **ჩემი ინფორმაციით, თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში იმ დღეს ამერიკის საელჩოს ოფიციალური პირები თითოეულ საქმეს სკრუპულოზურად სწავლობდნენ და პირადად ისინი წყვეტდნენ, თუ ვინ უნდა გაეშვათ და ვინ — არა.** 5-6 ივლისს ე.წ. ჟურნალისტები ქართველ პატრიოტებს დასცინოდნენ, ეძახდნენ მათ „მოძალადეებს“, „ორკებს“, „პუტინის მონებს“ და ა.შ. ვინც კანონს გადაამეტა და დააშავა, დაიჭირეს, მაგრამ დასაჭერია ისიც, ვინც ადამიანები მწყობრიდან გამოიყვანა და პროვოკაციაზე წამოაგო! ამდენი პატრიოტი ქართველის დაპატიმრება „ქართული ოცნების“ რეიტინგს მართლაც სერიოზულად ურტყამს და ხელისუფლებამ ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს!

— ეჭვი ხომ არ გეპარებათ, რომ არჩევნებში კატასტროფული მარცხის შემდეგ ნაცები და მათი დამქაშები ქუჩაში გამოხტებიან და ერთ ღრიანცელს ატეხენ — არიქა, არჩევნები გაგვიყალბესო?

— ცხადია, **ესენი 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის კი არა, 3 ოქტომბრისთვის ემზადებიან, რათა სიტუაცია არიონ და ქვეყანა ქაოსში გახვიონ,** მაგრამ უკვე პოლიტიკურად მიცვალებულები არიან, რადგან სააკაშვილის სექტასა და მამათმავლებს შორის ქართველმა კაცმა ტოლობის ნიშანი დასვა! ხომ გეუბნებით, **2 ოქტომბრის არჩევნებში ნაცებსა და მათ მოკავშირეებს ის მოუვათ, რაც ჭაჭანაჭამ ინდაურებს კინოფილმ „დაკარგულ სამოთხეში“ მოსდით!** ახლა **მელია** და **ხოშტარია** გაიძახიან — პანდემიის გამო ხალხის შეკრებას ვერიდებითო, არადა, ისედაც ორი კინკილა კაცი დადის ნაცების მიტინგებზე და ვინ უნდა გამოიყვანონ და შეკრიბონ?! **ვურჩევ მელიასა და ხოშტარიას, პოლიტიკას შეეშვან და თავიანთი შვილები გაზარდონ. მითუმეტეს, ელენე ხოშტარიას ვურჩევ ამას, რომელიც ოთხი შვილის დედაა.**

— რა ბედი ელის არჩევნებზე გიორგი ვაშაძეს, რომელმაც თავის პარტიას — „სტრატეგია აღმაშენებელს“ სახელი შეუცვალა და „მესამე ძალა“ დაირქვა?

„ვაშაძემ „მესამე ძალა“ კი არა, „მესამე რაიხიც“ რომ დაირქვას, ვერაფერი უშველის, პროცენტნახევრიანი ჩარეცხილია!“

„ვურჩევ მელიასა და ხოშტარიას – პოლიტიკას შეეშვან და თავიანთი შვილები გაზარდონ. მითუმეტეს, ელენე ხოშტარიას ვურჩევ ამას, რომელიც ოთხი შვილის დედაა!“

კვირგვინოსნები

გია ვოლსკი
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

არ არის გამორიცხული, 2 ოქტომბრისთვის რაიმე პროვოკაციაც დაგეგმონ, მაგრამ უკვე დიდი ხანია, საზოგადოების ანკესზე წამოგებას ვერ ახერხებენ. **უკვე ოთხმოცდამეჩვიდმეტედ ამბობს სააკაშვილი, საქართველოში მოვდივარ, საზღვართან ხალხი მხვდება და „ქართულ ოცნებასთან“ ომს ვიწყებო, მაგრამ ხომ ხედავთ, მათ დაძახილზე ხალხი აღარ გამოდის.**

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ მეგრელიშვილი
„გირჩის“ ლიდერი

ოპოზიცია ხალხს არ ეუბნება, რისთვის იბრძვის, გარდა იმისა, რომ უნდა დაამხონ ქოცები“. 2020 წლის არჩევნების შედეგად მოპოვებული თანხა, ნახევარი მილიონი, უახლოეს დღეებში ჩაგვერიცხება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, ამ ფულით ელექტრომობილი „ტესლა“ შევიძინოთ და გავათამაშოთ მათთვის, ვინც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას.

„კვირის პალიტრა“

პაატა ზაქარეიშვილი
კონფლიქტოლოგი

პოლიტიკური ავანტიურა, რამაც შესაძლოა ეს მკვდარი არჩევნები გამოაცოცხლოს, არის შემდეგი — **თუ სააკაშვილი ჩამოვა თბილისში არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე.** თუ ასე მოხდება, მას მოუწევს ციხეში წასვლა და მერე ვილას გაახსენდება შენი არჩევნები. ის ტემპერატურას ისე აწევს, რომ პრეზიდენტს მოუწევს, ხელი მოაწეროს მის შეწყალებაზე. ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობა ერთიორად მეტ ხმებს აიღებს, სააკაშვილიც შეძლებს საქართველოში დარჩეს და თავის პარტიას ჩაუდგეს სათავეში.

„ახალი თაობა“

თაკო ჩარკვიანი
პარტია „კანონი და სამართლის“ ლიდერი

ერთობის, გაერთიანების პირველი მტერი **გიგა ბოკერიაა — ტოქსიკოზი ოპოზიციაში!**

„აიპრესი“

კადრი ფილმიდან „დაკარგული სამოთხე“,

ებრაელი ერის მტერი და ინკვიზიტორი, ფაშისტური „სს“-ის ობერშტურმბანფიურერი ადოლფ აიხმანი ისრაელის სპეცსამსახურმა „მოსადმა“ 1960 წელს არგენტინაში მოიტაცა, ყუთში ჩადო და 1962 წელს თელ-ავივში ჩამოახრჩო, რადგან ის 6 მილიონი ებრაელის საკონცენტრაციო ბანაკებში დეპორტაციასა და ფიზიკურ განადგურებაში ერთ-ერთ მთავარ სამხედრო დამნაშავედ ცნეს. სომხეთის ცეკას პირველი მდივანი აღასი ხანჯიანი, რომელიც 1936 წლის 9 ივლისს ამიერკავკასიის ცეკას პირველ მდივანს ლავრენტი ბერიას თბილისში სამი კაცის თანხლებითა და ძველი სპარსული ხალიჩით ხელდამშვენებული ეწვია, ერთ-ერთი ვერსიით, ლავრენტი პავლოვიჩმა კაბინეტში გააგორა, სპარსულ ხალიჩაში გაახვია და სერგო გოგლიძეს სოღანლუღის ვიწრობებში დაამარხვინა. ხანჯიანი *ზუსტად იქ ჩაფლეს, სადაც გადმოცემის თანახმად, საჭურის აღა-მაჰმად-ხანს მოღალატეებმა — იოსებ არღუთინსკიმ და არტემ არარატიანცმა ენა მიუტანეს — ქართველებს მეზარბაზნენი არ ჰყავთ, ქალაქი დაუცველია, ერეკლეს შეუტიე, თბილისი შენიაო!* ***სხვა ვერსიით, ხანჯიანს, რომელმაც სომხეთისთვის ჯავახეთის შემოერთება მოითხოვა, ბერიამ ისეთი დაუღრიალა, რომ სომეხ სტუმარს თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში გული გაუსკდა და ჩვენი ჭირი წაიღო.***

— **ვასილ მჟავანაძე** თბილისში ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ახალი შენობის გახსნაზე რომ მივიდა, იქ დახვდა თავისი ფრონტელი მეგობარი, რომელიც ამ საავადმყოფოში მკურნალობდა. მეგობარი შეეკითხა ვასილ პავლოვიჩს — **შენ აქ რა გინდა?** მჟავანაძემ უპასუხა — **მე საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი ვარ!** — ეჰ, თავიდან აქ რომ მოვედი, მე ნაპოლეონი მეგონა ჩემი თავი, მაგრამ ახლა უკვე პოლკოვნიკობამდე ჩამოვედიო! სწორედ ასეა **„ჭიჭე ვაშაძის“** საქმეც, რომელიც რუსეთის ნომრიანი აგენტის **გრიგოლ ვაშაძის** საპრეზიდენტო შტაბის თავმჯდომარე იყო. ეს კაცი არის სააკაშვილის „შესტიორკა“ და ასეთად დარჩება, რაც გინდა დაირქვას და ვინც გინდა გახდეს! **ვაშაძემ „მესამე ძალა“ კი არა, „მესამე რაიხიც“ რომ დაირქვას, ვერაფერი უშველის, პროცენტნახევრიანი ჩარეცხილია!**

— რა ბედი ელის არჩევნებზე მამუკა ხაზარაძეს?

— **მამუკა ხაზარაძე** არის აბსოლუტური ნონსენსი, რომელიც ამ ერთი კვირის წინათ ამბობდა, 2 ოქტომბერს ბოიკოტის რეჟიმში ვხვდებითო! არაფერს ვამბობ მის ერთ-ერთ სასაცილო აქტივისტზე **არჩილ გეგელიაზე,** რომელიც ადრე იყო მემარჯვენე, მერე გახდა მემარცხენე, ალბათ, მალე გახდება ცენტრისტი და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ეს კაცი არის დაცენტრილი! **ვინც საფანჩატურეთში იყო, ყველა ჩარეცხილია, მათ შორის, მამუკა ხაზარაძეც!**

— რა ბედი ელით „გირჩსა“ და ნინო ბურჯანაძეს?

— **„გირჩი“** ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული და ანტიქრისტიანული ძალაა და იმ ხალხის ტვინში ჩამახედა, ვინც მისთვის ხმის მიცემას აპირებს! **„გირჩმა“** ტერიტორიებდაკარგულ საქართველოს მტერთან ბრძოლის ახალი „მეთოდი“ შესთავაზა — შარვლის ჩახდა, წაკუზვა და მერე სამარცხვინოდ უკან გამოქცევა! **შოტლანდიელებმა ინგლისელებს უკანალი თუ უჩვენეს, მერე ხმალი აიღეს და მტერს სასიკვდილოდ ეკვეთნენ, ხოლო ამათ სოფელ ატოცში რა გააკეთეს? საქვეყნოდ, მთელ კავკასიაში თავი მოგვჭრეს და რაც ქართველ კაცს არასოდეს უკადრებია, ის იკადრეს!** ეს არის სექტა, რომელიც პოლიტიკურად უნდა განადგურდეს და განადგურებულიც არის! რაც შეეხება **ნინო ბურჯანაძეს,** ქალბატონი ნინო პალეოლითის ხანის პოლიტიკოსია, რომლის შანსებიც თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ნულის ტოლია!

— რას დაითვლის ადგილობრივ არჩევნებში გიგა ბოკერია?

— **ბოკერია და მისი ცოლი უჯარო გენერლები არიან** — პარტიაში რაც ხალხი ჰყავდათ, ყველა გაექცათ! ახლა ყვარყვარეს მსგავსად აქეთ-იქით დარბიან, რათა გაქცეულ ჯარს ჩაუდგნენ სათავეში, მაგრამ არც აქ გამოუვათ რამე. ყველა უბედურებასთან ერთად, **ბოკერია და ჩერგოლეიშვილი ნეოტროცკისტებიც არიან, რომლებმაც თავიანთი მოღვაწეობა სამარცხვინოდ დაიწყეს და დაასრულეს.**

— რა შანსები აქვს გიორგი გახარიას?

— ფაქტია, რომ ყველა კვლევის მიხედვით, **გახარიას მოსახლეობაში რეიტინგი აქვს.** მას არჩეული აქვს კარგი ტაქტიკა — არ ილანძღება, არ ყვირის და ძველ თანაგუნდელებს არ ლანძღავს, რაც მოსახლეობას მოსწონს.

— დაბოლოს, ჩამოვა თუ არა სააკაშვილი საარჩევნოდ?

— როგორც ბაბუაჩემი და ბაბუათქვენი ჩამოვლენ მთვარიდან, ისე ჩამოვა სააკაშვილი უკრაინიდან! **სააკაშვილი არის კურდღელი, რომელმაც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი გორში მიატოვა და ცხვირით მიწა მოხნა...** საქართველოს ისტორიას არაერთი უტვინო მეფე ახსოვს, მაგრამ არცერთი ქართველი მეფე ლაჩარი არ ყოფილა, სააკაშვილი კი უტვინოც გამოდგა და ლაჩარიც!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

ლევან ნიკოლეიშვილი:

კიევში სპეცოპერაციის ჩატარება და სააკაშვილის დაკავება ქართული სპეცსამსახურებისთვის პრობლემა არ არის!

ისიც ფაქტია, რომ ნაპრეზიდენტალი ***მიხეილ სააკაშვილი*** *საქართველოს დიდი ხანია, მტრობს და ჩვენ რომ სახელმწიფო გვქონდეს, გარყვნილი და კონდოტიერი სააკოვი უკრაინიდან ან* ***აიხმანივით*** *უნდა ჩამოათრიონ, ანდა* ***ხანჯიანივით*** *ხალიჩაში გაახვიონ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერც ერთი ხერხდება და ვერც — მეორე!* ***შესწევთ თუ არა ქართულ სპეცსამსახურებს მსგავსი სპეცოპერაციის ჩატარების უნარი? ექსპერტი ლევან ნიკოლეიშვილი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის პრობლემა მხოლოდ სპეცსამსახურების გადასაწყვეტი არ არის:***

— სააკაშვილი საქართველოს მტერია და აქედან გამომდინარე, მის მიმართ სპეციალური ღონისძიებების ჩატარება გამართლებულად მიმაჩნია, მაგრამ ამ საქმეში არის რამდენიმე დეტალი, რომლის გათვალისწინების გარეშეც შესაძლოა, საქართველოს საერთაშორისო ინტერესები დაზიანდეს. დავიწყოთ იმით, რომ

სააკაშვილის წინააღმდეგ სპეცოპერაციის ჩატარებამ შესაძლოა, გაართულოს ურთიერთობები ჩვენს მეგობარ უკრაინასთან, რადგან სააკაშვილი სწორედ უკრაინის მოქალაქეა.

ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ სააკაშვილი, ჩემი ღრმა რწმენით, რუსული პროექტია, რომელსაც დასავლეთის გარკვეული რეაქციული წრეებიც მფარველობენ. თუ საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ სპეციალური ღონისძიებები განახორციელოს და როგორც თქვენ ამბობთ, კიევიდან ხალიჩაში გახვეული ჩამოათრიოს, მაშინ ყველა ეს ფაქტორი აუცილებლად გათვალისწინებული და განეიტრალებული უნდა იქნას!

— რა გამოდის, სააკაშვილის ხალიჩაში გასახვევად ნებართვა რუსეთისა და ამერიკისგან უნდა ავიღოთ?

— ფაქტია, რომ **სააკაშვილი არის რუსული პროექტი, რომელსაც დასავლეთის გარკვეული რეაქციული წრეები მფარველობენ!**

— მაშინ უკრაინის ხელისუფლება რატომ არ აფრთხილებს უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილს და არ შეაგონებს, რომ მეგობარი საქართველოს საშინაო საქმეებში არ ჩაერიოს?

— ეტყობა, პრეზიდენტ ზელენსკის ხელისუფლება სააკაშვილთან ურთიერთობის გაფუჭებას ერიდება, რადგან მას წინ უდევს ძალიან ცუდი მაგალითი სააკაშვილ-პოროშენკოს დაპირისპირების შესახებ.

— ანუ თქვენ იმას ამბობთ, რომ, თუ ზელენსკი სააკაშვილს საქართველოს საქმეებში ჩარევას აუკრძალავს, სააკაშვილი ზელენსკისაც მიტინგებს მოუწყობს, როგორც პრეზიდენტ პოროშენკოს უწყობდა?

— ამის ალბათობა ნამდვილად არსებობს და, ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი ფრთხილობს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ **უკრაინაში ზელენსკის რეიტინგი ძალიან დაცემულია და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უკრაინის პრეზიდენტს ნამდვილად არ აძლევს ხელს სააკაშვილთან ღია კონფლიქტში შესვლა!**

— ბოლოს და ბოლოს, ვინ იცავს სააკაშვილს?

— კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: ჩემი ღრმა რწმენით, **სააკაშვილი არის რუსული პროექტი, რომელსაც დასავლეთის რეაქციული წრეებიც მფარველობენ და აქედან გამომდინარე, ნაცების ბელადს სწორედ რუსეთი და მისი აგენტურა იცავენ!**

— რატომ არ დააპატიმრა საქართველოს ხელისუფლებამ სააკაშვილი მაშინვე, როგორც კი მას საპრეზიდენტო ვადა ამოეწურა და რატომ მისცა გაქცევის საშუალება?

— ეს იმ კოჰაბიტაციის შედეგია, რომელიც ჩვენს ქვეყანას თავს მოახვიეს. მე რომ ქვეყნის ხელისუფალი ვყოფილიყავი, სააკაშვილს ქვეყნიდან არ გავუშვებდი და განსასჯელის სკამზე დავსვამდი! ასევე განსასჯელის სკამზეა დასასმელი ყველა, ვინც უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაზე იყო პასუხისმგებელი და საქართველოს ერთიანობა ვერ დაიცვა! უნდა ჩატარდეს კვალიფიციური გამოძიება, დაიდოს ყველა დოკუმენტი და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას.

— და მაინც, შეუძლია თუ არა საქართველოს უკრაინაში სპეცოპერაციის ჩატარება და სააკაშვილის თბილისში ჩამოთრევა?

— ქართული სპეცსამსახურები, ჩემი ინფორმაციით, ამ ტიპის დავალებას უპრობლემოდ შეასრულებენ, მაგრამ ერთია სააკაშვილის დაპატიმრება და მეორე — ის პოლიტიკური შედეგები, რაც ამას შესაძლოა, მოჰყვეს! აი, ეს არის გასათვალისწინებელი, თორემ ქართული სპეცსამსახურებისთვის კიევში სპეცოპერაციის ჩატარება და სააკაშვილის დაკავება პრობლემას არ წარმოადგენს!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

თამთა მეგრელიშვილი
საჯარო მმართველობის ექსპერტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კოვიდის მოკავშირე პარტიაა, რომელიც მმართველობის დროს ხილულად კლავდა, ახლა კი უხილავ ვირუსს შეეკრა! ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სულ სიკვდილის მხარეს იდგა და დგას!

„იმედინიუსი“

მამუკა მდინარაძე
ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

მიხეილ სააკაშვილი არაადეკვატურია მოვლენების მიმართ, ტყუილი და ბოროტება ამ კაცის საფირმო ნიშანია.

„პირველი არხი“

მიხეილ სააკაშვილი
ექსპრეზიდენტი

სამთავრობო ექიმები ტყუილს ტყუილზე ლაპარაკობენ, ყველა, ვინც დაეხეტებით „ოცნების“ ღონისძიებებზე, ხართ თითოეული მოქალაქის განადგურების თანამონაწილე, ქართველი ერი გაგცემთ საკადრის პასუხს.

„მთავარი არხი“



თენგიზ ცერცვაძე
თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი

მიხეილ სააკაშვილმა აცანცარებული მიწოდა, აცანცარება და ცანცარი რომელს უფრო შეგვეფერება, მე თუ ბატონ მიხეილს, ხალხმა გადაწყვიტოს.

„პირველი არხი“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

ნაციონალურმა მოძრაობამ მოკავშირედ გაიხადა პანდემია და პანდემიამ მოკავშირედ გაიხადა ნაციონალური მოძრაობა.

„პირველი არხი“

«ოპოზიცია მარცხისთვის



რამაზ საყვარელიძე:

არ უნდა ქართველ ამომრჩეველს ნაციონალური მოძრაობა, რით ველარ გაიგეს?!

„კოვიდ-19“-ის მორიგ ტალღასთან ერთად ქვეყანაში ნელ-ნელა წინასაარჩევნო კამპანიაც ხურდება. როგორც ჩვენი რესპონდენტი, ფსიქოლოგი და პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ამბობს, პანდემია პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან და გარკვეულწილად არჩევნების ბედსაც განსაზღვრავს:

— ის სიმძაფრე, რაც ყოველ არჩევნებს ახლავს ხოლმე, ჯერ-ჯერობით არ იგრძნობა. იყო მოლოდინი, რომ ოპოზიცია ხელისუფლებას ყბადაღებული 43 პროცენტის მიღების საშუალებას არ მისცემდა, მაგრამ რეალურად დღეს სულ სხვა სურათი გვაქვს — **ოპოზიცია მაქსიმალურად პასიურია და პრაქტიკულად კანდიდატებიც კი არ ჰყავთ დასახელებული.**

— თუმცა, უკვე ცნობილია ოპოზიციის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატები — ნიკა მელია და ელენე ხოშტარია!

— ოპოზიციას გაცილებით ფართო ფრონტი უნდა გაეშალა, ყველა რეგიონსა და მუნიციპალიტეტში გამარჯვების რეალური კანდიდატი დაეყენებინა, რომ საკრებულოში საკმარისი ხმები მიეღო. **აბსოლუტურად გამორიცხულია, მაგრამ 2 ოქტომბრის არჩევნებში მელია თბილისის მერად რომც გავიდეს, ხოშტარია საკრებულოს თავმჯდომარე მაინც ვერ გახდება!**

ოპოზიციაში სოციოლოგიურ კვლევებს გულდასმით ეცნობიან და კარგად იციან, რომ მელია კალაძეს რეიტინგით საგრძნობლად ჩამორჩება. მოკლედ, ოპოზიცია მარცხისთვის არის განწირული და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ამას უკვე შეგუებულიც არიან.

— გამოდის, „ოცნება“ და მისი კანდიდატი კახი კალაძე 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში უპირობო გამარჯვებულია?

— **კახი კალაძეს გამარჯვების დიდი შანსი აქვს!** მან თავისი მერობის დროს შეძლო, მუდმივად მიეწოდებინა ინფორმაცია ხალხისთვის — რას, როგორ და რატომ აკეთებდა. საზოგადოებასთან დიალოგი არ გაუწყვეტია, როგორც მერი, გულხელდაკრეფილი არ მჯდარა.

პრაქტიკულად, თბილისში ყველა პოზიციაზე უპირატესობა „ოცნებას“ აქვს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კალაძე 100-პროცენტიან მხარდაჭერას მიიღებს, მაგრამ მელიაზე გაცილებით მეტ ხმას რომ დააგროვებს, ამას გამოკითხვებიც ადასტურებს.

თავიდან ვფიქრობდი, რომ შარლ მიშელის ხელშეკრულებიდან გამოსვლა „ოცნებისთვის“ წამგებიანი იქნებოდა, მაგრამ დრომ სხვანაირად დამანახა. ჯერ ერთი, ევროპელები გაჩუმდნენ და მეორეც, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი დადებითად შეხვდა „ოცნების“ მიერ გადადგმულ ამ ნაბიჯს. როგორც ჩანს, ევროპელების ჭკუის დარიგება ბევრს აღიზიანებდა.

სწორად იყო გათვლილი თუ კარგად გამოუვიდათ, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ, ფაქტია, რომ ეს გადაწყვეტილება დღეს „ოცნების“ სასარგებლოდ მუშაობს.

— სხვა პოლიტიკური პარტიების შანსებზე რას იტყვით, მაგალითად, „გირჩზე“, „ლელოზე“ და ა.შ.

— ამ ეტაპზე მათი შანსი ნულის ტოლია. **თავიდან არაერთი ექსპერტი და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი „ლელოს“ მესამე ძალად აღიქვამდა, თუმცა, მას შემდეგ, რაც ხაზარაძე-ჯაფ-**

იზამს, მქნელია!

გვარამია სუს-ში თავისი ფეხით მივიდა,

ემანდ, სააკაშვილმა წინასაარჩევნოდ არ გამაგოროსო!

ამ ცოტა ხნის წინათ „მთავარი არხის“ გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ თავისი ტელევიზიის ეთერით გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული „სუს-ის მოსმენებისა და თვალთვალის ფაქტები“, თუმცა, სკანდალი არ შედგა, გვარამია კი, როგორც ჩანს, მიხვდა, რა შარშიც გააყოფინეს თავი, როცა ამ „სკანდალური ინფორმაციებით“ ანკესზე წამოაგეს და თავისი ფეხით მივიდა სუს-ში, ჩემი ლიკვიდაცია არის მოსალოდნელი, დამკითხეთ და ზომები მიიღეთო!

ამა წელს 7 აგვისტოს სუს-ში საკუთარი სურვილით მისული გვარამია გამომძიებლების კითხვებს ადვოკატის თანდასწრებით პასუხობდა, შემდეგ კი განაცხადა:

> *„ორი რამის გამო მოვედი: პირველი — სული ტკბილია და ბოდიში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ცოცხალი ვიქნები თუ არა, მაგრამ ასევე დიდი მნიშვნელობის საკითხია ის, რომ, თუ ჩემ წინააღმდეგ რამე მოხდა, ეს მნიშვნელოვან პრობლემებს გამოიწვევს ამ ქვეყანაში, ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ“.*

რა უბედურ დღეშიც არის გვარამია, მისი ამ განცხადებიდანაც კარგად ჩანს:

> *„ერთადერთი, მინდა, მივმართო* ***ინფორმატორს,*** *რომელიც მე არ დავასახელე, რადგან ჟურნალისტური პრივილეგია მაქვს. მინდა, მივმართო მას, რომ გააკეთოს ოფიციალური განაცხადი, ამ შენობაში მოვიდეს ან სხვაგან და მიაწოდოს ინფორმაცია ოფიციალურად, რადგან, მგონი, მალვის და ასეთ სიტუაციებში რაღაც გვერდით გაწევის დრო არ არის. სიტუაცია სერიოზულია, რაც არ უნდა იყოს, გინდა, მართალი იყოს, გინდა — ტყუილი!“*

ანუ გვარამია თავის **ინფორმატორს** სახალხოდ აშანტაჟებს, შენ მიერ მოწოდებული „სუს-ის თვალთვალის ინფორმაციები“ რომ გამომაქვეყნებინე, ახლა მოდი სუს-ში და ყველაფერი დაფქვიო!

ამაზე სამარცხვინო კიდევ რა უნდა გააკეთოს „ქართული ჟურნალისტიკის მამა“ გვარამიამ?!

ეს იგივეა, „რუსეთთან მებრძოლმა“ სააკაშვილმა ჯერ რომ საკუთარი ჰალსტუხი შეჭამა და შემდეგ კურდღელივით ჩასვრილმა გორში, მეჯვრისხევის ქუჩაზე, მიწა

კვირგვინოსნები

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

როდესაც ვთქვით, რომ არ არის მიზანშეწონილი თბილისში ლგბტ პრაიდის ჩატარება, ამის გამო **„იმედმა“, „მთავარმა“ და „ტვ პირველმა“** ჩვენ მიმართ ოფიციალური ცენზურა გამოაცხადეს და ყველა გადაცემიდან ამოგვიღეს.

„ახალი თაობა“

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტიკოსი

ისტორიის სათავისოდ გადაკეთება სააკაშვილისთვის ახალი არ არის. საკუთარი ბიოგრაფიაც ასე აქვს გადამღერებული.

„ახალი თაობა“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში



გახარია რეალურად მესამე ძალაა. ის „ოცნებისკენ“ უფრო წავა, ვიდრე ნაცმოძრაობისკენ.

„ახალი თაობა“

გიორგი გობრონიძე
ანალიტიკოსი

არ ვფიქრობ, რომ ხალხი მესამე ახალ პოლიტიკურ ძალას ელოდება. ჩემი აზრით, საქმე გვაქვს პოლიტიკურ აპათიასთან, რომელიც ძალიან საშიშ ნიშნებს შეიცავს. **საზოგადოება ვერ ხედავს პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც რეალურად შეუძლია ქვეყანაში რამეს შეცვლა.**

„კვირის პალიტრა“

მურმან დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — ძალა ერთობაშია“ წევრი

თუ „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური ლიდერები ვადამდელ არჩევნებს არ დანიშნავენ, მაშინ რევოლუციას მიიღებენ! „ოცნების“ დასასრული იქნება 2 ოქტომბერი.

„ახალი თაობა“

არის განწირული!»

„ბატონო ირაკლი, დრამატიზებას ნამდვილად სჯობს, ხუმრობით გაუსწოროთ ანგარიში მოწინააღმდეგეს!“

პრემიერი – ჟურნალისტებს: როდის გადა- დგებით?

არიძის პოლიტიკური ბუნ-დი ნაციონალების მხარეს გადაიხარა, ეს შანსი და არჩევნებში გამარჯვების პერსპექტივა დაკარგა.

ნაციონალური მოძრაობის აჩრდილი ტრიალებს **„გირჩის“** თავზეც. არ უნდა ქართველ ამომრჩეველს ნაციონალური მოძრაობა, რით ვეღარ გაიგეს?! სადაც დაინახავენ ნაციონალების კვალს, იმ პარტიაზე უარს ამბობენ. უახლოესი წარსულიდან ამის თვალსაჩინო მაგალითი **პაატა ბურჭულაძის** პარტიაა.

— თუ ასეა, რატომ იბრძვის ოპოზიცია აქტიურად ვადამდელი არჩევნებისთვის, რა დაინტერესება აქვთ?

— 2012 წლის შემდეგ ნაციონალებს არცერთი არჩევნები არ მოუგიათ და არცერთ გამოკვლევაში არ ჰქონიათ „ოცნებაზე“ მეტი რეიტინგი, ამ ფონზე კი ვადამდელი არჩევნებისთვის ბრძოლა თავისთავად დამარცხებას ნიშნავს.

დღეს თუ ვინმეს ვადამდელი არჩევნები აწყობს, ეს მმართველი პარტიაა. დიახ, ახლა რომ ვადამდელი არჩევნები იყოს, ყველა პატარა ოპოზიციური პარტია, ნაციონალების გარდა, ქუჩაში აღმოჩნდება!

— ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგმულ ნაბიჯებსა და გადაწყვეტილებებზე რას ფიქრობთ?

— **ირაკლი ღარიბაშვილი** ენერგიული ფიგურაა, აშკარად არ ეზარება პრემიერობა, თუმცა, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც ცვლილებას საჭიროებს.

— კერძოდ?

— როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ოპოზიცია სუსტი? ამის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ სულ ერთსა და იმავეს ამბობენ — არ ვარგა „ოცნება“, ბიძინა ივანიშვილი ბოროტია და ა.შ. მათი მოსმენა საინტერესო აღარ არის. **იგივე შეცდომა არ უნდა დაუშვას ღარიბაშვილმა.** ხშირად ნაციონალების კრიტიკა, რაოდენ სამართლიანიც უნდა იყოს, წამგებიანია „ოცნებისთვის“.

ღარიბაშვილისთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის მომგებიანი იყო, როცა ჟურნალისტებს იქით მიუბრუნდა და ჰკითხა, როდის გადადგებითო, ანუ იხუმრა. იუმორი მის უპირატესობაზე მიანიშნებს. ბატონო ირაკლი, დრამატიზებას ნამდვილად სჯობს, ხუმრობით გაუსწოროთ ანგარიში მოწინააღმდეგეს. ეს კარგი და მომგებიანი გზაა თქვენი უპირატესობის დასამტკიცებლად!

— თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ 2 ოქტომბერს და არჩევნების შემდეგაც სერიოზულ არეულობას არ უნდა ველოდოთ.

– „ქართულ ოცნებას“ აწყობს არეულობა? არა! ნაციონალურ მოძრაობას აქვს არეულობის თავი? ვხედავთ, რომ ეს არ შეუძლია! არეულობას არც გახარიას პარტია აპირებს!

ასე რომ, მშვიდად დაველოდოთ არჩევნებსაც და, ზოგადად, ვისწავლოთ მშვიდად ცხოვრება!

ესაუბრა

ნატო ფოცხიშვილი

იზამს, მქნელია!

2016 წელს, წინასაარჩევნოდ აფეთქებული გივი თარგამაძის ავტომანქანა

ცხვირით მოხნა!

მოკლედ, გვარამია მიხვდა, რომ ჯერ „სუს-ის მაკომპრომეტირებელი ინფორმაციები“ გამოამზეურებინეს და შემდეგ სამიზნედაც გადააქციეს! მოტვინა, რომ ამ წინასაარჩევნოდ შესანიშნავი სამიზნეა **„გასაგორებლად“**, ანუ **„რევოლუციური მსხვერპლთშეწირვისათვის“!**

წარმოიდგინეთ, იმ „სუს-ის საიდუმლო ინფორმაციების“ გამოქვეყნების შემდეგ გვარამია რომ **„გაეგორებინათ“,** რას დაიკივლებდა პირველივეს მისი მშობლიური ნაცტელევიზიაც და დანარჩენი სოროსვიზიებიც?!

რა თქმა უნდა, ამას: „ნიკა გვარამია სუს-ის მასალების გამოქვეყნების გამო „ქართული ოცნების“ კრიმინალურმა ხელისუფლებამ მოკლა“!

არადა, თავად გვარამიამ ისიც გაიაზრა, რომ ამ წინასაარჩევნოდ, თუკი ვინმეს არ უნდა სურდეს მისი ლიკვიდაცია — ეს სწორედ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაა, ხოლო, თუკი ვინმე იოცნებებდა მის „გაგორებაზე“, სწორედ მისი მშობლიური ნაცხროვაა!

დიახ, გვარამიამ ნათლად დაინახა, როგორ გაწირავდა მას სააკაშვილი და შემდეგ ნიანგის ცრემლების ღვარღვარით დააქუხებდა, ხალხო, ამ „პუტინის მონებმა“ ჩვენი ნიკა მოგვიკლეს, რევოლუცია დავიწყოთო!

გვარამიამ ისიც ხომ კარგად იცის, აგერ, შუაგულ თბილისში, როგორ გაწირეს წინასაარჩევნო არეულობისათვის **გივი თარგამაძე,** რომელიც 2016 წლის 4 ოქტომბერს მანქანაში ააფეთქეს, მაგრამ სასწაულებრივად გადარჩა!

მოკლედ, გვარამიამ, სული ტკბილიაო და მისთვის ასე საძულველ სუს-ში თავისი ფეხით მივიდა თხოვნით, **ემანდ, წინასაარჩევნო არეულობისთვის სააკაშვილმა არ გამაგოროსო!**

გიორგი გიგაური

მედიაზონდერი

ნაცი-რალა!

ირაკლი აბსანძე პოლიციელს:

ნაცი-რალა საზმაუწყებლიდან გააბროწეულეს!

ორიოდე კვირის წინ „ასავალ-დასავალში“ (2021 წლის 19-25 ივლისი, № 30) გამოვაქვეყნეთ სტატია სახელწოდებით „ნაცი-რალა“, რომელშიც მოთხრობილი იყო, როგორ ნაძირალობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი, ჟურნალისტად წოდებული ირაკლი აბსანძე და სავსებით საფუძვლიანად ვითხოვდით ამ ნაცი-რალას ხალხის ფულით დაფინანსებული საზმაუწყებლიდან გაპანღურებას! ჰოდა, ასე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი.

დიახ, აბსანძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის **თინათინ ბერძენიშვილის** ბრძანებით სამსახურიდან დაითხოვეს. ტელევიზიის ხელმძღვანელის ბრძანება 2021 წლის 9 აგვისტოთი თარიღდება და მიზეზად მითითებულია, **რომ წამყვანმა უხეშად და არაერთხელ დაარღვია მაუწყებლის ქცევის კოდექსი და შინაგანაწესი!**

აბსანძემაც და მისნაირმა ლიბერასტებმაც ეს გაპანღურება, რაღა თქმა უნდა, **„თავისუფალი ჟურნალისტიკის დევნად“** მონათლეს, აქაოდა, აი, როგორ გვებრძვის ტირანია თავისუფლებისმოყვარე ადამიანებს და პროფესიონალებსო!

შეგახსენებთ, რომ ეს **ნაცი-რალა აბსანძე** 12 ივლისს „ქართული ოცნების“ ოფისის წინ საპროტესტო აქციაზე დააკავეს, რადგან 5 ივლისის გეი-პარადის ჩაშლით იყო გამწარებული და პოლიციას სახალხოდ დედას აგინებდა!

დარწმუნებული ვარ, ბევრმა სწორედ ამ ინციდენტის შემდეგ გაიგო **ნაცი-რალა აბსანძის** არსებობა, რადგან მისი პლინტუსსმიღმა ჟურნალისტური შესაძლებლობებით სხვა მხრივ პოპულარობა მას არანაირად არ ემუქრებოდა!

ჰოდა, ჩვენი კითხვაც სავსებით ლოგიკურად ასე ჟღერდა — ამ **ნაცი-რალას** ჩვენი ჯიბიდან, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რატომ უნდა ვუხდიდეთ უზარმაზარ ხელფასს?!

სხვათაშორის, ეს **ნაცი-რალა აბსანძე** ამ ორიოდე წლის წინათ ნარკო-გეი-კლუბ **„ბასიანის“** სკანდალურ პოლიციურ „აბლავაშიც“ მოჰყვა და ტელეკამერების წინ გაჰკიოდა, საქართველოში თავისუფლებასა და დემოკრატიას ებრძვიანო!

მოკლედ, **ამ ნაცი-რალა ირაკლი აბსანძის** საქციელები ნათელი ილუსტრაციაა, თუ რამდენად აგრესიულები არიან სატანისტი ლგბტ-ელები და წარმოიდგინეთ, რას გააკეთებენ, როდესაც ისევე გაიმყარებენ პოზიციებს, როგორც ევროპა-ამერიკაში!

მერე ესენი პირდაპირ ეკლესიების საკურთხევლებში შევარდებიან, იქ ჯგუფურ ორგიებს მოაწყობენ და ყოველგვარი ცერემონიების გარეშე მართლაც წვერებით ითრევენ მღვდლებს!

ჰოდა, ძალიანაც კარგი, რომ **ნაცი-რალა ირაკლი აბსანძე,** რომელსაც დღეს უკვე ყველა **„უკანალში აყვავებული ბროწეულის“** თიკუნით იცნობს, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან **გააბროწეულეს!**

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ბადრი ჯაფარიძე
„ლელოს“ წევრი

შიშმა ახადა ფარდა „ოცნებას“. ოპოზიციას ჯამში 75 პროცენტი უჭერს მხარს.

„კვირის პალიტრა“

სერგო ჩიხლაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

„ოცნება“ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონიან კონცერტებს აფინანსებს, იქ არ გადადის „კორონა“?

„კვირის პალიტრა“

ლევან გოგიჩაიშვილი
სუს-ის ყოფილი უფროსის მოადგილე

მივიღე გადაწყვეტილება, ისევ იქ დავბრუნებულიყავი, საიდანაც დავიწყე, ახალი მოძრაობისა და პარტიის შექმნას ისევ „სახალხო პარტია“ ვამჯობინე.

„AMBEBI.GE“

ნინო ნიჟარაძე
პარლამენტარი

სააკაშვილი და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ძალა ისტორიაში ჩაიწერება როგორც ადამიანების გარდაცვალებით მოვაჭრე და მოხარული პოლიტიკური ძალა.

„იმედინიუსი“

საქართველოს განათლების სამინისტროში კანალიზატორ კახა ლომაიას აჩრდილი დაძრწის!

ჯერ კიდევ ამ ორმოცი წლის წინათ გადაცემაში — „ბიჭები მოიპარეს!“ — ქართველი ახალგაზრდების უწიგნურობითა და ინტელექტის დაბალი დონით ნირწამხდარი სახელოვანი ქართველი ტელეჟურნალისტი და დიქტორი დავით სოკოლოვი აცხადებდა — „ილიას არ იცნობენ, აკაკის არ იცნობენ, ვაჟას არ იცნობენ, სამაგიეროდ, „კუკური თვალებას“ იცნობენ საფიჩხიაზე... გავიკითხეთ, ვინ იყო მათი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და ის ელენე კორკოტოვა აღმოჩნდა, რომელმაც სპექტაკლ „ჭაყოს ხიზნების“ სატელევიზიო განხილვის დროს მიხეილ ჯავახიშვილს სულ შავი დღე დააწია... მიწაზე ჩამოდით, ქალბატონო ელენე, მიწაზე ჩამოდით და ელემენტარული ცოდნა მიეცით თქვენს აღსაზრდელებს“.

ერთი სიტყვით, საბჭოთა განათლების სისტემაში არსებული მანკიერებანი საბჭოთა საქართველოს ცენტრალურმა ტელევიზიამ მაშინ დაუნდობლად, აი, ასეთი პათოსით ამხილა და გადაცემას **„ბიჭები მოიპარეს!“** დაარქვა...

ვფიქრობთ, დღეს თუ მომზადდება მსგავსი სიუჟეტი და იმ უბედურებაზე იქნება ლაპარაკი, რაც საქართველოს განათლების სისტემაში ტრიალებს, მაშინ გადაცემას აუცილებლად უნდა ეწოდოს ასე — **„ბიჭები გამოაშტერეს!“** ან **„თაობა გამოადებილეს!“**

სხვა ფიქრისა და განწყობის იოტისოდენა იმედსაც არ გვიტოვებს ის ვიდეოგამოკითხვები, რომელსაც კერძო სამოქალაქო აქტივისტები თუ ტელეჟურნალისტები სოციალური ქსელების მეშვეობით ხშირად ავრცელებენ და საზოგადოებაში დიდ მხიარულებას იწვევენ.

ცხადია, ამ ვიდეომასალების ყურება მართლაც სასაცილოა, მაგრამ, თუ კარგად დავფიქრდებით, ქართველებს სინამდვილეში სატირლად გვაქვს საქმე, რადგან ქუჩაში გამოკითხული ქართველი ახალგაზრდების აბსოლუტური უმრავლესობის განათლების დონე ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს.

უფრო მეტიც, როგორც გამოკითხვების შედეგები გვიჩვენებს, ქართული განათლება, ფაქტობრივად, მკვდარია და ყოველგვარი ზედაპირული პრეფერენციები და რეფორმები სისტემის გასაუკეთესებლად აბსოლუტურად უნაყოფო და არაფრის მომცემია!

თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგენთ **ფეისბუქის საშუალებით გავრცელებული ერთ-ერთი ვიდეოგამოკითხვის საგაზეთო ვერსიას,** რომელიც ჩვენთვის სრულიად უცნობმა პიროვნებამ შუა თბილისში, მეტროსადგურ „თავისუფლების მოედნის“ წინ, ზედ რუსთაველის პროსპექტზე, ჩაატარა და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ქუჩაში მიმავალი რამდენიმე ახალგაზრდა გააჩერა!

რესპონდენტი №1, *ახალგაზრდა, დაახლოებით ოცდახუთი წლის გოგონა, მოკლედ შეჭრილი, სხვადასხვაფერი თმით:*

— რა მოკლა ფილმ „ჭრიჭინაში“ შოთამ — დათვი, კატა თუ ლეოპარდი?

— დათვი!

— დათვი მოკლა შოთამ?

— კი, დათვი მოკლა!

რესპონდენტი №2, *ახალგაზრდა, დაახლოებით ოცი წლის შავთმიანი გოგონა წითელი პირბადით:*

— რატომ მოკლა გიორგი სააკაძემ ელტონ ჯონი?

— *(იცინის)* ვაიმე, არ ვიცი...

რესპონდენტი №3, *18-19 წლის ახალგაზრდა ბიჭი შავი სათვალით:*

— რამდენი კონტინენტია მარსზე — სამი, შვიდი თუ ცხრა?

— მარსზე?! არ ვიცი... *(სერიოზულად)*

რესპონდენტი №4, *15-16 წლის ახალგაზრდა ბიჭი:*

— სად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე — ღვანკითში, ტანზანიასა თუ ჩხარში?

— დედას გეფიცებით, არ ვიცი და მაგრად „მიტყდება“!

რესპონდენტი №5, *22-25 წლის გოგონა:*

— სად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე — ღვანკითში, ტანზანიასა თუ ჩხარში?

— მართლა არ მახსოვს!

— როგორ?

— არ მახსოვს...

— ერთი ვარიანტიც არ გაქვთ იმისთვის, რომ მიპასუხოთ?

— ჩხარში მოკლეს?

— როგორ?!

— აი, სულ ბოლოს რომ თქვით...

— ჩხარი?

— კი, დიახ, ილია ჭავჭავაძე ჩხარში მოკლეს!

— კი ბატონო, პასუხი მიღებულია!

რესპონდენტი №6, ორი გოგონა, 19-20-წლისანი:

— რომელ წელს დახატა ნიკო ფიროსმანმა კობა ხაბაზის პორტრეტი?

— აზრზე არ ვართ!

— სავარაუდო პასუხებს გეტყვით — 2007 წელი, 2009 წელი, 2012 წელი!

— ალბათ, 2007 წელს დახატა!

რესპონდენტი №7,

ქართველი ახალგაზრდების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ილია ჭავჭავაძე ჩხარში მოკლეს, თავის მხრივ, ილიამ ელტონ ჯონი იმიტომ მოკლა, რომ შიოდა!

«ბიჭები გამოაშტერეს!»

კვირგვინოსნები

ლევან სუხიტაშვილი
მსახიობი

მთელი ცხოვრება წურბელასავით მასხდნენ ვიღაცები და სულ სხვას ვუკეთებდი რაღაცას. საბოლოო ჯამში ათი პროცენტიც არ იყო მადლობელი. **თუ ადამიანს სინდისი და ნამუსი გაგაჩნია, ამ სიტყვას შესაბამისი ქმედებაც უნდა მოჰყვებოდეს, თორემ მარტო „ჯიგარი ხარ“ გაიკეთე ერთ ადგილას.**

„თბილისელები“

იმედა კახიანი
მსახიობი

ძალადობას ვგმობ და ყოვლად დაუშვებელია, მაგრამ ის ხალხიც ძალადობს, რომლებიც განსხვავებული ორიენტაციის არიან და იძახიან, მაინცდამაინც რუსთაველზე უნდა გაგიმართოთ პარადიო. ასეთი ხალხი სულ იყვნენ, მათ შორის, ძალიან დიდი ხელოვანები, მაგრამ სახლში არავინ უვარდებოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა. **ახლა ნუ მოგვიწოდებენ, თქვენი შვილები და შვილიშვილებიც ჩვენნაირები უნდა იყვნენო!**

„თბილისელები“

ირმა ზაქარაძეშვილი
პარლამენტარი

ამ პანდემიის დროს, როცა თითოეული მოქალაქისთვის 100-ლარიანი დახმარებაც კი მნიშვნელოვანია, შენ 1200 ლარს იღებ და ქალაქს საბოტაჟს უწყობ, ნაგავში ახრჩობ ქალაქს, ვიღაცა გკარნახობს და ამას ასრულებ, მითხარით, ამას რა ჰქვია?! გეტყვით, რაც მოხდა — თავისუფლებასა და თავგასულობას შორის ზღვარი წაიშალა.

„საერთო გაზეთი“

პაატა ქრომიძე
პოლიტოლოგი

ხშირია შემთხვევა, როცა მოქალაქე უარს ამბობს შეთავაზებულ დასაქმებაზე იმის შიშით, რომ სოციალური დახმარება მოეხსნება. ურჩევნიათ, სახელმწიფოს ხელის შემყურე იყვნენ და არ იმუშაონ მიუხედავად იმისა, რომ შემოსავალი გაუჩნდებათ.

„რეზონანსი“

განათლების სამინისტროში მოკალათებულო ნაცსექტანტებო, ამ წერილის წაკითხვის შემდეგ აღიარებთ თუ არა, რომ საქართველოში განათლების სისტემა მიცვალებულია?

დაახლოებით 20 წლის გოგონა, შავი კეპითა და პირბადით:

— ფილმ „ჭრიჭინაში" რა მოკლა შოთამ — ლეოპარდი, კურდღელი თუ კატა?

— ალბათ, ლეოპარდი...

რესპონდენტი №8, 25 წლის გოგონა:

— რომელ წელს დახატა ნიკო ფიროსმანმა გიგი უგულავას პორტრეტი?

— ვერ დახატავდა! *(იცინის)*

რესპონდენტი №9, *დაახლოებით 25 წლის ბიჭი სათვალით:*

— რომელ წელს მოკლა გიორგი სააკაძემ ნოდარ ხადური?

— არ ვიცი!

რესპონდენტი №10, *22-23 წლის გოგონა:*

— რომელი ნაწარმოები მიუძღვნა იაკობ გოგებაშვილმა მეორე მსოფლიო ომს — „მარტოობის ასი წელი", „მე ვარ ლეგენდა" თუ „ღვანკითის ისტორია"?

— მესამე რომ თქვით, ის, ალბათ...

— „ღვანკითის ისტორია"?

— კი, ეგ მიუძღვნა!

რესპონდენტი №11, *ახალგაზრდა ბიჭი, ყურზე ჭვრითა და სპეციფიკური ხმით:*

— რომელ წელს დახატა ნიკო ფიროსმანმა გიგა ბოკერია?

— აუ, არ ვიცი, რააა...

რესპონდენტი №12, დაახლოებით 20 წლის გოგონა მწვანე კაბითა და შავი პირბადით:

— რა მოკლა ფილმ „ჭრიჭინაში" შოთამ — დათვი, კატა თუ ლეოპარდი?

— ლეოპარდი! *(კატეგორიულად)*

რესპონდენტი №13, *ოციოდე წლის გოგონა ჭრელი კაბითა და შავი სათვალით:*

— რომელ წელს დახატა ნიკო ფიროსმანმა გიგი უგულავას პორტრეტი?

— ვაიმე, არ ვიცი... *(იცინის)*

რესპონდენტი №14, *დაახლოებით 25 წლის გოგონა წითელი მოსასხამით:*

— რატომ მოკლა ილია ჭავჭავაძემ ელტონ ჯონი?

— რა ვიცი, ალბათ, შიოდა?!

— ომიანობის პერიოდი იყო თან, არ დაგავიწყდეს!

— შიოდა!

აი, ძვირფასო მკითხველო, ასეა ჩვენი საქმე — **ქართველი ახალგაზრდების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ილია ჭავჭავაძე ჩხარში მოკლეს,** თავის მხრივ, **ილიამ ელტონ ჯონი იმიტომ მოკლა, რომ შიოდა, იაკობ გოგებაშვილმა მეორე მსოფლიო ომს „ღვანკითის ისტორია" მიუძღვნა,** ხოლო შოთამ კინოფილმში „ჭრიჭინა", ან ლეოპარდი მოკლა, ან დათვი!

ამას ერის წარწყმედა და დასამარება ჰქვია და ეს კატასტროფა შედეგია იმ ოცდაათწლიანი უღმერთო ექსპერიმენტებისა და ცრუქაქუნობისა, რომელსაც ჩვენი ლამაზი და ოდესღაც განათლებული ქართველებით დასახლებული სამშობლო შევწირეთ. აი, შედეგი **კონჩიტა ნიკა გვარამიას, მწვალებელი დიმიტრი შაშკინის, კანალიზატორი კახა ლომაიასა** და **სააკოვის „ბარბად" წოდებული ხათუნა კალმახელიძის** გამინისტრებისა, რომელიც **აკაკი წერეთლის საფლავს საჩხერეში, სოფელ სავანეში ეძებდა.**

ეს უბედურება, რაც გვჭირს, იმის ბრალი კი არ არის, ქართველმა ახალგაზრდობამ წიგნი ხელიდან რომ გააგდო, ყველაფრის თავი და თავი ჯერ ქვეყანაში ატეხილი ქაოსი, ომი, უბედურება, ფასეულობათა ნგრევა და, რაც ყველაზე მთავარია, ის განათლების „რეფორმა" გახლავთ, რომელსაც წყეულმა სააკაშვილმა **„პროექტი ილია ჭავჭავაძე"** უწოდა და ქართულ სკოლასა თუ უმაღლეს სასწავლებელში ილიას სახელით განათლების პროცესი დაასამარა. უფრო მეტიც,

ნაცსექტამ განათლების სისტემაში, და განსაკუთრებით სამინისტროში, ილიას იდეური მკვლელები და ნეოტროცკისტები ალაზევა.

ილიას სახელით ილიას იდეათა პროფანაციისა და გაუკუღმართების ტიპური მაგალითია **„ილიას უნივერსიტეტი",** ანუ **ე.წ. ილიაუნი,** სადაც ჭინკებმა, კონჩიტებმა, მართლმადიდებლობის მტრებმა და ნომრიანმა პედორასტებმა **(ცენზურა ჩვენია. რედ.)** დაიბუდეს!

პირდაპირ უნდა ითქვას: საქართველოს განათლების სამინისტროში კანალიზატორ კახა ლომაიას აჩრდილი დაძრწის!

საერთოდ, საქართველოს განათლების სამინისტრო და მთელი სისტემა დიდი ხანია, მიცვალებულია, მაგრამ მისი დამმარხავი არავინ გამოჩნდა!

დიტო ჩუბინიძე

აი, შედეგი კონჩიტა ნიკა გვარამიას, მწვალებელი დიმიტრი შაშკინის, კანალიზატორი კახა ლომაიასა და სააკოვის „ბარბად" წოდებული ხათუნა კალმახელიძის გამინისტრებისა, რომელიც აკაკი წერეთლის საფლავს საჩხერეში, სოფელ სავანეში ეძებდა!

«თაობა გამოადებილეს!»

კვირგვინოსნები

ჯანო იზორია
მსახიობი

ჩვენს წინაპრებს არც ევროპელობა ეშლებოდათ, არც ქვეყნის სიყვარული და ტრადიცია. მინდა, ჩემმა შვილებმა ერთიან საქართველოში იცხოვრონ; გაუფრთხილდნენ, მიხედონ და მოუარონ თავიანთ ქვეყანას.

„კვირის პალიტრა"

აჩიკო ნიჟარაძე
მომღერალი

თუ გინდათ კონცერტები და სიამოვნების მიღება, მაშინ ყველამ კეთილი ინებოს და დაიცვას ყველა ის წესი, რომლებსაც ექიმები გვეუბნებიან! **წინააღმდეგ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ მივიღებთ დიდ ლოქდაუნს, ვისხდებით სახლებში ყველა ერთად უმუშევრები და მშივრები** და ამ დროს რაღაც ნაწილი ადამიანების დაიხოცება! ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა გვჭირდება ყველას!

„ახალი თაობა"

ირაკლი ოქრუაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს" ლიდერი

ისეთი ცხოვრება მოვიდა ამ მთავრობის ხელში, რომ ევროპაში მივდივარ სამუშაოდ. **თვე-ნახევარი ვიმუშავებ მძღოლად, მზარეულად, დამლაგებლად, იახტის კაპიტნად, მაშველად და, შესაბამისად, პოლიტიკა, არჩევნები, უფრო სასაცილო — ვადამდელი არჩევნები, ლარის კურსი, კოვიდსტატისტიკა და ეგეთები აღარ გამაგონოთ.**

„ნიუსპოსტი"

აჩიკო მეფარიძე
მომღერალი

1999 წლის 31 მაისი იყო, როცა პირველი სიმღერა ჩავწერე. ორ თვეში თბილისში, ჩემს ოთახში რომ ვწვებოდი, ღამის სამ და ოთხ საათზე, ჩაივლიდა მანქანა ფანჯარასთან და იქიდან ჩემი სიმღერა მესმოდა. კარს გავაღებდი და ვხედავდი, რომ გარეთ ვიღაცებს ეძინათ. რომ გავიდოდი, მეუბნებოდნენ: ვაიმე, აჩი, ფოტო გადავიღოთო, მთელი ღამე იქ იყვნენ.

ჩემთვის ეს შოკი იყო. არ ვიცოდი, ვისთვის მეკითხა, რა მექნა ამ დროს? მერე ამან რომ მასობრივი ხასიათი მიიღო, გარემოებებმა მაიძულა, დაცვა ამეყვანა.

„თბილისელები"

კახა კუკავა: უცხო სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დროშების ხელყოფაზე ადმინისტრაციული სანქციების დაწესებასთან ერთად

დასჯადი უნდა გახდეს ჩვენი სიწმინდეებისა და რელიგიური სიმბოლოების შეურაცხყოფაც!

საქართველოს პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დროშების შებღალვა ადმინისტრაციული წესით დასჯადი ქმედება ხდება. კერძოდ, თუ მოქალაქე ხელყოფს სახელმწიფო და საჯარო დაწესებულებებზე აღმართულ ან მათ შიდა სივრცეში გამოფენილ იმ ქვეყნების დროშებს, რომლებთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა აკავშირებს, იგი 1000 ლარით დაჯარიმდება, ქმედების გამეორების შემთხვევაში კი სასჯელი 2000 ლარი ან 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა იქნება. იგივე სანქციით დაისჯება პირი, რომელიც ევროკავშირის, ნატოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალურ სიმბოლოებს შებღალავს. ამ საკითხზე ვესაუბრებით პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერს კახა კუკავას, რომელმაც პარლამენტს ალტერნატიული კანონპროექტი შესთავაზა:



— არა ვარ წინააღმდეგი, უცხო ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დროშების შებღალვა ადმინისტრაციული კოდექსით დასჯადი ქმედება გახდეს, მითუმეტეს, რომ **სანქცია მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებზე განთავსებული დროშების ხელყოფას ეხება და არა მოქალაქის მიერ სახლიდან მოტანილი ან მაღაზიაში შეძენილი დროშის დაწვასა თუ დახევას,** მაგრამ ხელისუფლებამ ორმაგი სტანდარტით არ უნდა იხელმძღვანელოს და ჩვენი რელიგიური სიწმინდეებისა და სიმბოლოების შეურაცხყოფაც დასჯადი უნდა გახადოს.

— საქართველოს მოქალაქის მიერ პროტესტის ნიშნად რომელიმე უცხო ქვეყნის, ევროკავშირის ან ნატოს დროშის ხელყოფაზე ადმინისტრაციული სასჯელის დაწესება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არ იქნება?

— ვინაიდან ქოცებისა და ე.წ. საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ერთობლივად ინიცირებული კანონპროექტი სანქციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აწესებს, თუ მოქალაქე ან მოქალაქეთა ჯგუფი სახელმწიფო შენობებზე აღმართულ დროშებს ხელყოფს, **ეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად ვერ ჩაითვლება, რადგან სხვისი ქონების, მათ შორის, სახელმწიფო ქონების დაზიანება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში არ ჯდება.**

— კი მაგრამ, სახელმწიფო ქონების დაზიანებაზე კანონი ისედაც არსებობს და დამატებითი ნორმის შემოღება რაღა საჭიროა?

— 5 ივლისს რუსთაველის გამზირზე განვითარებული მოვლენების შემდეგ ხელისუფლება შეშინებულია და ცდილობს, ევროკავშირსა და ნატოს ამ კანონის შემოღებით თავი მოუქონოს!

კი ბატონო, მიიღონ დამფრთხალმა ქოცებმა ეს კანონი, მაგრამ ჩვენ მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ კანონპროექტს რატომ უარყოფენ? **ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე ისე გაშმაგებით დამიპირისპირდნენ, კომიტეტის თავმჯდომარემ მანდატურებს ჩემი დარბაზიდან გაძევებაც კი უბრძანა.**

— კონკრეტულად რას ითვალისწინებს თქვენ მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული კანონპროექტი?

— უცხო სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დროშების ხელყოფაზე ადმინისტრაციული სანქციების დაწესებასთან ერთად დასჯადი უნდა გახდეს ჩვენი სიწმინდეებისა და რელიგიური სიმბოლოების შეურაცხყოფაც! მაგალითად,

ქართული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხილი თამარ მეფის პრეზერვატივის შეფუთვაზე გამოსახვა, ტელევიზიის ეთერში ან სხვა საჯარო სივრცეში მკრეხელური ნახატის – ე.წ. თვითმკვლელი ღვთისმშობლის გამოფენა და მსგავსი ქმედებები პირველ ჯერზე ფულადი სანქციით დაისაჯოს, გამეორების შემთხვევაში კი – ორკვირიანი პატიმრობით.

— რა არგუმენტებით დაუპირისპირდა საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას?

— საქმეც სწორედ ის არის, რომ ქოცებს ჩვენს ინიციატივასთან არგუმენტებით პაექრობა ძალიან გაუჭირდათ და ისტერიკაზე გადავიდნენ, ბოლოს კი რეგლამენტი მოიმიზეზეს — ახლა ვერ განვიხილავთ და მოგვიანებით ვნახოთო!

„ქოცპარლამენტი დავით აღმაშენებლის ან თამარ მეფის პრეზერვატივზე დახატვას გამოხატვის თავისუფლებად მიიჩნევს, მაგრამ ვინმე თურქეთის დროშას თუ შეეხება, 1000 ლარით დააჯარიმებენ, მეორე ჯერზე კი 15 დღით გაუშვებენ ციხეში!“

მოკლედ, **ქოცპარლამენტი დავით აღმაშენებლის ან თამარ მეფის პრეზერვატივზე დახატვას გამოხატვის თავისუფლებად მიიჩნევს, მაგრამ ვინმე თურქეთის დროშას თუ შეეხება, 1000 ლარით დააჯარიმებენ, მეორე ჯერზე კი 15 დღით გაუშვებენ ციხეში.**

ჩვენ გვყავს ლიბერასტი ხელისუფლება, რომელიც შერჩევით სამართალს ამკვიდრებს: **თუ მე ადმინისტრაციულ გადაცდომას ჩავიდენ, მაშინვე ხელებს ამომიტრიალებენ და წინასწარი დაკავების იზოლატორში მიკრავენ თავს, მაგრამ ელენე ხოშტარია პოლიციელს სალებავს რომ შეასხამს ან საპატრიარქოს კედელზე რალაცებს მიაჯღაბნის, ბუზსაც არ აუფრენენ!**

— რა გზას გამონახავთ, თუ პარლამენტი თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვაზე საბოლოოდ იტყვის უარს?

— ჩვენი ამოცანა „ქართულ ოცნებასთან“ პროცედურული ომი არ არის, **ჩვენი მიზანია, ამ ხელისუფლების ლუსტრირება მოვახდინოთ** და საქართველოს მოსახლეობას ბოლომდე გავაგებინოთ, რომ **ქოცებისათვის მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს „ენდიაის“ მეშვიდე კატეგორიის ასისტენტი, მაგრამ იგივე ქოცებს ქართველი ხალხის 90 პროცენტის აზრი და პოზიცია ფეხებზე ჰკიდიათ!**

ესაუბრა
გიორგი ძაძამია

კვირგვინოსნები

კახა გოგოლაშვილი
რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი

მოსაზრება, რომ საქართველომ ბოლო წლებში რუსეთთან ურთიერთობა გააუმჯობესა, ილუზიაა. უბრალოდ, ორივე მხარე ვაჭრობს. ისეთი რეალობა გვაქვს, მტრისგანაც გვიწევს სარგებლის მიღება. ტურიზმს ვგულისხმობ. სხვა გზა არა გვაქვს, რუსი ტურისტების შემოსვლა ხელსაყრელია ეკონომიკურად.

„კვირის პალიტრა“

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

რუსეთი გვირტყამს ყველგან, სადაც შეუძლია და შიდა აგენტურის მეშვეობით ქვეყანაში ინარჩუნებს ქაოსურ ვითარებას.

პუტინმა გასაგებად თქვა, საბჭოთა კავშირის დაშლა გეოპოლიტიკური ტრაგედია იყო და რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ამ სივრცეში თავისი გავლენა აღადგინოსო, ისევე, როგორც **თურქეთის ინტერესია, ოსმალეთის იმპერიის გავლენა დაიბრუნოს** და აკონტროლოს, ბალკანეთი იქნება თუ კავკასია.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი გუგავა
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

როდესაც დღეს ერთს ამბობ, ხვალ მეორეს აკეთებ და ზეგ მესამისთვის ემზადები, ეს პოლიტიკოსობა და პრინციპულობა არ არის. ამით ივანიშვილს ვერ დაამარცხებ.

„ახალი თაობა“

მამუკა გიორგაძე
სახალხო პარტიის თავმჯდომარე

დასავლეთი რუსეთთან აკავშირებს როგორც მმართველ პარტიას, ისე იმ ოპოზიციას, რომელიც „ოცნებასთან“ ერთად ქაოსს ქმნის.

„ახალი თაობა“

1991 წლის 2 სექტემბრიდან 2021 წლის 2 ოქტომბრამდე

ელენე ხოშტარია, როგორც ირინა სარიშვილი!

სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე სულმნათმა მერაბ კოსტავამ უახლოესი მეგობრების გარემოცვაში ასეთი რამ თქვა — ერთმანეთს ყველა უნდა შევურიგდეთ, მაგრამ ირინა სარიშვილი, მგონი, მართლაც აგენტია და მასთან შერიგება წარმოუდგენელიაო!

საქართველოს უახლოეს ისტორიაში **ირინა სარიშვილმა ჯოჯოხეთის დედოფლის — პერსეფონეს როლი შეასრულა,** თავისი „მოღვაწეობა" იმით დააგვირგვინა, რომ 1993 წლის 18 ოქტომბერს ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენიდან მთელი საქართველოს გასაგონად **ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაცია მოითხოვა!**

ელენე ხოშტარია, რომელსაც საქართველოს ღალატი ოჯახიდან და, კერძოდ, მამისგან მოსდგამს, დღევანდელ ვითარებაში სწორედ **ირინა სარიშვილის ფუნქციას ასრულებს** და რუსეთის საგარეო დაზვერვის აგენტების სამჭედლოს — **„მგიმოს"** კურსდამთავრებული, სახელმწიფოს აყირავებას ცდილობს.

ცხონებულ ზვიად გამსახურდიას გიორგი ჭანტურიასა და ირინა სარიშვილისთვის ოქროს კოშკები რომ აეშენებინა, ვერც ერთს და ვერც მეორეს ვერ გააჩერებდა, რადგან ისინი, როგორც აგენტები, კონკრეტულ დავალებას ასრულებდნენ! ელენე ხოშტარიაც აგენტია და დავალებას ასრულებს!

ელენე ხოშტარიას კარიერა ცნობილი სერიული მკვლელის **გიორგი ბარამიძის** საქათმიდან დაიწყო. კერძოდ, როცა **ჟვანიას გამყიდველი ბარამიძე** ევროინტეგრაციის მინისტრი იყო, **ხოშტარია** მის მარაქაში ყავის მომდუღებლად თუ ჭურჭლის მრეცხავად მუშაობდა. სანდრო გირგვილიანი რომ მოკლეს, ელენემ „პროტესტის ნიშნად" სამსახური დატოვა, მაგრამ ეშმაკმა უწყის, რატომ და რისთვის, ბარამიძემ ხოშტარია უკან დააბრუნა და თავის მოადგილედ დანიშნა, რის შემდეგაც ელენე, ანუ **„ლიაკა"** სააკოვის რეჟიმის მონად იქცა.

2019 წლის 20 ივნისს, ვიდრე **ავადსახსენებელი გავრილოვი** იმ წყეულ სავარძელში ჩაჯდებოდა, ხოშტარიასა და მის ბანდას ტრანსპარანტები უკვე ხელში ეჭირათ და ჩასაფრებული იყვნენ, რათა ქვეყანა აერიათ და სისხლი დაეღვარათ... რევოლუცია რომ ჩაუფლავდათ, **„ლიაკამ"** მაკო გომურის ტრაგედიით სცადა ქულების ჩაწერა, მაგრამ აქაც ჩაისვარა. მერე

იმედია, 2021 წლის 2 ოქტომბერს ლიაკა ხოშტარია ისე ვერ გაიხარებს, როგორც 1991 წლის 2 სექტემბერს ირინა სარიშვილმა გაიხარა!

პარლამენტის წინ პლანი მოწია და გულის გადასაყოლებლად იცეკვა კიდეც... არადა, მანამდე ჭაში ჩავარდნილი კაცივით ჯღაოდა — მაკო გომურს კი არა, თვალი მე ამომთხარესო!

ძიძგილაობა რომ შეიქნა, **ხოშტარია** პოლიციის მანქანის კაპოტზე გადაიკუზა და სამართალდამცავებს წესრიგის დამყარებაში ხელი შეუშალა. მერე იყო და, ერთ-ერთ პოლიციელს მიეჭრა და დაემუქრა — თავს გაგიხეთქავო! მერე **ისევ პლანი მოქაჩა, ისევ „დაბოლდა", პირში „სვისტოკი" გაირჭო, პარლამენტთან მიიჭრა და ერთი ამბავი ატეხა...**

2021 წლის 5 ივლისს, ის საცოდავი **ლექსო ლაშქარავა** რომ გარდაიცვალა, **ელენე ხოშტარია** სახელმწიფო კანცელარიის შესასვლელში საღებავებით ხელში შევარდა და იქაურობა წითელ-ყვითელ ფერებში მოთხვარა. მანამდე საპატრიარქოსთან ერთ-ერთ პოლიციელს წითელი საღებავი შეასხა.

ამ მითხვრა-მოთხვრის გამო **ხოშტარიას** დაკითხვაზე იბარებენ, მაგრამ **ნიკანორ მელიას** მსგავსად საგამოძიებო უწყებაში მისვლას არ აპირებს, არც ფულის გადახდას გეგმავს და თან გაიძახის — იმედი არ გქონდეთ, ჩემგან ვერაფერს მიიღებთო!

პარალელურად **„ლიაკა"** თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობასაც გეგმავს!

ცხადია, **„ალკუპონე" რომანა გოცირიძისგან** უფრო ადვილად გამოითლება სალამური, ვიდრე **ლიაკა ხოშტარია** თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გახდება, რაც მან თავადაც მშვენივრად იცის, მაგრამ **ხოშტარია, როგორც თანამედროვეობის ირინა სარიშვილი,** ამ დავიდარაბაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამოა გახვეული — **სააკაშვილისგან ნაბრძანები აქვს, ტემპერატურა როგორმე აწიოს და სისხლი დაიღვაროს, რათა საყოველთაო ეიფორიისა და გართულებული კოვიდპანდემიის ფონზე ნაცფიურერმა თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლა შეძლოს და ბათუმში გამაგრდეს.**

ძალიან უხეირო შედარებაა, მაგრამ 1815 წელს, როგორც ელბიდან გამოქცეულმა ნაპოლეონმა მოახერხა და თავის ერთგულ გვარდიაზე დაყრდნობით პარიზში დაბრუნდა, სწორედ ამავე სცენარის გათამაშება დაავალა სააკაშვილმა **„ლიაკას".** განსხვავება ერთია მხოლოდ — **ხოშტარიამ** იმპერატორის კი არა, ძაღლთაპირების გვარდია უნდა შემოიკრიბოს და ყველა თახსირი და ნაძირალა თავის გარშემო გააერთიანოს. ეს პროცესი მან წარმატებით დაიწყო... ასე, მაგალითად, **ზურაბ ჟვანიას ერთ-ერთი გამყიდველთაგანი, ცნობილი მეზოცვრე და აფერისტი, ხათუნა გოგორიშვილთან ერთად საქართველოში არჩევნების გაყალბების გროსმაისტერი მიხეილ მაჭავარიანი უკვე სარკოფაგიდან ამოათრიეს, ნაფტალინი მოაშორეს და „ჭუტლექსას" ტელევიზიაში „პოლიტიკის დოქტორის" რანგში დასვეს.** ლიაკა ხოშტარიას გუნდს ასევე შეუერთდა სააკოვის კარის „რუხი კარდინალი" და ვანო მერაბიშვილის პირადი მეგობარი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი **დავით სიხარულიძე,** რომლის კისერზეც **„მუხროვანის ამბოხის"** საქმეა!

ელენე ხოშტარიას მიუერთეს **სანდრა რულოვსის ცნობილი ხელისბიჭი** და საგარეო დაზვერვის ყოფილი თანამშრომელი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ნიდერლანდებში **შოთა ღვინერია.** აქვეა **სააკოვის პირადი კომისარი,** ვანო მერაბიშვილის პირველი მოადგილე, საგარეო დაზვერვის ყოფილი უფროსი, ბაჩო ახალაიას ყოფილი მოადგილე, ყველგან ნაგდები და ნათრევი **ბათუ ქუთელია,** რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა ჩვენი ცოცხლად სამაჩაბლოს მიწა იწვოდა და ქართველი გმირების გვამებს შინდისთან ბუზები ესეოდნენ, ტაბახმელაში მიწის ნაკვეთებს იკანონებდა...

ზურაბ ჟვანიას ერთ-ერთი გამყიდველთაგანი, არჩევნების გაყალბების გროსმაისტერი მიხეილ მაჭავარიანი უკვე სარკოფაგიდან ამოათრიეს, ნაფტალინი მოაშორეს და „ჭუტლექსას" ტელევიზიაში „პოლიტიკის დოქტორის" რანგში დასვეს!

გარდა ამისა, მთელ ამ სამყაყთს შეუერთდა **გიგა ბოკერიაც,** რაც იმას ნიშნავს, რომ, ერთი დიდი პოეტისა არ იყოს, „გველივე შთება გველად", ანუ **„ევროპული საქართველო", ნაცსექტა და „დროა",** რომლებიც ისედაც ერთი ნაგვისგან არიან მოზელილი, ოფიციალურადაც გაერთიანდნენ...

ერთი სიტყვით, **ლიაკა ხოშტარია, როგორც ირინა სარიშვილი, სისხლის დასაღვრელად და პროვოკაციების მოსაწყობად ემზადება!**

სარიშვილმა და ელენე ხოშტარიას მამამ **გოგი ხოშტარიამ** საქართველოს დაქცევა ერთხელ უკვე მოახერხეს!

იმედია, **2021 წლის 2 ოქტომბერს ლიაკა ხოშტარია** ისე ვერ გაიხარებს, როგორც **1991 წლის 2 სექტემბერს ირინა სარიშვილმა** გაიხარა და საქართველოს დამაქცევრებთან ერთად რესტორან „სამადლოში" დოლ-გარმონზე იქეიფა!

იმედია, დღევანდელი ხელისუფლება ზვიად გამსახურდიას მსგავს სისუსტეს არ გამოიჩენს და ელენე ხოშტარიას, როგორც ირინა სარიშვილს, ქვეყანას არ აარევინებს!

დიტო ჩუბინიძე

ლიაკა ხოშტარია, როგორც ირინა სარიშვილი, სისხლის დასაღვრელად და პროვოკაციების მოსაწყობად ემზადება!

კვირგვინოსნები

გიგი უგულავა
პოლიტიკოსი

„ოცნების" გეგმა გასაგებია — არჩევნების გაყალბება და მერე ჩაკეტვა. სასაკლაოს გვიწყობენ, რომ ხელისუფლებაში დარჩნენ.

„რეზონანსი"

დავით ქიქინაძე
„ტრიბუნის" თავმჯდომარე

ნაციონალური მოძრაობა შევარდნაძეზე გამარჯვების სიმბოლოა.

„ახალი თაობა"

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი

ზოგიერთი პარტია რევოლუციისთვის ემზადება. **მყარდება კრიმინალური ბურჟუაზიის მმართველობა,** რომელიც არასდროს დაიცავს ხალხის ინტერესებს.

„ახალი თაობა"

გიორგი გახარია
პარტია „საქართველოს" ლიდერი

არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გადალახავენ თუ ვერ გადალახავენ 43 პროცენტს, მაინც იქნება რიგგარეშე არჩევნები, რადგან ამას განსაზღვრავს მოქალაქეების მოლოდინები და არა ვიღაცის სურვილი.

„პირველი არხი"

სოსო ცისკაძე
პოლიტოლოგი



ადრე თუ გვიან, სააკაშვილი დაბრუნდება. ვიცნობ რა მიხეილ სააკაშვილს, ბოლოს და ბოლოს, მისი მრჩეველი ვიყავი, ჩემთვის წარმოუდგენელია **„მიშა პენსიონერი",** ის მებრძოლი პოლიტიკოსია და ბოლომდე იბრძოლებს.

„ახალი თაობა"

„გინდათ, შეიტყოთ დოკუმენტებით გამყარებული სიმართლე ვაქცინაციის შესახებ? მე გეტყვით, რასაც საზოგადოებას საგულდაგულოდ უმალავენ!“ — ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა, ადამიანის ეკოლოგიის ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა თინათინ თოფურიამ:

„არ გამოვრიცხავ, ეს იყოს უკანასკნელი ინტერვიუ, რადგან ყველა საშუალებით ცდილობენ ჩემს გაჩერებას!“



„ვაქცინაციის იძულებას კრძალავს 11 კანონი...“

თინათინ თოფურია:

ჯერჯერობით ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა, რომლის გამოცდაც ადამიანებზე მიმდინარეობს!

— მე არ ვარ „ანტივაქსერი“ და არასოდეს გამიკეთებია მოწოდება — „არ აიცრათ!“ თუმცა, არ ვმალავ, რომ არც თავად და არც ჩემი ოჯახის წევრები არ ავიცრებით. ვცდილობ, დავიცვა არამარტო ისინი, ვინც აცრას არ აპირებს, არამედ, აცრის მსურველებსაც დავეხმარო, რათა უსაფრთხო პირობებში მოახერხონ ვაქცინაცია. **მთავარია, ვაქცინაცია იყოს ნებაყოფლობითი, ამასთან, აცრის თითოეულ მსურველს ჰქონდეს ვაქცინის და მისგან მოსალოდნელი გართულებების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია.** იცოდეს, რომ ამჯერად მის სხეულში ვაქცინის ეგიდით შეჰყავთ ნივთიერება, რომელიც, არავინ იცის, რა გავლენას მოახდენს მომავალში მის სასიცოცხლო ფუნქციებზე.

ვაქცინა ჯერ არ არის გამოკვლეული **ფერტილობაზე** (შთამომავლობის ყოლაზე), **მუტაგენობაზე** (თაობებში სიმახინჯეებზე); **სიმსივნური დაავადებების წახალისებაზე...** ყოფილა შემთხვევები, როცა ახალმა წამლებმა მახინჯი ბავშვების დაბადება განაპირობეს, რის შემდეგაც წამალი წარმოებიდან ამოუღიათ, ბოდიში მოუხდიათ და ფულადი კომპენსაციებიც გაუციათ. ამჯერად, ასე აღარ მოხდება, ვინაიდან **ვაქცინის მწარმოებლებმა მოსალოდნელ შედეგებზე ყოველგვარი პასუხისმგებლობა მოიხსნეს და დამკვეთ სახელმწიფოებს გადააბარეს.** ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა საკმაოდ ბუნდოვანია და ძირითადად ამცრელ ექიმს ეკისრება, რომელიც აცრის მომენტიდან 40 წუთის განმავლობაში უნდა დააკვირდეს პაციენტს, ხოლო კაბინეტიდან გასვლის შემდეგ პაციენტი თუნდაც დაიღუპოს — არავის მოეკითხება. მახსენდება **მეგი ბაქრაძის ტრაგედია,** როცა გამოაცხადეს, რომ განსვენებულს სათანადო რეანიმაცია არ ჩაუტარდა, თუმცა, გაირკვა, რომ პროტოკოლის სრულად დაცვით სწორედ რეანიმატოლოგმა გაუწია დახმარება, მაგრამ არავის დაუსვამს კითხვა — რატომ დასჭირდა მეგის რეანიმაცია? მთავარია, ვაქცინა არ აღიარონ ტრაგედიის მიზეზად!

— ამ ტრაგედიამ არაფერი შეცვალა?

— ვაქცინაციის უფლება მხოლოდ 6 კლინიკას დაუტოვეს, ვინაიდან დადგინდა, რომ ეს სერიოზული მანიპულაციაა, რომლის ჩატარებაც შეიძლება მხოლოდ იქ, სადაც რეანიმაციისთვის აუცილებელი პირობებია, მაგრამ ამჟამად მიდგომა ისევ შეიცვალა: ვაქცინაცია ამბულატორიებში, ორგანიზაციებში და ღია სივრცეებშიც კი ტარდება. გაიხსნა 400 ასაცრელი პუნქტი და აცხადებენ, რომ ამ რიცხვს კიდევ დაემატება. იბადება კითხვა: **საიდან მოიყვანენ 400 გამოცდილ რეანიმატოლოგს, აცრის თითოეულ მსურველს როგორ მისცემენ გარანტიას, რომ გართულების, თუნდაც, ანაფილაქსიური შოკის შემთხვევაში კვალიფიციურ რეანიმაციულ დახმარებას მიიღებს და სიკვდილს გადაურჩება?**

— კოვიდგადატანილები რამდენი ხნის განმავლობაში არიან დაზღვეულები ხელახლა დასნეულებისგან?

— როგორც გაირკვა, ბუნებრივი იმუნიტეტი, მინიმუმ, ერთი წლის განმავლობაში ნარჩუნდება. ანტისხეულების გაქრობის შემდეგაც იმუნიტეტი რჩება იმუნურ მეხსიერებაში, აქედან გამომდინარე, გაუგებარია, რატომ უნდა გაიკეთონ ვაქცინა იმ ადამიანებმა, ვინც კოვიდი გადაიტანა. მეტიც — თუ ადამიანს ანტისხეულები აქვს, მის ორგანიზმში ვაქცინის შეყვანა გაუმართლებელია! ასევე, **სარისკოა იმ ადამიანების ვაქცინაცია, ვისაც კოვიდის ვირუსი უკვე აქვს სხეულში, რადგან ამით შეიძლება სერიოზული ქრონიკული და აუტოიმუნური დაავადებების პროვოცირება მოახდინოს, მაგრამ ამ საფრთხეების შესახებ ექიმების უმრავლესობა დუმს.**

— რით აიხსნება მათი დუმილი?

— არ მიკვირს ჟურნალისტებისა და ცნობილი სახეების მონაწილეობა კოვიდშოუში, მაგრამ გაუმართლებელია, როცა ექიმები უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან ისე, რომ პრობლემის არსში გარკვეული არ არიან! ტესტირების საშუალებით ყოველდღიურად ათასობით უსიმპტომო კოვიდმატარებელი ვლინდება, რომელთაც თვითიზოლაციაში გზავნიან. ჩნდება კითხვა — რატომ არ უშვებენ თვითიზოლაციაში იმ ვაქცინირებულებს, ვისაც აცრის მიუხედავად კოვიდი მაინც დაემართა? ისინიც ხომ ვირუსის გადამტანები არიან! ასევე არასწორია ადამიანების აცრა მანამდე, ვიდრე არ დადგინდება, ხომ არ არის იგი ვირუსის უსიმპტომო მატარებელი, რადგან კატეგორიულად არ შეიძლება აცრა, თუ ვირუსი არის ორგანიზმში! ექიმი ვალდებულია, აცრამდე შეაფასოს პაციენტის ორგანიზმის მზაობა, **ჩვენს რეალობაში იმ კეთილსინდისიერ ექიმებს, ვინც პაციენტს აცრაზე უარს მისი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ეუბნება, ოფიციოზის მხრიდან განკითხვის კარტბლანში ატყდება.**

— ვაქცინაციის გართულების შედეგად აღმოცენებული დაავადებების ნუსხა როგორ გამოიყურება?

— ასეთ ნუსხაში უკვე **არის კაპილარების გაჟონვის სინდრომი, პერიკარდიტები, მიოკარდიტები, თრომბოემბოლიები; კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, სისუსტე, ძილიანობა, აღგზნება, დეპრესია, თავბრუხვევა, თავის ტკივილები, წნევის მომატება, ქალური ციკლის არევა და სისხლდენები.** შეიქმნა სავალალო გარემოება, რომელიც ექიმებს პირდაპირ უბიძგებს, დაარღვიონ საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში ნატვირთი ვალდებულებები: **ჟენევის დეკლარაციის მიხედვით, ყოველი ექიმი ფიცს დებს, რომ არ გამოიყენებს თავის ცოდნას ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებათა შეზღუდვის მიზნით, რაგინდ მუქარის ქვეშ არ უნდა იყოს თვითონ; ჰიპოკრატეს ფიცის პირველი პრინციპი გახლავთ „არავნო“!** ირღვევა პარიზის 2005 წლის დეკლარაცია ადამიანის უფლებათა და ბიოეთიკის შესახებ, სადაც წერია, რომ **ადამიანის ღირსება, მისი სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლება ხელშეუხებელია!** ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ **„პიროვნების კეთილდღეობა და ინტერესები პრიორიტეტულია და მეცნიერებისა და საზოგადოების ინტერესებზე მაღლა დგას!“**

— აცრის შედეგად კოვიდის გადაცემის ჯაჭვი წყდება?

— ოფიციალური სტრუქტურები უკვე ღიად აცხადებენ, რომ არ გამართლდა ვაქცინაციის შედეგად დაავადების გადაცემის ჯაჭვის გაწყვეტის მოლოდინი. ვისაც ჰგონია, აცრით დაიცავს სხვებს — შეცდომაშია შეყვანილი. **ვაქცინების მთავარ დანიშნულებად კოვიდის სიმპტომების შემსუბუქება რჩება** — ამის შესახებ გარკვევით წერია ევროპის წამლის სააგენტოს დოკუმენტში, რომელიც სწორედ ამ მიზნით იძლევა გამოყენების თანხმობას. ვაქცინების მწარმოებელ ფირმებს არც კი უცდიათ, თავიანთი პროდუქტისთვის **„ჯანმოსგან“** ლიცენზია მოეთხოვათ, მხოლოდ ექსტრემალურ სიტუაციაში გამოყენების ნებართვას დასჯერდნენ, ვინაიდან ვაქცინას უნდა გა-

„კოვიდის წინააღმდეგ უკვე არის შექმნილი რამდენიმე მედიკამენტი, მათ შორის, ერთ-ერთი – ისრაელში!“

კვირგვინოსნები

ბიძინა კულუმბეგოვი
ალერგოლოგ-იმუნოლოგი

ახლა 31500 ადამიანი სახლში მკურნალობს. მათი უდიდესი ნაწილი ავადმყოფობის მესამე-მეოთხე დღეს (როცა ტემპერატურა აღარ აქვთ) რეგულაციის პირობებს არღვევს — გარეთ გამოდიან, ჰაერი ხომ გვინდაო და დასეირნობენ, სასურსათო მაღაზიებში შედიან, ტრანსპორტში ადიან... ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევა, თუ ავადმყოფი თვითიზოლაციის წესს არღვევს, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია! სწორედ ასეთი ხალხი ავრცელებს ინფექციას!

„კვირის პალიტრა“

ანზორ თოთაძე
პროფესორი

თუ ასეთი ვითარება გაგრძელდა და დღეში 20, 40 და 50 ადამიანი დაიღუპება, მაშინ ეს ძალიან დიდ უარყოფით გავლენას მოახდენს დემოგრაფიულ ვითარებაზე საქართველოში და რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად დაიკლებს.

„რეზონანსი“

პაატა იმნაძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

სამწუხაროდ, გარდაცვლილთა რაოდენობა მოიმატებს — **„დელტას“ შტამი** უფრო ჰგავს გაციებას, ვიდრე აქამდე არსებული შტამები, ამიტომ, ვისაც გაციების სიმპტომები გექნებათ, გაიტესტეთ.

„ინტერპრესნიუსი“

აკაკი ზოიძე
ჯანდაცვის ექსპერტი



საველე ჰოსპიტლები ვერ გვიშველის, პერსონალი არ იქნება.

„ახალი თაობა“

ლევან ვეფხვაძე
ბიზნესასოციაციის წარმომადგენელი



რეგულაციები დავიცვათ და არ გადავაყოლოთ ქვეყანა ქეიფებსა და გართობას. ამას თუ გავითვალისწინებთ, ეკონომიკის ჩაკეტვის საფრთხე შეიძლება საერთოდ მოიხსნას.

„რეზონანსი“

ტია, რასაც მწარმოებლები ვერ იძლევიან. იუწყებიან, რომ უსაფრთხოებაზე დასკვნას მას შემდეგ წარადგენენ, რაც 3 წლის განმავლობაში დააკვირდებიან ორგანიზმზე გავლენას. მაგალითად, **„ფაიზერი“** დასკვნის წარდგენას 2023 წლის დასაწყისისთვის მოახერხებს. ზოგ კომპანიას უკვე მოუწია გამაფრთხილებელი შესწორებების შეტანა და გვერდითი მოვლენების აღიარება, რომლის ნუსხა თანდათან მატულობს!

— წარმატებული ვაქცინაციის მაგალითად მუდმივად მოჰყავთ ისრაელი.

— ისრაელის კლინიკები სავსეა კოვიდიანი პაციენტებით, რომელთა შორის უმრავლესობა ორჯერ არის აცრილი, თანაც ყველაზე ეფექტური, „ფაიზერის“ ვაქცინით! რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქში გამოჩნდა სტატისტიკა, რომ ასეთია 70%, მაგრამ „ფაქტჩექერებმა“ სიცრუედ გამოაცხადეს და განმარტეს, რომ აცრილები 70-ს კი არა, 60%-ს წარმოადგენენ! ანუ, მაინც მოუწიათ აღიარება, რომ ნახევარზე მეტი აცრილია! თანაც, ჰოსპიტალში ხომ მსუბუქი ფორმით დაავადებულები არ ხვდებიან! **ორი კვირის წინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ „ფაიზერის“ ვაქცინამ ახალი, „დელტა“ შტამის წინააღმდეგ ვერ გაამართლა! რაც მეტ ვაქცინას ვიყენებთ, მეტ მუტაციას ვიღებთ.**

— ვაქცინაციის იძულება დასჯადია?

— **ვაქცინაციის იძულებას კრძალავს 11 კანონი,** მათ შორის: **ადამიანის უფლებათა ქარტია,** ასევე, **საქართველოს კონსტიტუცია, ჯანდაცვის კანონი, პაციენტის უფლებების დაცვის კანონი.** ყველგან მკაფიოდ წერია, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაში ნებისმიერი ჩარევა დასაშვებია მხოლოდ მისი ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აცრამდე ყველას დეტალურად უნდა განემარტოს ვაქცინაციის შედეგად მოსალოდნელი გართულებებისა და რისკების შესახებ. რეალურად კი ხდება საპირისპირო: მოსახლეობას არწმუნებენ, რომ ეს ვაქცინები სრულიად უსაფრთხოა, ხოლო, ვისაც კითხვები უჩნდება, „ანტივაქსერის“ იარლიყს აწებებენ, დაცინვისა და შეურაცხყოფის სამიზნედ აქცევენ, სოციალურ ქსელებში „ფაქტჩექერები“ ბლოკავენ განურჩევლად ყველა პოზიციას, რომელიც ვაქცინაციის მართებულობას ეჭვქვეშ აყენებს. **არ გამოვრიცხავ, ეს იყოს ჩემი უკანასკნელი ინტერვიუ, რადგან ყველა საშუალებით ცდილობენ გაჩერებას!** უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯერჯერობით ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა, რომლის გამოცდაც ადამიანებზე მიმდინარეობს. ამ „ვაქცინებით“ აცრილი თითოეული ადამიანი არის ექსპერიმენტის ნაწილი და მან ამის შესახებ უნდა იცოდეს! **ცნობილია, რომ სწორედ ადამიანებზე ექსპერიმენტების ჩატარების ბრალდებით ნიურნბერგის კოდექსის ფარგლებში ფაშისტი ექიმები სიკვდილითაც კი დასაჯეს!**

საერთაშორისო კანონების დარღვევის გამო დამსახურებული სასჯელების არიდების მიზნით, ჩვენზე მზრუნველი „დემოკრატიული“ მთავრობები იგონებენ ვაქცინაციის ირიბად იძულების ხრიკებს. ასე იქნება 2023 წლამდე, ვიდრე რომელიმე საექსპერიმენტო პრეპარატი არ მიიღებს სრულყოფილი ვაქცინის სტატუსს, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება, ამ კანონების დარღვევის გარეშეც ვაქცინაცია ყველასთვის სავალდებულოდ გამოაცხადონ!

— გამოიკვეთა მოსახლეობის აცრილებად და აუცრელებად დაყოფის საშიში ტენდენცია.

– 2021 წლის 21 იანვრის ევროკავშირის რეზოლუციაში გარკვევით წერია, რომ დაუშვებელია აუცრელთა ნებისმიერი დისკრიმინაცია, მათ შორის, სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარით!

არადა, სწორედ ასეთი მუქარით უკვე მასობრივად ხდება ზეწოლა, თანაც, არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებზე, არამედ, კერძო სექტორში დასაქმებულ მოქალაქეებზეც! პარალელურად აწესებენ სხვადასხვა პრივილეგიას აცრილებისთვის, რაც კლასიკური დისკრიმინაციაა!

— რაში ხედავთ გამოსავალს?

— პირველ რიგში, საჭიროა ძლიერი იმუნიტეტი, რაც დამოკიდებულია სუფთა ჰაერით სუნთქვაზე, დასვენებაზე, ახლობლებთან კონტაქტზე, რაც შეიძლება მეტ დადებით ემოციაზე, სწორად კვებაზე, ფიზიკურ აქტივობაზე, ანუ ყოველივე იმაზე, რასაც გულმოდგინედ გვიშლიან.

ღიმილის მომგვრელია, რომ ქორწილები და ქელეხები აკრძალეს, მაგრამ არ აკრძალეს მანიფესტაციები – გეგონება, კოვიდი მექორწილეებს ემტერება და მანიფესტანტებს ერიდება!

დამაიმედებელ ინფორმაციასაც მოგაწვდით: **კოვიდის წინააღმდეგ უკვე არის შექმნილი რამდენიმე მედიკამენტი, მათ შორის, ერთ-ერთი — ისრაელში.** ალბათ, უახლოეს მომავალში ოფიციალურ სტატუსსაც მიანიჭებენ და ვინ იცის, შესაძლოა, ვაქცინაციის ალტერნატივადაც მოგვევლინოს!

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

გიორგი ღიბრაძე
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერატიული შტაბის უფროსი

ქორწილის, ქელეხის, იუბილის მასპინძლობისთვის კვების ობიექტებს პირველ ჯერზე სანქცია 10 ათასი ლარი დაეკისრებათ, მსგავსი ქმედების განმეორებისთვის ობიექტები დაილუქება.

„ინტერპრესნიუსი“

შოთა ბურჯანაძე
რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი

ადამიანები, რომლებიც მოვლენ ჩემს რესტორანში და არიან ვაქცინირებულები, მიიღებენ ფასდაკლებას, ასევე თანამშრომლები, რომლებიც ვაქცინირებულები არიან, ხელფასის სახით მიიღებენ დანამატს.

„ახალი თაობა“

ეს ტოტალური კონტროლია!

ფრთხილად:

„ეფლი“ თქვენს ტელეფონებში ფოტოებს შეამოწმებს!

გასულ კვირას მთელ მსოფლიოს ახალი ტექნოლოგიური მიღწევის შესახებ აუწყეს: მსოფლიო გიგანტ კომპანია APPLE-ში აცხადებენ, რომ ახალ ვერსიებს, რომლებიც მიმდინარე წლის ბოლოს გამოვა, ექნება ეგრეთ წოდებული კრიპტოგრაფიის ახალი აპლიკაციები, რომლებიც ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ამსახველი მასალის გავრცელების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს! ანუ თქვენს ტელეფონში ფოტოებს ზედამხედველები დაათვალიერებენ!

როგორც იტყობინებიან, **APPLE**-ის ახალი სისტემა გამოიყენებს ფოტოების შედარების მექანიზმს ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის უკვე გამოვლენილი სურათების მონაცემთა ბაზასთან, რომელიც შედგენილია აშშ-ის დაკარგული და ექსპლუატირებული ბავშვების ეროვნული ცენტრისა და ბავშვთა უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიერ!

ამ ახალი ტექნოლოგიით, გამოსახულებები ციფრულ კოდებად „გადათარგმნეს“, რომელთაც **APPLE**-ის მოწყობილობებში არსებულ მასალებს შეადარებენ. და თუ კავშირი დადგინდება, საქმე მხოლოდ ტექნოლოგიის მიერ დადასტურებაზე არ შეჩერდება; მას ადამიანებიც შეისწავლიან და საბოლოოდ, თუ გამოვლინდება, რომ ფოტო მართლაც შეიცავს ბავშვზე ძალადობის ამსახველ სურათს, ამის შესახებ სამართალდამცველებს აცნობებენ. იქამდე კი, მოწყობილობას, სადაც მასალა ინახება, დისტანციურად გამორთავენ, ანუ ტელეფონს გათიშავენ!

თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ **ექსპერტების ნაწილმა ამ რევოლუციურ სიახლეში საფრთხეც დაინახა — ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ შეიძლება, ეს ტექნოლოგია ავტორიტარული მთავრობების მიერ მოქალაქეების თვალთვალისთვის გამოიყენონ!**

კიდევ კარგი, რომ თვითონვე აღიარეს!

ოღონდ, ეგ არის, მოქალაქეებზე თვალთვალს **„ავტორიტარული მთავრობები“ კი არა, „თანამედროვე დემოკრატიის მამები“** აპირებენ!

დიახ, არ არის საჭირო ეს ვირეშმაკური თვალთმაქცობა: **APPLE** — ჩრდილოკორეული ან პაკისტანური კომპანია კი არა, **ამერიკული მსოფლიო ბრენდია!**

და პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ამერიკა აპირებს თავისი მაღალტექნოლოგიური მიღწევით მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში ჩაძვრეს და უკვე ტელეფონით გადაღებული ფოტოებიც კი გვითვალიეროს!

რა თქმა უნდა, ეს **„ბავშვებზე ძალადობა“** მხოლოდ მიზეზია — ამით ნებისმიერი რამის „გაპრავება“ შეიძლება!

აგერ, უკვე, ჩვენს თავზეც გამოვცადეთ, ჩვენ თვალწინ როგორი სიშლეგით შეუტიეს და როგორ დაანგრიეს ქართველებისაგან გაუკაცრიელებულ სამცხე-ჯავახეთის მიწაზე ერთ-ერთი მთავარი ბასტიონი — **ნინოწმინდის ბავშვთა მართლმადიდებლური პანსიონი!**

და ვინ არის ისეთი გულუბრყვილო, დაიჯეროს, რომ ეს **„ბავშვების საუკეთესო ინტერესებისათვის“** გააკეთეს და **„ბავშვებზე ძალადობა აღკვეთეს“?!**

არა, რა თქმა უნდა! ჩვენებურმა სატანისტებმა, უცხოელი პატრონების დაკვეთით, **სამცხე-ჯავახეთში მართლმადიდებლური კერა დაანგრიეს და ათობით ბავშვი, რომელიც იქ უნდა დასახლებულიყო და ქართული სული გაეძლიერებინა, მთელ საქართველოში გაფანტეს!**

ანდა, ისიც გაიხსენეთ, ამ ყბადაღებული **„ბავშვთა ძალადობის აღსაკვეთად“,** სოროსელ-სატანისტებმა რამდენი ბავშვი წაართვეს სოციალურად შეჭირვებულ დედ-მამას და ვიღაც „მეურვეებს“ გადასცეს საბიუჯეტო დაფინანსებით! არადა, უფრო ლოგიკური იყო, ეს დაფინანსება ამ ბავშვების მშობლებისათვის მიეცათ, მშობლიურ გარემოში რომ გაეზარდათ თავიანთი პატარები!

აგერ, სულ ორი თვის წინ „ასავალ-დასავალშიც“ ვწერდით, რა შემზარავი ტრაგედია მოხდა გურიაში, როდესაც ლანჩხუთში 17 წლის ბიჭმა თავი მოიკლა — **ანრი თურმანიძე** ჩამომხრჩვალი გამთენიისას ლანჩხუთის რკინიგზის სადგურთან იპოვეს...

და ეს იმიტომ მოხდა, რომ **ანრი თურმანიძე** და მისი **შვიდი დედ-მამიშვილი** რვა წელი მინდობით აღზრდაში იმყოფებოდნენ, რადგან დედ-მამას ბავშვები სოციალური გაჭირვების მოტივით ჩამოართვეს. ანრის მშობლებთან დაბრუნება სურდა, მაგრამ არ ანებებდნენ და აი, შედეგიც...

მოკლედ, **„ბავშვებზე ძალადობა“** მხოლოდ მიზეზია, მიზანი კი ტოტალური კონტროლია!

და უკვე, არც ის არის განსაკუთრებული სიახლე, რომ ისედაც ყველა მხრივ გვაკონტროლებენ: ქუჩაში ყველა ნაბიჯზე დაყენებული გარესათვალთვალო კამერებით, საბანკო ბარათებით, ტელეფონებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, თანამედროვე სმარტ-ტელევიზორებით, რომლებსაც ეკრანებზე ვიდეოთვალი აქვს ჩამონტაჟებული!

ასე რომ, ამერიკული **APPLE** ამ ტოტალური კონტროლის ერთ-ერთ ფლაგმანად შეგვიძლია მივიჩნიოთ!

სხვათაშორის, **APPLE** ქართულად ვაშლია და ამ მსოფლიო ბრენდის სიმბოლო — **ნახევრადმოკბეჩილი ვაშლი** — იმ საყოველთაოდ ცნობილი პირველქმნილი ცოდვის შთაგონებით შეიქმნა, როდესაც გველის მიერ წაქეზებულმა ევამ აკრძალული ხილი მიირთვა და ადამთან ერთად სამოთხიდან გამოძევდა!

ჰოდა, მეტი სიმბოლიზმი რაღა გინდათ!

გიორგი გიგაური



ვლადიმერ ტაბაღუა: ადრე აქ ხვრეტდნენ! ახლა აქ თამაშობენ!

რას წარმოიდგენდა გეგა კობახიძე, რომ მისი დახვრეტიდან 37 წლის მერე მსახიობები ციხის ტერიტორიაზე სპექტაკლს ითამაშებდნენ !



გეგა კობახიძე

გასულ კვირას ორთაჭალის ციხის ყოფილ ტერიტორიაზე, კულტურის მინისტრის თეა წულუკიანის ინიციატივით, „ალტერნატიული კულტურული სივრცე №12“ გაიხსნა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრმა სპექტაკლი „მარინა რევია“ წარმოადგინა. ციხის საკნებთან ერთად სწორედ აქ მდებარეობდა პატიმრების სამკურნალო დაწესებულება, 1937 წელს ამ კედლებში ხვრეტდნენ პატიმრებს, რომელთა შორისაც ბევრი ხელოვანი იყო. 1984 წლის 3 ოქტომბერს აქ დაიხვრიტა მსახიობი გეგა კობახიძე, აქ იხდიდა სასჯელს დიდი რეჟისორი სერგო ფარაჯანოვი. სიკვდილმისჯილი პატიმრები, ალბათ, ვერასოდეს წარმოიდგენდნენ, რომ წლების შემდეგ ეს ადგილი თბილისელებისათვის კულტურულ სივრცედ იქცეოდა. გვესაუბრება ციხე-კოლონიების ყოფილი უფროსი, ადვოკატი ვლადიმერ ტაბაღუა, რომელიც ზუსტად აღგვიწერს, რა ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე და სად განთავსდა „ალტერნატიული კულტურული სივრცე №12“:

ორთაჭალის ციხის ყოფილი საავადმყოფო, სადაც ახლა კულტურული კერა განთავსდა

— ამ ტერიტორიაზე, **გუბერსკის ციხის** მეზობლად, ადრე მკაცრი რეჟიმის **მე-4 კოლონია** მდებარეობდა, რომელიც შემდეგ გაუქმდა და შენობის გარკვეულ ნაწილში პატიმრების საავადმყოფო — ე.წ. რეზბალნიცა განთავსდა. წლების მერე, როცა ეს საავადმყოფოც გლდანში გადაიტანეს, ამ შენობაში გადმოიყვანეს პატიმრები ე.წ. მატროსოვიდან და გაფორმდა როგორც მე-12 კოლონია, თუმცა, ახლა ისინიც რუსთავში გადაიყვანეს, შენობა დააცარიელეს და აი, ამ ცარიელ ადგილზე მოაწყვეს **„ალტერნატიული კულტურული სივრცე №12“.** კულტურული დაწესებულებები აუცილებელია, მაგრამ ამ ადგილზე მისი განთავსება ცოტა უხერხულად მიმაჩნია.

— რატომ?

— **ამ ადგილას, ჯერ კიდევ 1937 წლიდან მოყოლებული, პატიმრებს აწამებდნენ და ხვრეტდნენ** — ათასობით ადამიანის სისხლია დაღვრილი, მძიმე ენერგეტიკაა, ცოდვიანი ადგილია. აქ იყო ისეთივე ჯურღმულები, როგორიც გულაგის ციხეში. მისი „გაკეთილშობილება“ 70-იანი წლებიდან დაიწყეს, როდესაც კოდექსი დაიწერა და კანონები ჩამოყალიბდა.

— მე-4 კოლონიაში პოლიტიკური პატიმრები იხდიდნენ სასჯელს?

— არა, აქ ისხდნენ მძიმე დანაშაულის ჩამდენი კრიმინალები. ვინაიდან ციხე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში იყო განთავსებული, მისი გადატანა ჯერ კიდევ კომუნისტების პერიოდში უნდოდათ, ცეკას მდივანი **გურამ გაბუნია** იყო მონდომებული, მაგრამ მოულოდნელად მოხსნეს და ეს საქმეც მივიწყებას მიეცა.

— კულტურული კერა განთავსდა იქ, სადაც 1984 წლის 3 ოქტომბერს მსახიობი გეგა კობახიძე დაიხვრიტა!

— დიახ, **გეგა კობახიძის** საკანსა და გუბერსკის ციხეს ერთი კედელი ყოფდა. ასევე სხვა დასახვრეტი ადამიანების საკნის კედელი მე-4 კოლონიის კედელს ესაზღვრებოდა. პატარა ადგილი იყო, სადაც პატიმრები სასეირნოდ დაჰყავდათ, გადაძახილებით ეხმიანებოდნენ ერთმანეთს. **რას წარმოიდგენდა გეგა კობახიძე, რომ მისი დახვრეტიდან 37 წლის მერე მსახიობები აქ სპექტაკლს ითამაშებდნენ.** სხვათაშორის, ამ ტერიტორიაზე იყო **არსენა ჯორჯიაშვილის** საფლავიც, რომელზეც ქვა იდო. აქ ერთი კურიოზული ისტორიაც განვითარდა.

— რომელი ისტორია?

— **აქედან გაიქცნენ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების ფინანსთა მინისტრი გურამ აბსანძე, სამუდამო პატიმრობამისჯილი ლოთი ქობალია და მათი თანამოაზრეები — 12 ადამიანი.** აბსანძე და ქობალია სწორედ ამ ციხის საავადმყოფოში მკურნალობდნენ. გაქცევა მოხდა გვირაბის საშუალებით 2000 წლის 2 ოქტომბერს. გასაკვირი იყო, გურამ აბსანძის აღნაგობის კაცმა იმ გვირაბში გაძრომა რომ მოახერხა.

ციხის ტერიტორიაზე **„ალტერნატიული კულტურული სივრცე №12“**-ის განთავსებას რომ დავუბრუნდეთ, კარგი იქნება, თუ ობელისკს დადგამენ და იმ ცნობილ ადამიანთა და მოღვაწეთა სახელებსა და გვარებს დააწერენ, ვინც აქ დაიხვრიტა!

— იქნებ, სწორედ აქ დაიხვრიტა დიდი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი და რუსთაველის თეატრის სხვა მსახიობებიც?

— საკრალური ადგილია, ვნახოთ, მომავალში როგორ იფუნქციონირებს!

სცენა სპექტაკლიდან „მარინა რევია“

იური მეჩითოვი და სერგო ფარაჯანოვი

იური მეჩითოვი: რას იფიქრებდა ფარაჯანოვი, რომ წლების მერე აქ კულტურული სივრცე განთავსდებოდა და პირველი სპექტაკლი პატიმარი ქალის ისტორიას მიეძღვნებოდა!

იური მეჩითოვი, *ფოტოხელოვანი:* — „ალტერნატიული კულტურული სივრცე №12“-ში დავესწარი მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიერ დადგმულ სპექტაკლს „მარინა რევია“. მოგეხსენებათ, ამ ადგილზე ფუნქციონირებდა ორთაჭალის ციხის საავადმყოფო. შემდეგში ეს ციხეც და საავადმყოფოც გააუქმეს და სივრცე გაათავისუფლეს. **კარგია, რომ კულტურული კერა განათავსეს და არა მრავალსართულიანი კორპუსები.** საინტერესო ადგილია, კედლებზე შემორჩენილია წარწერები, პატიმრების ყოფილ სპორტულ მოედანსაც თვალი მოვკარი. მოკლედ, ისტორიული ადგილია.

— როცა აქ მოხვდით, უპირველესად ვინ გაგახსენდათ, თქვენი ნაცნობებიდან ვინ იხდიდა აქ სასჯელს?

— ვიღაცების მხრიდან იყო მცდელობა, მეც ჩავმჯდარიყავი ამ ციხეში, მაგრამ ასე არ მოხდა... უპირველესად გამახსენდა **სერგო ფარაჯანოვი,** რომელიც აქ 1982 წლის 11 თებერვლიდან იმავე წლის შემოდგომამდე იჯდა, შემდეგ კი ინტელიგენციისა და შევარდნაძის პირადი ჩარევით სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. **რას იფიქრებდა ფარაჯანოვი, რომ წლების მერე აქ კულტურული სივრცე განთავსდებოდა და პირველი სპექტაკლი პატიმარი ქალის ისტორიას მიეძღვნებოდა.**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ნუკი კოშკელიშვილი
მსახიობი, ტელეწამყვანი

2011 წელს პატრულის თანამშრომლის შეურაცხყოფისთვის 400 ლარი გადამახდევინეს. ბოდიში კი მოვუხადე, მაგრამ კამერებმა დამაფიქსირა და ჩემმა ბოდიშმა ვერ მიშველა. სხვათაშორის, დღესაც ვმეგობრობ იმ პოლიციელებთან და ხშირად დამხმარებიან.

„თბილისელები“

მაკა ზამბახიძე
მომღერალი

მომღერლების ნაწილს გაუმართლა, დასაქმდნენ ტელეკომპანიებში ან პარალელურად სხვა ბიზნესში არიან ჩართული. სამწუხაროდ, მე აღმოვჩნდი მომღერლების იმ სიაში, რომელთათვის სცენა და შემოქმედება იყო მთავარი შემოსავლის წყარო.

„სარკე“

გუბაზ მეგრელიძე:

ახმეტელთან ერთად მისი თეატრის ხუთი მსახიობი მამაკაცი დახვრიტეს!

ვაგრძელებთ საუბრებს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორთან, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორ გუბაზ მეგრელიძესთან, რომელიც ამჯერად რეპრესიის წლებში დახვრეტილი რუსთაველის თეატრის მსახიობების შესახებ მოგვითხრობს:

— 1930 წლის 30 ოქტომბერს **ლავრენტი ბერიამ** ცკ-ის მდივანს **ლევან ღოღობერიძეს** მოხსენებითი ბარათი წარუდგინა თანდართული პირადი დახასიათებით რუსთაველის თეატრის 20 მსახიობზე: **თეატრში ანტისაბჭოთა განწყობაა, აქ უცხოეთში გაქცევის მსურველი ნაციონალისტები არიან თავმოყრილიო! სანდრო ახმეტელის** გათავისუფლების მერე, 1935 წლის 20 სექტემბერს, თეატრის სამხატვრო-ადმინისტრაციული ნაწილის გამგეობიდან მოხსნეს **ივანე ლოლიძე,** რომელიც მხოლოდ მსახიობად დატოვეს. თეატრის სტუდიის ადმინისტრაციული გამგის თანამდებობიდან საკუთარი სურვილით გათავისუფლდა **ვლადიმერ ადამიძე.** მსახიობისა და ამავე დროს ახმეტელის მეუღლის **თამარ წულუკიძის** გასათავისუფლებლად თეატრის დირექტორმა განსახკომისაგან სანქცია ითხოვა, წულუკიძე რეპეტიციებზე არ ცხადდება და კოლექტივში დეზორგანიზაცია შემოაქვსო. ამავე ბრძანებით თეატრიდან დაუკითხავად წასვლისა და სარეჟისორო კოლეგიის დავალების შეუსრულებლობის გამო გაფრთხილება გამოუცხადეს **ივანე ლოლიძეს.** 13 ოქტომბერს ლოლიძე საკუთარი სურვილით წავიდა თეატრიდან. 27 ოქტომბერს გაათავისუფლეს მსახიობი **ბუჟუჟა შავიშვილი,** ხოლო 1 დეკემბერს თეატრში დეზორგანიზაციის შეტანისათვის მოიხსნენ: სალიტერატურო ნაწილის გამგე **ია ქანთარია,** მსახიობები: **ვლადიმერ ადამიძე, თინა ლვინიაშვილი, ალექსანდრე ყაზაიშვილი** და მოკარნახე **ნინო ლვინიაშვილი.** შემონახულია ია ქანთარიას წერილი: 3 დეკემბერს ჩავაბარე მუზეუმი. მშვიდობით, მშობლიურო რუსთაველის თეატრო, 14 წელიწადი შენთვის ერთგული ვიყავი! მოხსნეს **ელგუჯა ლორთქიფანიძეც** და **ვანიკო აბაშიძეც.** 1935 წლის 13 სექტემბრის დადგენილების — „რუსთაველის სახელობის თეატრის შესახებ“ — მიღების მერე თეატრის ახალდანიშნულმა დირექტორმა **ერმილე გორდელაძემ** ყველა კატეგორიულად და საბოლოოდ გააფრთხილა: **„ვაფრთხილებ ყველას, რომ მუშაობაში მცირეოდენი დეზორგანიზაციის შეტანისთვის, დისციპლინისა და შიდა თეატრალური რეჟიმის დარღვევისთვის მოეთხოვებათ სასტიკი პასუხი, სამსახურიდან მოხსნითაც კი“.**

სანდრო ახმეტელი

ია ქანთარია

ვანიკო აბაშიძე


პლატონ კორიშელი

ელგუჯა ლორთქიფანიძე

— მსახიობ დოდო აბაშიძის მამა ვანიკო აბაშიძე რუსთაველის თეატრის მერე ლანჩხუთის თეატრს ხელმძღვანელობდა...

— დიახ, მაგრამ ადგილობრივ ორგანოთა და პირთა დასმენის გამო, ვანიკო აბაშიძე 1937 წლის 1 სექტემბერს დააპატიმრეს, 21 ნოემბერს კი დახვრიტეს. იმ დროს **დოდო აბაშიძე** 12 წლის გახლდათ და მოატყუეს, თითქოს, მამა გადასახლებაში გარდაიცვალა. კარგა ხნის მერე იგი მამის საფლავს შუა აზიაში ეძებდა, აბა, იმ დროს ვინ ეტყოდა სიმართლეს?! **ვანიკო აბაშიძის დახვრეტაზე დასკვნა დაამტკიცა აქვსენტი რაფავამ.**

ხათუნა ჭიჭინაძე


ბუჟუჟა შავიშვილი

საერთოდ,

ბერიას არ სურდა, სტალინს სცოდნოდა ის ყველაფერი, რაც რუსთაველის თეატრში ხდებოდა.

როცა ბერიამ შეიტყო, რომ თეატრიდან გათავისუფლებული მსახიობები სტალინთან აპირებდნენ წერილის გაგზავნას, სადაც ახმეტელის თეატრში დაბრუნებას ითხოვდნენ, ყველა ხელმომწერი მსახიობი დაიჭირა — ზოგი გადაასახლა, ზოგი კი დახვრიტა. ამ წერილს სუკ-ის არქივში ვერ მივაკვლიე, მაგრამ იგი რეალურად რომ არსებობდა, ამას ადასტურებს **შოთა აღსაბაძის** ინფორმაცია — წერილი **პლატონ კორიშელის** სახლში დაიწერაო!

— 1935 წლის ოქტომბერში, მოსკოვში გამგზავრების მერე სანდრო ახმეტელს მსახიობებთან ურთიერთობა არ გაუწყვეტია?

— მოსკოვში ახმეტელთან ჩავიდნენ **ივანე ლაღიძე** და **ბუჟუჟა შავიშვილი,** რომლებმაც გადაწყვიტეს, მთავრობის წინაშე შუამდგომლობა აღეძრათ, რათა საქართველოს კულტურის სახლში ქართული დრამატული სტუდია გახსნილიყო. სამი თვის შემდეგ მათ უარი გამოუცხადეს, ხოლო თბილისში დაბრუნების შემდეგ ეს მსახიობები კონტრრევოლუციური ჯგუფის შექმნის მიზეზით დააპატიმრეს.

— როდის დაიწყო ახმეტელის მომხრე მსახიობების დაპატიმრება?

— 1936 წლის შემოდგომიდან! 22 სექტემბერს დააპატიმრეს **ივანე ლაღიძე, ია ქანთარია** და **ელგუჯა ლორთქიფანიძე.** 21 ნოემბერს — **ბუჟუჟა შავიშვილი** და **ნინო ლვინიაშვილი.** 22 ნოემბერს — **პლატონ კორიშელი. სანდრო ახმეტელი** 19 ნოემბერს დააპატიმრეს მოსკოვში. მისი მეუღლე **თამარ წულუკიძე** კი ერთი თვის მერე — 1937 წლის 27 იანვარს. თურმე, **ელგუჯა ლორთქიფანიძემ** უკანასკნელ სიტყვებში სიცოცხლის შენარჩუნება ითხოვა, მის განაჩენშიც ეწერა: არაფერი იცის ტერორისტულ და დივერსიულ საქმიანობაზეო, მაგრამ მაინც არ დაინდეს და დახვრიტეს! მასთან ერთად დახვრიტეს **ია ქანთარია, პლატონ კორიშელი, ივანე ლაღიძე** და **სანდრო ახმეტელი.** ამათგან ყველაზე უფროსი იყო პლატონ კორიშელი — 53 წლის, იგი დაკითხვაზე თავს დამნაშავედ არ თვლიდა და სიცოცხლის შენარჩუნება ითხოვა.

— მსახიობი ქალები გადაასახლეს...

— გადასახლებულთა შორის ერთ-ერთი იყო სუფლიორი **ნანა ლვინიაშვილი,** რომელიც ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში ნაციონალურ-დემოკრატიული პარტიის წევრი გახლდათ და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მებრძოლებს საკვებით ამარაგებდა. რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლების მერე ლვინიაშვილი პლეხანოვის კლუბში მუშაობდა, მერე — დისპანსერის რეგისტრატურაში. მიაგნეს და დააპატიმრეს. ედავებოდნენ კონტრრევოლუციურ არქივს და მოსკოვიდან მიღებულ ახმეტელის წერილებს. ლვინიაშვილი თავის განწყობას არ მალავდა, ამბობდა: **საქართველოს გასაბჭოება დამღუპველად მიმიჩნევო.** ამ მხრივ მისი და სანდრო ახმეტელის ეროვნული შეხედულებები ერთმანეთს ემთხვეოდა. გამოძიებამ „დაადგინა“ მისი იმჟამინდელი ანტისაბჭოთა საქმიანობა და ნაციონალისტურ ორგანიზაციაში მონაწილეობა. საბოლოოდ, სსრკ სამხედრო კოლეგიის უმაღლესი სასამართლოს გამსვლელი სესიის დახურულმა სხდომამ — **ივანე მატულევიჩის, ალექსანდრე ორლოვისა** და **სერგეი ჟდანის** შემადგენლობით — 1937 წლის 28 ივნისის განაჩენით, **ნინო ლვინიაშვილს, ბუჟუჟა შავიშვილსა** (გადასახლებაში გარდაიცვალა 1939 წელს) და **თამარ წულუკიძეს** 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.

ამასთან, თავისი აბსურდულობით საინტერესოა, „სახელგამის“ დირექტორის მოადგილის **ლიდა გასვიანის** ჩვენებები, რომელიც „ახმეტელის საქმის“ ფიგურანტია. იგი 1937 წლის 23 და 27 მაისს დაჰკითხეს, ჩვენებაში ჩაწერა: **1934 წლის ბოლოდან საქართველოს ტროცკისტულ-ტერორისტული ცენტრის დავალებით ახმეტელი მე გადავიბირეო.** არადა, ახმეტელის საქმეში მისი „ანტისაბჭოურობა“ 1932 წლიდან ფიგურირებდა. „ახმეტელის საქმეში“ მრავლად იყო მსგავსი ფაქტობრივი უზუსტობები, რამაც უტყუარად დაადასტურა ამ საქმის ფალსიფიკაცია.

— რეპრესიები არამარტო რუსთაველის თეატრის მსახიობებს შეეხო!

— მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი **ხათუნა ჭიჭინაძე** „ახმეტელის საქმეში“ არ გადიოდა, მაგრამ მისი „დანაშაული“ ადგილობრივი მრეწველობის სახალხო კომისრის **გიორგი ყურულაშვილის** ცოლობაში გამოიხატებოდა. ჭიჭინაძე ქართული კონტრრევოლუციური ცენტრის მეთაურობაში „ამხილეს“ და 1937 წლის 2 ივლისს დააპატიმრეს, მაგრამ მხოლოდ პირველ და 28 დეკემბერს დაჰკითხეს. გამომძიებელ **ნიკიტა კრიმიანის** ჩვენების მიხედვით, ჭიჭინაძემ, ხანგრძლივი და შეუპოვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბოლოს ანტისაბჭოთა ორგანიზაციის წევრობა აღიარა. **თითქოს მას დავალებული ჰქონდა თეატრში სპექტაკლზე დასასწრებად მისული ბერიას მკვლელობა,** ამავე ორგანიზაციაში კი ჩაბმული ჰყავდა **ვერიკო ანჯაფარიძე, თამარ ჭავჭავაძე, აკაკი კვანტალიანი, მიხეილ ჭიაურელი.** რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსურდი. 1938 წლის 3 მარტს ჭიჭინაძეს დახვრეტის განაჩენი გამოუტანეს!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ასმათ ტყაბლაძე
მსახიობი, ბიზნესმენი



ოთხ ადამიანს გვძინებია ერთ საწოლში და არავის უფიქრია, ეს ქალია, ეს — კაციო. დაძმობა და მეგობრობა ვიცოდით და დღემდე ასეა. მეგობარი არ შემიყვარდებოდა. ეს არასდროს დამიშვია, მამაკაცად არასდროს აღმიქვამს. **მე მართლა ასმათი ვარ, ისეთი, როგორიც „ვეფხისტყაოსანშია“.**

„თბილისელები“

ლეო მესი
ფეხბურთელი



ბარსელონა ჩემი სახლია და დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ აუცილებლად დავბრუნდები. კლუბს ისე ვტოვებ, რომ წელიწად-ნახევარზე მეტია, „კამპ ნოუზე“ გულშემატკივრები არ მინახავს. მათი გამხნევება და ყვირილი ძალიან მაკლია. მინდოდა, დამშვიდობება გადავსებულ სტადიონზე ყოფილიყო. სამწუხაროდ, ასე არ მოხდა.

„ახალი თაობა“

ქეთი ხუციშვილი
მსახიობი

სიბერის ძალიან მეშინია! ასე მგონია, მოხუცი არ ვიქნები!

„სარკე“

თიკო მახალდიანი
ჟურნალისტი



სიმინდიც მომიპარავს და „ბირჟაზეც“ ვმჯდარვარ.

„თბილისელები“

ნოდარ ნიმსაძე
მსახიობი



სიტყვით ვერ გადმოსცემ იმ ემოციას, რაც კირას დაბადებას მოჰყვა — ხმა ვერ ამოვიღე, თავდაპირველად თვალებსაც არ დავუჯერე. ჯერ იყო და, ვერ წარმომედგინა შეყვარებული ნოდარი, ვერც — ოჯახის კაცი ნოდარი და მით უმეტეს — მამა ნოდარი!

„კვირის პალიტრა“

ლევან დოლიძე:

სტალინი საკუთარ თავს იმაზე ნაკლებ ხელფასს უნიშნავდა, ვიდრე სჭირდებოდა!



„სტალინი შემოტრიალდებოდა, მოლარეს ტკბილად მიესალმებოდა, უწყისის თავში, სუფთა გრაფაში ჩაწერდა თანხას, რამდენიც მოესურვებოდა და მოაწერდა ხელს!“

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე ფაშიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი საბჭოთა მეომრების დაჯილდოებისა და წახალისების იმ უნიკალური სისტემის შესახებ გვესაუბრება, რომლის მსგავსიც ჰიტლერს არ ჰქონია და რომელმაც ომის ბედი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა. მკვლევარი აცხადებს, რომ არცერთი რიგითი თუ ოფიცერი, პარტიზანი თუ ტყვეობაში ჩავარდნილი, დაღუპული თუ დაინვალიდებული სტალინის მიერ შექმნილ უმკაცრეს სახელმწიფო სისტემას უყურადღებოდ არ დაუტოვებია და ომის დროს დაქცეული და დანგრეული სახელმწიფო საშინელი სიდუხჭირის მიუხედავად ყველას ეხმარებოდა:

— სტალინის დამოკიდებულება ფულისადმი საოცრად ინდიფერენტული იყო. პირადი საჭიროებისათვის ბელადი, ფაქტობრივად, არაფერს ითხოვდა, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტს უმკაცრესად აკონტროლებდა და თითოეულ კაპიკს უფრთხილდებოდა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით იმ წერილის შინაარსი, რომელიც მან 1933 წლის 7 დეკემბერს თავის ბავშვობის მეგობარს, ხაშურელ **პეტა კაპანაძეს** გაუგზავნა და თავისი ჰონორარიდან 2000 მანეთი აჩუქა, მაგრამ დანარჩენი თანხა — 3000 მანეთი სესხად მისცა. ცხადია, ბევრი იფიქრებს — ამხელა იმპერიის ბატონ-პატრონს ბარემ მადლისთვის მარილი მოეყარა და მეგობრისთვის ის 3 ათასი მანეთიც ეჩუქებინაო, მაგრამ სტალინი სხვაგვარად სჯიდა და ეს საკითხი რომ გავარკვიოთ, მაშინ ბელადის პირადი ცხოვრების ამსახველი ერთი ფურცელი უნდა გადავშალოთ! ერთხელ უკვე ვთქვით, რომ **გამომცემლობებსა და სახელმწიფო ბანკში ირიცხებოდა სტალინის მიერ გამომუშავებული ჰონორარი — ათეული მილიონობით საბჭოთა მანეთი, რომელსაც ბელადი პირადი საჭიროების მიზნით არასოდეს მოიხმარდა.** სწორედ ამ უზარმაზარი თანხის ბაზაზე 1939 წლის 20 დეკემბერს დაწესდა **სტალინური პრემია,** რომელიც მეცნიერების, ხელოვნებისა და ლიტერატურის დარგში საუკეთესო მიღწევებისთვის გაიცემოდა. ბელორუსიაში ყოფნის დროს ხელში ჩამივარდა კრემლის მოლარის ერთი საინტერესო მოგონება, რომელიც სტალინის მიერ კუთვნილი ხელფასის აღების ფაქტს უკავშირდება.

— რამდენ მანეთს შეადგენდა სტალინის ხელფასი?

— ეს საკამათო საკითხია... კრემლში ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა და აქედან გამომდინარე, ბუღალტერიც ბევრი იყო და მოლარეც, მაგრამ პოლიტბიუროს წევრებს და საბჭოთა იმპერიის უმაღლესი თანამდებობის პირებს ცალკე ბუღალტერი და მოლარე ემსახურებოდათ. მოლარეს, რომელსაც სტალინთან ხელფასის უწყისი ხელმოსაწერად შეჰქონდა, ანტონი ერქვა. ანტონი სტალინის კაბინეტში თვეში ერთხელ, ყოველ ორშაბათს, დილით, უწყისით ხელში შედიოდა... სტალინი ამ დროს ფანჯარასთან იდგა, კრემლის ეზოში იყურებოდა და ანტონისგან ზურგშექცევით იდგა. ანტონი ამოიღებდა სუფთა სახელფასო უწყისს და ბელადს მაგიდაზე დაუდებდა. დაახლოებით წუთნახევრის შემდეგ სტალინი შემოტრიალდებოდა, მოლარეს ტკბილად მიესალმებოდა, უწყისის თავში, სუფთა გრაფაში ჩაწერდა თანხას, რამდენიც მოესურვებოდა და მოაწერდა ხელს!



სტალინის წერილი პეტა კაპანაძისადმი

— ანუ ბელადის ხელფასი განსაზღვრული არ ყოფილა და რამდენიც უნდოდა, იმდენ თანხას მოითხოვდა?

— დიახ, სწორედ ასე იყო, მაგრამ **სტალინი ყოველთვის მოკრძალებული გახლდათ და, როგორც წესი, საკუთარ თავს იმაზე ნაკლებ ხელფასს უნიშნავდა, ვიდრე სჭირდებოდა.** ამის შემდეგ მოლარე ანტონი წავიდოდა **მიხეილ კალინინთან,** რომელიც პრეზიდიუმის თავმჯდომარე იყო; მერე **გიორგი მალენკოვთან** მივიდოდა და ასე, რანგირებისა და პოლიტიკური წონის მიხედვით, უწყისით ხელში მთელ პოლიტბიუროს ჩამოივლიდა. **კალინინი, მალენკოვი და სხვები სახელფასო უწყისში, თავის მხრივ, იმაზე ნაკლებ თანხას მიუთითებდნენ, რაც ბელადს მითითებული ჰქონდა.** მოლარე ანტონი ამ პროცედურას რომ მორჩებოდა, სრულად შევსებული უწყისი სტალინის პირად მდივან **ალექსანდრე პოსკრებიშევთან** შეჰქონდა და ყველაფერი ამით მთავრდებოდა. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, სტალინისა და პოლიტბიუროს წევრების ხელფასების ზუსტი ოდენობის შესახებ დოკუმენტებს **„გრიფით საიდუმლო“** ედო.

— თუმცა, ამ ბოლო დროს გასაჯაროვდა დოკუმენტების ნაწილი, სადაც მითითებულია, რომ სტალინის ხელფასი 10 ათასი მანეთი იყო!

— 1947 წელს ფულადი რეფორმის გატარების შემდეგ ფულის ინდექსაცია შეიცვალა. ეტყობა, აქ საუბარია ომამდელ ხელფასებზე. **ომი რომ დაიწყო, სტალინმა თავის ხელფასს კიდევ უფრო დააკლო და ამით მთელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას კიდევ ერთხელ მისცა პირადი მაგალითი იმისა, რომ მძიმე დღეში მყოფ ქვეყანაში, ვისაც რისი შესაძლებლობა ჰქონდა, ის დაეთმო და მოეკლო.** 1941 წლის 8 აგვისტოს საბჭოთა კავშირის შორეული ავიაციის მომავალმა მთავარმა, მარშალმა **ალექსანდრე გოლოვანოვმა** ბერლინი დაბომბა. ამ ფაქტს უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა. დაბომბვა განხორციელდა ესტონეთის კუნძულ საარემაადან. საბჭოთა ბომბდამშენები კუნძულიდან ღამით აფრინდნენ და მძინარე ბერლინის თავზე ბომბები ჩამოყარეს. 1941 წლის 8 აგვისტოს დილით **იური ლევიტანმა** მომხდარის შესახებ მთელ მსოფლიოს ამცნო, რაც ნამდვილი შოკი იყო. იმავე დღეს სტალინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ბერლინის დაბომბვაში მონაწილე ეკიპაჟების წევრთა ფულადი ჯილდოებით წახალისების შესახებ. ოპერაციაში რამდენიმე ბომბდამშენი მონაწილეობდა და ეკიპაჟის თითოეული წევრი 2000 მანეთით დააჯილდოვეს. ამ ამბიდან ზუსტად თერთმეტი დღის შემდეგ, 1941 წლის 19 აგვისტოს, სტალინმა გამოსცა ბრძანება №10299 ფულადი ჯილდოების დაწესების შესახებ, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ მფრინავი, რომელიც გაანადგურებდა მტრის თვითმფრინავს, სამხედრო კოლონას, მძიმე ტექნიკასა და ა.შ. მედლებთან და ორდენებთან ერთად მიიღებდა ფულად ჯილდოს.

— ეს ბრძანება მხოლოდ მფრინავებს ეხებოდათ?

— დიახ, 1941 წლის 19 აგვისტოს ბრძანება მხოლოდ მფ-

„ქვეყანა დანგრეული იყო და სტალინი ხალხს მაინც ასეთ შეღავათიან პირობებს სთავაზობდა. შეადარეთ ეს ყველაფერი დღევანდელი ჩვენი მევახშეების პოლიტიკას და მაშინვე მიხვდებით, ვინ ფიქრობდა ხალხზე!“

კვირგვინოსნები

კახა კუჭავა
პარლამენტის თავმჯდომარე

ერთპარტიული მმართველობა ავნებს ყველაფერს და საქართველოში ის არასოდეს იქნება.

„რეზონანსი“

ვახტანგ მაისაია
ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში

ქვეყანაში გაჩნდნენ ჯგუფები, რომლებიც საქართველოში რუსული პოლიტიკის გატარებას უჭერენ მხარს. მსგავსი ვითარება იყო 2008 წელსაც.

„რეზონანსი“

ჯუანშერ ბურჭულაძე
თავდაცვის მინისტრი

ჩვენი უპირველესი ამოცანაა, ქვეყანამ აიცილოს ნებისმიერი სახის შეიარაღებული კონფლიქტი.

„რეზონანსი“

ლევან ნიკოლეიშვილი
ექსპერტი

ნამუსიც კარგი საქონელიაო! გახარია ამბობს, რომ რეფორმებია გასატარებელიო. ყველა საკვანძო თანამდებობა ეკავა, შს მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი იყო ჯამში 4 წელი. ახლა აღმოაჩინა, რომ რეფორმებია გასატარებელი?

„იმედინიუსი“

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი



ტრაგიკული დომხალი ავღანეთში, დანაშაული — რეკორდულ დონეზე, ნავთობის გაზრდილი ფასები, გაზრდილი ინფლაცია! ჯერ კიდევ არ მოგენატრეთ?

„იმედინიუსი“

რინავებს ეხებოდათ, რადგან ყველა სხვა დანარჩენი ჯარის სახეობა და, უპირველეს ყოვლისა, სახმელეთო ჯარები, ფაშისტებს წინააღმდეგობას ვერ უწევდნენ და უკან იხევდნენ. სტალინის ბრძანების თანახმად, **თუ მფრინავი ან შტურმანი დაბომბავდა მტრის სამხედრო ეშელონს, ჯილდოს სახით მიიღებდა 750 მანეთს, ხოლო საჰაერო ეკიპაჟის წევრები მიიღებდნენ 500-500 მანეთს. საზღვაო ტრანსპორტის დაბომბვისა და ჩაძირვის შემთხვევაში თვითმფრინავის ეკიპაჟის თითოეული წევრი 2500 მანეთით ჯილდოვდებოდა, ხოლო დიდი გემის ჩაძირვის შემთხვევაში — 3000 მანეთით.** მაგალითად, საბჭოთა კავშირის გმირმა და წყალქვეშა ნავის კაპიტანმა, ჩვენმა თანამემამულე **იაროსლავ იოსელიანმა** მიამბო, რომ შავ ზღვასა და მერე ჩრდილოეთში საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობის დროს პირადად მან ფაშისტების 16 დიდი გემი და რამდენიმე წყალქვეშა ნავი ჩაძირა. საერთო ჯამში ამ ყველაფერს 40 ათასზე მეტი გერმანელის სიცოცხლე შეეწირა. **იაროსლავ იოსელიანის სახელი ყველა ფაშისტმა იცოდა და გერმანიაში ჰიტლერის პირად მტრად იყო გამოცხადებული.** ხომ წარმოგიდგენიათ, რა თანხას აიღებდა იოსელიანი სახელმწიფოსგან ჯილდოს სახით? ცნობისათვის, როცა შავი ზღვიდან ჩრდილოეთისკენ გადაისროლეს, სვანეთის ქართველობამ და მთელმა რესპუბლიკამ მაშინ დიდძალი თანხა შეაგროვეს, წყალქვეშა ნავი ააშენეს და სტალინს თხოვნის წერილი გაუგზავნეს — თუ შეიძლება, ხომალდს **„საბჭოთა სვანეთი“** დავარქვათო! სტალინმა ეს სათხოვარი მაშინვე დააკმაყოფილა.

— მტრის განადგურების სანაცვლოდ ფულს მხოლოდ მფრინავებს უხდიდნენ?

— ფულად ჯილდოებს მოგვიანებით ტანკების, თვითმფრინავებისა და გემების სარემონტო-დამხმარე ბრიგადებსაც აძლევდნენ. **სტალინმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ პატრიოტიზმი პატრიოტიზმია, მაგრამ ადამიანი მაინც ადამიანად რჩება და წახალისება და მატერიალური საჩუქარი ყველას სიამოვნებს.**

— ფრონტზე მყოფი რიგითი ჯარისკაცი რაიმე ანაზღაურებას ღებულობდა?

— სამსახურის პირველ წელს რიგითის ყოველთვიური ხელფასი 30 **მანეთი** იყო, მერე და მერე ეს თანხა იმატებდა და სამსახურის მესამე წლის ბოლოს ჯარისკაცი ხელფასის სახით თვეში **200 მანეთს** ღებულობდა. მფრინავებს ყოველი გაფრენისა და ერთი ფაშისტური თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის **1000 მანეთით** აჯილდოებდნენ. სამი თვითმფრინავის ჩამოგდების სანაცვლოდ **3000 მანეთთან** ერთად ორდენს ან მედალს იძლეოდნენ, ხოლო 10 გერმანული თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის — **5000 მანეთს** და საბჭოთა კავშირის



იაროსლავ იოსელიანი

გმირის წოდებას ანიჭებდნენ. ეს ბრძანებები ნელ-ნელა იხვეწებოდა და თუ ვინმე მტერს რაიმე ზიანს მიაყენებდა, ანაზღაურებისა და წახალისების გარეშე არ რჩებოდა.

— საინტერესოა, რისი ყიდვა შეიძლებოდა ამ ფულით ომის დროს?

— როგორც კი ომი დაიწყო, პროდუქტებზე, და განსაკუთრებით პურსა და კარტოფილზე, ფასები ცამეტჯერ და თხუთმეტჯერ გაიზარდა, ხალხი შიმშილობდა. გარდა ამისა, ძალიან დიდი იყო იმის საფრთხე, რომ საბჭოთა ფულის მთელი მასა ფაშისტურ გერმანიას ჩაეგდო ხელში. სტალინმა საბჭოთა კავშირის ფინანსთა მინისტრთან **არსენ ზვერევთან** კონსულტაციის შემდეგ ფულადი მასა ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონებიდან თანდათან აღმოსავლეთით გადმოქაჩა. ვინც ომში იყო, ისინი ზურგში, თავიანთი ოჯახის წევრებთან აგზავნიდნენ სპეციალურ საბუთს, რომლის საშუალებითაც ჯარისკაცის ოჯახის წევრები ბანკში ღებულობდნენ ფულს. ომის დროს **მრეწველობაში დასაქმებულის საშუალო ხელფასი** 573 მანეთი იყო, **მეშახტის საშუალო ხელფასი** — 729 მანეთი, **მეტალურგების** — 697 მანეთი, **ინჟინრების** — 1200 მანეთი, **კოლმეურნის** — 150 მანეთი... ბაზარში **„ბუხანკა“ პური** ღირდა **200 მანეთიდან 500 მანეთამდე,** 1 კილოგრამი **„სალა“** ღირდა **1500 მანეთი,** ხოლო 1 ჭიქა **„მახორკა“,** ანუ ყველაზე იაფი სიგარეტი — **10 მანეთი. 1000 მანეთად** შეიძლებოდა ზურგში გეყიდა **ორი „პოლიტრა“ არაყი,** მეტს არ მოგცემდნენ. **1000 მანეთი** ღირდა **11 კილოგრამი კარტოფილი** და ესეც ლიმიტირებული იყო.

— ფასები ბაზარსა და სხვა სავაჭრო ობიექტებში ერთნაირი იყო?

— სტალინს ძალიან ჭკვიანურად ჰქონდა ყველაფერი მოფიქრებული — **ბაზარში** სხვა ფასები იყო, **გასტრონომში** — სხვა, ხოლო სამხედრო ვაჭრობის, ანუ **„ვაენტორგის“ ობიექტებზე** — კიდევ უფრო განსხვავებული. მაგალითად, „ვაენტორგის“ სისტემაში ერთი **„ბუხანკა“ პური** 10 მანეთი ღირდა, პაპიროსები — **„ყაზბეგი“** და **„კურორტნი“** — 3 მანეთი და 15 კაპიკი, **შოკოლადის კანფეტები** — 20 მანეთი. „ვაენტორგის“ სისტემით სარგებლობდნენ ისინი, ვისი ოჯახის წევრებიც ფრონტზე იყვნენ. მაგალითად, ოფიცრები და ჯარისკაცები, რომლებიც მტერს ებრძოდნენ, სახლში კუთვნილ ხელფასს კი არა, ე.წ. ფულად ატესტატებს აგზავნიდნენ, რომელსაც მათი ოჯახის წევრები „ვაენტორგში“ წარადგენდნენ და იქიდან პროდუქტებისთვის საჭირო თანხას ჩამოაჭრიდნენ. მოკლედ, დღევანდელი პლასტიკური ბარათების მსგავსი სისტემა იყო.

უბედურება ის გახლდათ, რომ, თუ ინვალიდი იყავი, არ მუშაობდი და ფრონტზე არ იბრძოდი, შიმშილით მოკვდებოდი. ომის შემდეგ არმიიდან დემობილიზებულ რიგითებსა და სერჟანტებს მთელი ორი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 300 მანეთიდან 900 მანეთამდე უხდიდნენ. 1947 წლიდან ეს დახმარებები მოხსნეს, რადგან ატომური ბომბის შექმნის პროექტი უზარმაზარ თანხებსა და რესურსებს მოითხოვდა. ოფიცრებს, რომლებიც ომში ერთი წელი მაინც იბრძოდნენ, დემობილიზაციის შემდეგ ერთდროულად აძლევდნენ ორი თვის ხელფასს, ხოლო ორი წლის განმავლობაში — სამი თვის ხელფასს უნაწილებდნენ, რათა მშიერი არ მომკვდარიყვნენ. ჯარისკაცებს, ვისი სახლიც დაინგრა, 5000-დან 10000 მანეთის ჩათვლით სპეციალურ დახმარებას აძლევდნენ, რომელიც 5 წლიდან 10 წლის ვადაში უნდა დაებრუნებინათ. **ქვეყანა დანგრეული იყო და სტალინი ხალხს მაინც ასეთ შეღავათიან პირობებს სთავაზობდა. შეადარეთ ეს ყველაფერი დღევანდელი ჩვენი მევახშეების პოლიტიკას და მაშინვე მიხვდებით, ვინ ფიქრობდა ხალხზე.** ომის დროს სტალინი ფულადი ჯილდოებით პარტიზანებსაც ეხმარებოდა. მაგალითად, პარტიზანთა მეთაურის ოჯახი ყოველთვიურად **750 მანეთს** ღებულობდა, ასეულის მეთაური — **600 მანეთს,** ხოლო რიგითები — **500 მანეთს.**

„იაროსლავ იოსელიანის სახელი ყველა ფაშისტმა იცოდა და გერმანიაში ჰიტლერის პირად მტრად იყო გამოცხადებული!“

— გენერლებსა და უფროს ოფიცრებს რა დახმარებებს სთავაზობდნენ?

— ომის დამთავრების შემდეგ გენერლებსა და უფროს ოფიცრებს 35 ათას მანეთს აძლევდნენ — სესხის, ხოლო 20 ათას მანეთს ერთჯერადი დახმარების სახით, რათა სახლი ან აგარაკი აეშენებინათ. ფრონტზე დაღუპული გენერლის მეუღლე და ოჯახი ერთჯერადად ღებულობდა 50000 მანეთს, ხოლო დაღუპული პოლკოვნიკის, პოდპოლკოვნიკისა და მაიორის ოჯახი — 10000 მანეთს. თუ გენერალი ტყვედ ჩავარდებოდა და ტრიბუნალი დაამტკიცებდა, რომ მისი მხრიდან ღალატი არ ყოფილა, ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ ისიც 50000 მანეთს მიიღებდა. ფრონტზე რიგითისა და უმცროსი მეთაურის დაღუპვის შემთხვევაში, მისი შვილები, ვიდრე 18 წლის გახდებოდნენ, ყოველთვიურად 150-150 მანეთს ღებულობდნენ. მაგალითად, მამა რომ ფრონტზე დაიღუპა, მე და ჩემი აწ განსვენებული ძმა **ბიზო დოლიძე** ამ დახმარებას 18 წლამდე ვღებულობდით. მოგვიანებით ეს დახმარება გაიზარდა და 180 მანეთი გახდა.

— როგორ ეხმარებოდა სტალინი ომში დაინვალიდებულებს?

— საქართველოში ბევრი იყო ისეთი ოჯახი, საიდანაც ფრონტზე რამდენიმე კაცი იბრძოდა. თუ ვინმე ფრონტზე დაინვალიდდებოდა, მას დახმარების სახით **100 მანეთი** ენიშნებოდა. ერთი და იგივე ოჯახიდან თუ ორი იყო ინვალიდი, მაშინ დახმარება **150 მანეთს** შეადგენდა, ხოლო სამ კაცზე — **200 მანეთს.** ომის ვეტერანებისა და ინვალიდებისთვის სტალინმა შემოიღო სხვა შეღავათებიც — ნაკლები ბინის ქირა, უფასო ან ძალიან დაბალ ფასში მგზავრობის უფლება და ა.შ. **ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ საბჭოთა ხალხი ფულისთვის ომობდა. ფული გერმანიას ბევრად მეტი ჰქონდა, მაგრამ ჰიტლერს არ ჰქონდა დაჯილდოებისა და წახალისების ის სისტემა, რომელიც სტალინმა შექმნა.** იმ შემთხვევაშიც, როცა საერთოდ არ იყო დაწესებული ფულადი ჯილდოები, საბჭოთა ხალხი თავს წირავდა და გმირობის სასწაულ მაგალითებს უჩვენებდა. **ალექსანდრე მატროსოვის** გმირობის შესახებ საქვეყნოდ ცნობილია და ოფიციალური მონაცემებით, ომის დროს მისი გმირობა 444 კაცმა გაიმეორა, მათ შორის იყო ბელორუსიელი პარტიზანი ქალი **რიმა შერშნევა,** რომელიც ამბრაზურას მკერდით გადაეფარა. დღემდე ვერ ითვლიან, რამდენი კაცი შეუვარდა ტანკს შეძახილით — **„ზა როდინუ, ზა სტალინა!“** და რამდენმა გაიმეორა **შოთა გამცემლიძისა** და **გიორგი მაისურაძის** გმირობა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დღევანდელი ჩვენი პარლამენტის რომელიმე წევრი ტანკს შეუვარდეს?! გამორიცხულია!

— ალექსანდრე მატროსოვზე უფრო ადრე ქართველი ვასილ პეტრიაშვილი გადაეფარა ამბრაზურას, მაგრამ მისი სახელი, სამწუხაროდ, მიიჩქმალა!

— პოლიტიკა იყო ასეთი — **ყველგან რუსი უნდა ყოფილიყო პირველი!** სამწუხაროდ, ეს შლეიფი საბჭოთა ისტორიას თავიდან ბოლომდე გასდევს, მაგრამ სისტემამ, რომელიც სტალინმა შექმნა, ომი მოიგო. სხვაგვარად პლანეტისა და პატარა საქართველოს ბედი ღმერთმა უწყის, როგორ წარიმართებოდა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება



წყალქვეშა ნავი „საბჭოთა სვანეთი“

„სვანეთის ქართველობამ და მთელმა რესპუბლიკამ მაშინ დიდძალი თანხა შეაგროვეს, წყალქვეშა ნავი ააშენეს და სტალინს თხოვნის წერილი გაუგზავნეს — თუ შეიძლება, ხომალდს „საბჭოთა სვანეთი“ დავარქვათო! სტალინმა ეს სათხოვარი მაშინვე დააკმაყოფილა!“

კვირგვინოსნები

ვაჟა სარგულაძე
ჯანდაცვის ექსპერტი

დიდ საშიშროებას ვხედავ, რომ სამოქალაქო ომი არ დაიწყოს.

„ახალი თაობა“

ზურაბ ქადაგიძე
ანალიტიკოსი

რა განსხვავებაა ბოლშევიზმსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის? არანაირი! **გვამებით მოვაჭრე პოლიტიკური პარტია ხარ, ნაციონალური მოძრაობავ!**

„იმედინიუსი“

გრიგოლ ლილუაშვილი
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

ჩვენ შევძლებთ ჩვენს ოს და აფხაზ ძმებთან ერთად მშვიდობიან თანაცხოვრებას, ეს დღე აუცილებლად დადგება.

„იმედინიუსი“

მალხაზ დოლიძე
პურის მცხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე

ჯერჯერობით **პურის გაძვირება არ ემუქრება.** რაც უნდა იყოს, წინ არჩევნებია.

„რეზონანსი“

გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

ჩნდება ეჭვი, რომ 2020 წლის არჩევნებზე „ქართულმა ოცნებამ“ და ნაციონალურმა მოძრაობამ ხმები გაიყვეს.

„ახალი თაობა“

სერგეი ლაზარევი

კარმის

იმისათვის, რომ დეპრესიის და თვითგანადგურების ფაზა მთელმა კაცობრიობამ არ იწვნიოს, ყოველმა ჩვენგანმა უნდა ისწავლოს ადამიანურიდან ღვთაებრივზე გადასვლა!

ის, ვინც ჟინით, სურვილით შესცქერის ფულს, მის ენერგეტიკულ ჭუჭყს ისრუტავს, მერე კი ავად ხდება ან დიდი პრობლემები ექმნება და არც კი იცის, რამ გამოიწვია ეს!

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-33

მუდმივად გვიხდება ნაბიჯის გადადგმა ან სიყვარულისაგან, ან – სიყვარულისაკენ!

ერთხელ პაციენტმა მკითხა:

— თქვენ წერდით, რომ წაკითხული წიგნები, ნანახი ფილმები, აღზრდა უკვალოდ არ ჩაივლის, ეს ყველაფერი ჩვენს ხასიათსა და მსოფლმხედველობას აყალიბებს და ჩვენს ბედზე აისახება. რომელი წიგნები წავაკითხო ბავშვს?

— ვფიქრობ, **ბავშვს წიგნების წაკითხვამდე უნდა შეუქმნათ წარმოდგენა სამყაროზე და ღვთაებრივ კანონებზე, იმაზე, რომ ჩვენი სიცოცხლის აზრი ღმერთთან მიახლოებაა,** რომ მთავარია, ყველაფერში ღვთის ნება დავინახოთ და მივხვდეთ, რომ უფლის წინაშე დამნაშავეები არ არსებობენ. **სიძლიერის მთავარი ნიშანი ვინმეს დამცირება და დათრგუნვა კი არ არის, სიყვარულისა და სიკეთის შენარჩუნებაა, როდესაც გთრგუნავენ ან გამცირებენ.**

ბავშვებს ხშირად უნდა შეახსენოთ, რომ ღმერთი ყველაფერზე და ყველაზე მეტად უნდა უყვარდეთ, რომ წყენიაობა ავადმყოფობებს იწვევს, რომ ყველაფერში სიყვარულის, სიკეთის საბაბი უნდა ეძებონ და არა წყენისა და პრეტენზიის. კითხვა კი სჯობს წმინდა წიგნებით დაიწყოს, რადგან მათი წყალობით დაცული იქნება სხვა წიგნების შესაძლო არასწორი მიმართულებისაგან. ნიჭიერი მწერალი ბევრია, მაგრამ მათი წიგნები კი არ ამცირებს ადამიანურზე დამოკიდებულებას, არამედ ზრდის მას. თანაც, რაც უფრო ნიჭიერია ავტორი, მით უფრო სახიფათოა მისი შეცდომები.

მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშშ ენერგიული, ჭკვიანი, სიცოცხლით სავსე ადამიანების ქვეყანა იყო. იქ მთელი მსოფლიოდან ჩადიოდა ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე ენერგიული და ხალისიანი ხალხი. ამიტომ თანდათან ძლიერი ადამიანის კულტი, ადამიანური სილამაზის, ჭკუისა და ძალის თაყვანისცემა გაბატონდა. ამერიკული კინობოევიკები, რომლებმაც მსოფლიო დაიპყრო, სწორედ ასეთი ადამიანებით აღტაცებას ქადაგებდა, მაგრამ უკანასკნელ წლებში ამერიკული ხელოვნება თვისობრივად შეიცვალა. ახლა ფილმში ქალი ტოვებს ძლიერ, ჭკვიან, ლამაზ მილიარდერს და ბრუნდება კაცთან, რომელსაც ფული არა აქვს, მაგრამ სიყვარული შეუძლია. მსახიობებს, რომლებიც ფილმებში სუპერმენებს, ძლიერ პიროვნებებს თამაშობენ, ცხოვრებაში უცნაური რამეები ემართებათ. ისინი ლოთდებიან, ნარკოტიკებს ეტანებიან, ავადმყოფობენ, ინვალიდდებიან, კვდებიან. ხშირად მათი შვილებიც იტანჯებიან. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკა უკვე დეპრესიაშია. **ადამიანურის ხანგრძლივად გაღმერთება უკვალოდ არასოდეს ჩაივლის.** დეპრესია ძალას იკრებს და სულ უფრო ხშირად გადაიქცევა თვითგანადგურების პროგრამად.

იმისათვის, რომ დეპრესიის და თვითგანადგურების ფაზა მთელმა კაცობრიობამ არ იწვნიოს, ყოველმა ჩვენგანმა უნდა ისწავლოს ადამიანურიდან ღვთაებრივზე გადასვლა. მაშინ ჩვენი ცივილიზაცია ღმერთთან ადამიანურის რღვევის და დაღუპვის კი არა, მისი დაძლევის გზით მივა.

გახსოვდეთ, თუ ჩვენს იმპულსებს საფუძვლად სიყვარული უდევს, რაც უნდა გავაკეთოთ, სწორი იქნება. მაგრამ, თუ ჩვენი იმპულსის საფუძველი იმედი, წყენა ან პრინციპია, გრძნობები მოგვატყუებენ და სასურველისაგან სრულიად განსხვავებულ შედეგს მივიღებთ.

წარმოიდგინეთ, რომ სამი ადამიანი მიზნის მიღწევას ცდილობს. ერთი **პრინციპებითა და ლოგიკით ხელმძღვანელობს,** მეორე — **ბედნიერებისა და კეთილდღეობის გრძნობით განპირობებული იმედითა და ოცნებით** და მხოლოდ მესამეს **ამოძრავებს სიყვარულის შენარჩუნებისა და გამრავლების წყურვილი.**

პირველი **მაშინვე დანებდება ან დაავადდება და მიზანს ვერ მიაღწევს.** მეორემ **შეიძლება თავისას მიაღწიოს, მაგრამ ამას ავადმყოფობით და უსიამოვნებით ზღავს.** მესამე **კი სასურველს პრობლემების გარეშე მიიღებს.** ტყუილად როდი იმარჯვებს ზღაპრებში მუდამ სულელი ძმა. მას სულელად სწორედ იმიტომ აღიქვამენ, რომ პრინციპები, კეთილდღეობა, იდეალები არ ამოძრავებს. ცხოვრება ყოველწუთიერად გვცდის და მუდმივად გვიხდება ნაბიჯის გადადგმა ან სიყვარულისაგან, ან — სიყვარულისკენ.

ის, ვინც ჟინით, სურვილით შესცქერის ფულს, მის ენერგეტიკულ ჭუჭყს ისრუტავს!

მახსოვს, ერთხელ საინტერესო შეკითხვა დამისვეს.

— შეიძლება თუ არა, ფული უარყოფითი ინფორმაციის მატარებელი იყოს?

ერთი შემთხვევა გამახსენდა. გერმანიაში ყოფნისას მიღების მეორე დღეს ახალგაზრდა ქალმა დამირეკა და აღელვებულმა მაუწყა:

— აი, ამ წუთში წინ **100-მარკიანი** კუპიურა მიდევს, **თავბრუ მეხვევა და მაკანკალებს.**

მაქსიმალურად მობილიზებული ვცდილობ, გავერკვე, რაშია საქმე. ქალის დიაგნოსტიკა ფულსა და კეთილდღეობაზე მკვეთრად გაზრდილ დამოკიდებულებას მაჩვენებს. ვერაფერს ვხვდები. ქალი კი აგრძელებს:

— რატომღაც ისეთივე ვარცხნილობის გაკეთება მომეხასიათა, როგორც იმ ქალს აქვს ბანკნოტზე. დავამთავრე თუ არა საქმე, მაშინვე ავცახცახდი, გულის რევა დამეწყო და თქვენ დაგირეკეთ.

ბანკნოტის ტესტირებას ვახდენ და ყველაფერი ცხადი ხდება.

— მიღების შემდეგ, რამდენიმე დღის განმავლობაში, ყველა პროცესის ძლიერი აჩქარება ხდება. არასწორი საქციელი ამ დროს ძალზე სახიფათოა, რადგან ძლიერდება არამხოლოდ პლუსები, არამედ მინუსებით. 100-მარკიანი ბანკნოტი ფულსა და კეთილდღეობაზე მძლავრი დამოკიდებულების, ადამიანებისადმი ძლიერი აგრესიის მატარებელია. ამიტომ, როდესაც მასზე აღბეჭდილ გამოსახულებას დაემსგავსეთ, ეს ინფორმაცია თქვენც გადმოგეცათ. ადამიანებისადმი აგრესია, ფულზე და კეთილდღეობაზე დამოკიდებულება გაგეზარდათ. ამიტომაც შეგანჯღრიათ ასე საფუძვლიანად.

— როგორც კი ამიხსენით, ყველაფერმა გამიარა, — გაოცებით მაუწყა ქალმა.

ამ ზარმა ჩამაფიქრა. **საინტერესოა, რა ინფორმაციას ატარებს ამერიკული დოლარი?** გაირკვა, რომ მიმოქცევაში ადრე მყოფი 100-დოლარიანი გაზრდილ აგრესიას შეიცავდა. ადამიანებისათვის სიკვდილის სურვების პროგრამაც დავინახე. ახლანდელი 100-დოლარიანი ბანკნოტი კი მოულოდნელად სუფთა აღმოჩნდა, აგრესიის ნულოვანი დონით.

დავინტერესდი ლენინის გამოსახულებიანი საბჭოთა ფულის ენერგეტიკით. ქვეცნობიერი აგრესია — 360 ერთეული, ადამიანებისთვის სიკვდილის 4-ჯერადი ასრულება იდეალების, მიზნების, პრინციპების კერპად ქცევის გამო. ამჟამინდელ რუსულ ასრუბლიან ქაღალდს ქვეცნობიერი აგრესია 200 ერთეული აღმოაჩნდა, თემა იგივეა — **პრინციპები და იდეალები.**

ის, ვინც ჟინით, სურვილით შესცქერის ფულს, მის ენერგეტიკულ ჭუჭყს ისრუტავს, მერე კი ავად ხდება ან დიდი პრობლემები ექმნება და არც კი იცის, რამ გამოიწვია ეს.

რაც მეტ ადამიანურ სიყვარულს გავცემთ, მით მეტი ღვთაებრივი მოგვენიჭება!

ახალგაზრდა კაცი მეკითხება:

— როგორ მიყვარდეს, თუკი ღმერთს ვერ ვგრძნობ და არ მესმის?

— **ღმერთს ყველა საკუთარ თავში ატარებს,** — ვუხსნი მე, — ღვთაებრივი „მე“ მუდ-

კვირგვინოსნები

გურამ ვახტანგიშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

შტაბი გორში ჰქონდათ, თავდაცვის მინისტრი ადგილზე არ იყო. სადღაც დასასვენებლად იყო წასული და არასამხედროები ხელმძღვანელობდნენ. ვისაც უნდა ეხელმძღვანელა საბრძოლო მოქმედებებისთვის, ისეთი არავინ იყო. ამის გამო დიდი ზარალიც ვნახეთ და ომიც ორ დღეში წავაგეთ, 8-ში საღამოს ომი უკვე დამთავრებული გახლდათ.

„ახალი თაობა“

ვაჟა ბერიძე
პოლიტოლოგი

ის მხარე, რომელიც ფულს გაძლევს, გულისხმობს, რომ მის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს ამ ფულის ხარჯვა. უფასო ყველი მხოლოდ სათაგურშია.

„თბილისელები“

ლევან ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი

თეა წულუკიანის ყველა გამოსვლა იაფფასიანი კონცერტია. შეგიძლიათ უყუროთ და მოკვდეთ სიცილით. მსგავსი კლოუნი საქართველოს ისტორიაში არ ჰყოლია.

„ახალი თაობა“

ნანუკა ჟორჟოლიანი
ფსიქოთერაპევტი

ჩვენს ქვეყანაში დასვენება მიჭირს, რადგან თავისუფლად ვერ ვარ. კარგი მოძღვრების 90 პროცენტი ქვეყნიდანაა გასული. **ჩემი მოძღვარი ფიქრობს, რომ შესაძლოა, ჰეტეროსექსუალი ბევრად უფრო ცოდვილი იყოს, ვიდრე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი.**

„სარკე“

მერაბ მეთიარიშვილი
მწერალი



„ქართული ოცნების“ ყველაზე დიდი შეცდომა ის იყო, რომ 2012 წლიდან კისერზე ჩამოეკიდა ნაციონალურ მოძრაობას და 2020 წლამდე საფრთხობელად იყენებდა.

„კვირის პალიტრა“

ვიხსენებთ ბესტსელერს

დიაგნოსტიკა

მივია. რაც უფრო ადვილად ვუყურებთ ნებისმიერ პრობლემას და სიყვარულსა და სიკეთეს ვეყრდნობით, იმდენად გვიადვილდება ადამიანური სიყვარულის ღვთაებრივად გადაქცევა.

უსიამოვნება შეგემთხვათ? — დრო დაინიშნეთ და თუნდაც პირველი სამი საათის განმავლობაში არ შეაფასოთ სიტუაცია. როგორც კი რაიმე აზრი გაგიჩნდებათ, მყისვე იმეორეთ: „ყველაფერი ღვთის ნებაა“. შეინარჩუნეთ სიყვარული და ნუ მოძებნით დამნაშავეებს.

რამდენადაც შეძლებთ, ნებისმიერი უსიამოვნება საკუთარ თავზე მუშაობის საშუალებად მიიღოთ, იმდენად გაგიადვილდებათ ადამიანური „მე“-ს დაძლევა.

კიდევ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. ღმერთისადმი სიყვარული ადამიანებისა და სამყაროსადმი სიყვარულს წარმოშობს. ეს წყაროა, რომელიც ადამიანური სიყვარულის მდინარეს კვებავს, თანაც — ულევი წყარო. **რაც მეტ ადამიანურ სიყვარულს გავცემთ, მით მეტი ღვთაებრივი მოგვენიჭება.** ის, ვისაც სიყვარულის გამომჟღავნებისა რცხვენია, ამ მდინარეს გუბედ გადააქცევს. რამდენი დამოკიდებულებაც უნდა მოვიხსნათ, სანამ სიყვარულის გაცემას არ ვისწავლით, ადამიანური „მე“-ს მიზიდულობას ვერ დავძლევთ. **პიროვნება, რომელსაც ბავშვობაში სიყვარული დააკლეს, ღმერთის რწმენა არ ასწავლეს, ლოცვას ადამიანურზე იწყებს, რომელიც მისთვის უფრო ახლობელია და მის მოსაპოვებლად დანაშაულსაც კი არ მოერიდება.**

ერთხელ მატარებლით მგზავრობისას ხელში გაზეთი მომხვდა. იქ აღწერილი იყო ამბავი მოზარდისა, რომლის მშობლებიც ბიზნესს მისდევდნენ. ბიჭს ძალიან უნდოდა მამამისის „გაზელის“ დასაკუთრება. ამიტომ მკვლელები დაიქირავა. გაზეთში მოტანილი იყო მისი სიტყვები: „მამას ბარემ დედაც მიაყოლეთ. ოღონდ კატას ხელი არ ახლოთ, ძალიან მიყვარს“. ამ ოჯახის ტრაგედია, უპირველესად, ადამიანთა მთელი საზოგადოების ტრაგედიაა.

როდესაც სიძულვილისა და დამნაშავეთა ძიების ნაცვლად ჩვენს სულებში იმას დავაბრუნებთ, რაც ისედაც მუდამ იქ უნდა ყოფილიყო, ღვთაებრივი სიყვარულიდან მხოლოდ მაშინ დაიბადება ჰარმონიული და ლამაზი კაცობრიობა.

რელიგია იმის ინფორმაციაა, ვინც მწვერვალზე იმყოფება, მეცნიერება კი – მათი, ვინც მთის ძირში დაფუსფუსებს!

მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ მიღებაზე ექიმბაში ქალი მოვიდა.

— **ბალახებით, ლოცვით, სიტყვებით ვმკურნალობ, — მიამბო მან, — ერთ კვირაში რთულ სიმსივნეს ვაქრობდი.** პატარა, სრულიად მოუწყობელ ოთახში ვიღებდი პაციენტებს, მაგრამ ხალხის ტევა აღარ იყო ხოლმე. მერე დამარწმუნეს, რომ ჩემს ნიჭს განვითარება სჭირდება. მოსკოვში წავედი, აკადემიაში ვისწავლე და მკურნალის საერთაშორისო დიპლომი ავიღე. გავლენიანი ხალხი საკუთარი ოფისის შეძენასა და მოწყობაში დამეხმარა. **ახლა ყველაფერი მაქვს: სახლი, დიპლომი, ოფისი, მაგრამ პაციენტები გაქრნენ.** მაგალითად, ნაცნობს ვხვდები და ვეკითხები: რატომ აღარ მოდიხარ ჩემთან? ის კი მიხსნის, რომ ოფისს ვერ მოაგნო ან ტელეფონის ნომერი დაკარგა. ხალხს რაღაც ემართება და ვერ გამიგია — რა.

— ეს თქვენ გემართებათ და არა ხალხს, — ავუხსენი მე, — ადრე სიყვარულით კურნავდით, ახლა კი სახელით, დიპლომით, მოვალეობის გრძნობით და ა.შ. მკურნალობთ. გარეგნული ენერგია დარჩა, შინაგანმა კი გაქრობა დაიწყო. **მიღების დროს უნდა დაივიწყოთ თქვენი დიპლომები, ოფისი, პროფესიონალიზმი და პაციენტის დახმარების სურვილიც კი. საერთოდ, კეთილდღეობა მკურნალს საკმაოდ სწრაფად „ნთქავს“, თუ დროულად არ გამოფხიზლდება. ასეთ ვითარებაში თავს კარგად მხოლოდ შარლატანები გრძნობენ. მათთვის ფული და სიტყვები სახიფათო არ არის. პროფესიონალები კი ავადმყოფობენ, კვდებიან, ახლობლებს კარგავენ.**

ეს საუბარი რამდენიმე წლის წინათ შედგა. ამასწინათ კი საკუთარ თავს შორიდან შევხედე და იგივე პრობლემები დავინახე. თუმცა ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ამოცანებისა, რომლებიც უნდა გადავჭრა. მათგან ყველაზე რთული მთელი მიღებული ინფორმაციის მარტივ ფრაზებად შეკუმშვა გახლავთ. ეს მწვერვალზე ასვლას მაგონებს, რომლის ძირშიც ასიათასობით სხვადასხვა სიტუაციაა. ყოველი მათგანი თავისთვის ვითარდება და თავისი აზრი აქვს. როდესაც მთას შუამდე აივლი და გადმოხედავ, მხოლოდ ასობით სიტუაციას ხედავ. მწვერვალთან მიახლოებისას — ათობით, მწვერვალიდან კი ყველაფერი ერთ სიტუაციად აღიქმება.

რელიგია იმის ინფორმაციაა, ვინც მწვერვალზე იმყოფება, მეცნიერება კი — მათი, ვინც მთის ძირში დაფუსფუსებს. ახლა დადგა დრო, ყველანი მწვერვალზე ავიდეთ.

ნაღველი დანაკარგის ემოციაა, სიხარული – შენაძენისა!

უკანასკნელ ხანს გაოცებით ვამჩნევ, რომ ჩემი ნაღველი სიხარულს და ოპტიმიზმს უთმობს ადგილს. **ნაღველი დანაკარგის ემოციაა, სიხარული — შენაძენისა.** როდესაც სიყვარულის გრძნობა სულში მეტნაკლებად სტაბილურია, წარმოიშობა ემოცია, რომელიც თვისობრივად განსხვავდება ნაღველისა და სიხარულისაგან. ეს არის ის, რასაც დასავლეთში კათარზისს უწოდებენ. **თავდაპირველად ღმერთი განწმენდას განსაცდელით და დანაკარგით გვაძლევს. თუ ადამიანი მისთვის ძვირფასის ნგრევის მომენტში სიყვარულს ინარჩუნებს, განწმენდის პირველ საფეხურს მეორე — უფრო მძიმე ცვლის. აქ საჭიროა სიყვარულის შენარჩუნება მაშინ, როდესაც ადამიანურ ბედნიერებას კი არ გართმევენ — განიჭებენ.** ადამიანური ბედნიერებით გამოცდის გავლა მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როდესაც სიყვარულის ინერცია გაქვთ გამომუშავებული, ამისათვის კი საკუთარ თავზე დიდხანს და ბევრი უნდა იმუშაოთ. როგორ ხდება ჩვეულებრივ ცხოვრებაში? ადამიანს უსიამოვნებები, სნეულებები, პრობლემები შემოეჯარება. იგი ღმერთს იწამებს და ლოცვას იწყებს. თანდათან ყველაფერი იცვლება, სურვილები სრულდება, ავადმყოფობა უკან იხევს. „ყველაფერი კარგად არის, მაშ, რაღა საჭიროა ლოცვა?“ ფიქრობს ადამიანი, აღარ მიისწრაფვის სიყვარულისაკენ და ნელ-ნელა ისევ ქვევით — სნეულების, განსაცდელის და პრობლემებისაკენ მიექანება.

სიყვარული ჩვენთან და ჩვენში გამუდმებით მოდის!

სიყვარულის ინერციას დავუბრუნდეთ. ერთხელ თავში მარტივი აზრი დამებადა. **თუ საკუთარ თავს სიყვარულის ინერციის გაზრდაში მოვეხმარებით, შთამომავალთა სულები ბევრად უფრო სწრაფად გაიწმინდება. ახლა პაციენტებს ვეუბნები: თუ შვილების და შვილიშვილების დახმარება გსურთ, მოიცილეთ ყველაფერი, რაც სიყვარულს უშლის ხელს. როდესაც უფალს მიმართავთ, შესთხოვეთ, რომ თქვენმა შვილებმა არასოდეს უარყონ სიყვარული, არ დათრგუნონ ეს გრძნობა. შესთხოვეთ, რომ მათ შეძლონ სიყვარულის შენარჩუნება მაშინაც კი, როდესაც ცხოვრება, სურვილები, ბედი ინგრევა. ილოცეთ, რომ თქვენმა შთამომავლებმა ყველგან და ყველაფერში ღვთიური ნება დაინახონ და ისწავლონ საკუთარი თავისა და სხვების მიტევება.**

შთამომავალთა დასახმარებლად სიყვარულისადმი აგრესიის, სულ მცირე, 5 ფორმა უნდა მოიხსნას.

1. ბავშვობიდან მოყოლებული უმცირესი პრეტენზიებიც კი მშობლების მიმართ.

2. საყვარელ და ახლობელ ადამიანებზე განაწყენების ყველა მომენტი, განსაკუთრებით სქესობრივი მომწიფების, პირველი სიყვარულის, ოჯახის შექმნის და ბავშვის გაჩენის პერიოდში.

3. საკუთარი თავით უკმაყოფილება, ნაღველი, სიცოცხლის სურვილის არქონა. საკუთარი თავის პატიება ხშირად ბევრად უფრო ძნელია, ვიდრე სხვებისა.

4. წარსულზე სინანული.

5. მომავალთან დაკავშირებული ნებისმიერი შიში და განცდა.

თუ ამ ხუთი მომენტიდან ერთი მაინც დაგრჩათ, პრაქტიკულად, უშედეგოდ იმუშავებთ. **ადამიანურის მისატევებლად საკუთარ თავში ღვთაებრივი უნდა შეიგრძნოთ და მისგან გამოხვიდეთ; ღვთაებრივის შესაგრძნობად უნდა ისწავლოთ, არ უარყოთ სიყვარული, არ დათრგუნოთ იგი და ყოველ სიტუაციაში უპირველესად ამ გრძნობის შენარჩუნებაზე იზრუნოთ. მიმართეთ ღმერთს და შესთხოვეთ მას, რაც უნდა მოხდეს, სიყვარული შეინარჩუნოთ, ითხოვეთ პატიება იმისათვის, რომ უარს ამბობდით ამ გრძნობაზე, გწყინდათ, განსჯიდით, ნაღველს, შიშს და სინანულს განიცდიდით.**

სიყვარული ჩვენთან და ჩვენში გამუდმებით მოდის. უნდა ვისწავლოთ, არ უკუვაგდოთ, არ შევაშინოთ იგი.

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება ნაზი შამანაურის გამო გადავწყვიტე. მისმა ისტორიამ ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა, ის ჩემთვის მაგალითი აღმოჩნდა.

„თბილისელები“

მამუკა ახვლედიანი
საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

საქართველოში სასამართლო არ არსებობს. ზოგიერთი უვადოდ დანიშნული მოსამართლე შესაძლოა, პასუხისმგებლობაშიც კი მიეცეს.

„ახალი თაობა“

გიორგი ვაშაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ თავმჯდომარე

ყველაფერი ვალშია და ყველაფერი დალომბარდებულია! საქართველო ევროპის ნაცვლად აფრიკაშია!

„ინტერპრესნიუსი“

ისკო დასენი
პარლამენტარი

„ტვ პირველის“ რეალური მფლობელები არიან პარტია „ლელოს“ დამფუძნებლები და პარლამენტის წევრები — **მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე.**

„აიპრესი“

ბარბარა სამხარაძე
მომღერალი

ქალაქში ჩამოსული სოფელში მცხოვრები ადამიანები გამოვირჩევით, განსხვავებულები ვართ და ეს მომწონს.

„თბილისელები“

მერაია ქერი
მომღერალი

აცრის დროს, როცა მკლავში ნემსი ჩამარჭეს, ტკივილისგან ისე ხმამაღლა ვიკივლე, გარშემო ყველა შეეშინდა. ასეთი მაღალი ბგერა, მგონი, კონცერტზეც კი არ ამიღია.

„სარკე“

სუდოკუ

სუდოკუ (იაპ. სუ — ციფრი, დოკუ — ცალკე მდგომი) — ეს არის ძველებური იაპონური თავსატეხი, რომელიც დღეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია პოპულარული.

სუდოკუს ველი 81 კვადრატისგან შედგება (9X9) და მათგან 9-ში უკვე ჩაწერილია ციფრები 1-დან 9-მდე (მინიშნებები). თავსატეხის ამოსახსნელად საჭიროა ყველა თავისუფალი უჯრის შევსება ციფრებით 1-დან 9-მდე ისე, რომ თითოეულ ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სვეტში, აგრეთვე, თითოეულ პატარა კვადრატში (3X3) ყველა ციფრი გვხვდებოდეს მხოლოდ ერთხელ.

მარტივი

9		3	4		6			
	8	7			5			9
6			1					
8			2			4		
5								1
		9			8			2
					4			6
4			5			9	1	
			7		9	2		4

საშუალო

		3					6	
2			4		8			
7	6			2		4		
9			7			3		
				9				
		1			3			7
		8		1			4	9
			2		7			6
	7					1		

რთული

	5		4				8	7
					6	5		
9	8							
		8	3		2			
		6				4		
			9		7	3		
							3	2
		3	1					
4	1				8		5	



იაპონური კროსვორდი

სვეტების მინიშნებები (მარცხნიდან მარჯვნივ):
1: 4 2 1; 2: 3 3 2; 3: 6 3 3; 4: 1 1 1 3 2 2; 5: 5 1 3 5; 6: 2 2 1 4 3 1; 7: 2 1 1 3 2 2; 8: 1 3 1 7; 9: 3 4 6; 10: 1 17; 11: 5; 12: 3 16; 13: 1 1 1 2 2 3 2; 14: 1 1 1 1 1 3 4 1; 15: 2 1 2 3 4; 16: 1 1 1 1 5 3 2; 17: 1 1 1 1 2 2 2; 18: 3 5 4 2; 19: 2 2 1; 20: 3 2

სტრიქონების მინიშნებები (ზემოდან ქვემოთ):
1 1 3; 5 1 1 1; 2 1 1 1 1 1; 2 1 2 1 2; 5 1 1 1 1; 3 2 1 1 1; 1 1 3; 2 1; 1 2; 1 1; 4 1 1 4; 3 1 1 3; 6 1 1 3 1; 1 2 1 1 5; 5 1 1 2 1; 1 2 1 1 3; 4 1 1 1 1; 2 2 1 3 2; 3 2 4 5; 4 5 5 1; 14 1; 11; 4 5 3; 4 4 2 3; 3 4 2 3



ჰორიზონტალურად: 4. კედლის მოსაპირკეთებელი შავი ან რუხი ქანი; 9. აქლემების მწკრივი; 10. მიმატების ნიშანი; 11. „სადღესასწაულო" ნამცხვარი; 12. ებრაელთა სამლოცველო სახლი; 13. ზარმაცი, აუჩქარებელი; 14. სცენის გასანათებელი მოწყობილობა; 15. მზესუმზირა; 19. იგივეა, რაც ბრინჯაო; 21. იტალიელი ფეხბურთელი; 23. უსიტყვო თეატრალური წარმოდგენა; 25. კანადელი ინდიელების უკავშო მარხილი; 26. წყლის ნაპირას მდებარე ტერიტორია; 30. ჭკუის სწავლება, დარიგება; 34. სიყვარულის ღმერთი რომაულ მითოსში; 35. ფერმწერის დანა ტილოზე საღებავის დასადებად; 36. ქართველი კალათბურთელი; 40. ერთგვარი თმის ვარცხნილობა; 43. ფრანგი ფერმწერი ანრი ტულუზ...; 44 ავანსი; 45. შავთმწითალო, წაბლისფერი ცხენი; 46. მეურნეობის გამგე, მნე; 50. ვ. ნაბოკოვის რომანი; 51. ფრანგული ვაზის ჯიში; 52. გვამის დაწვა; 53. აეროპორტი ტოკიოში; 54. მდინარე ინდოეთში.

ვერტიკალურად: 1. ქიშმიში; 2. კაშკაშა მთვარიანი ღამე; 3. სამხრეთ იტალიაში შექმნილი ბანდიტების საიდუმლო ორგანიზაცია; 4. სიმებიანი საკრავი; 5. ქართული საკონდიტრო ნაწარმის ფირმა; 6. ქართველი ოქრომჭედელი (12 ს.); 7. აფრიკის სახელმწიფო; 8. ოინბაზი; 15. გამადიდებელი შუშა; 16. აზიის სახელმწიფო შრი-...; 17. მცენარეთა სამყარო; 18. მოულოდნელი შემოწმება; 20. ქართველი მწერალი ... მროველი; 21. ნ. ბარათაშვილის მეტსახელი; 22. სასიგნალო შუქოვანი დაფა; 24. ქალაქი ინდოეთში; 26. ფინური აბანო; 27. მონღოლი მმართველი; 28. ტყის ყაყაჩო, იორდასალამი; 29. რამე, ანუ; 30. უდაბნო აფრიკაში; 31. ვულკანი კანარის კუნძულებზე; 32. სანთელი; 33. სასტამბო სახაზავი; 36. ლითონის რკალი რისამე გასამაგრებლად; 37. ნესტიანი; 38. მრწამსი, მსოფლმხედველობა; 39. მაღალფასიანი რამ; 40. სხვადასხვა საქონლის დაწესებული ფასები; 41. ხელოვნური ბოჭკო; 42. ტრალებით აღჭურვილი თევზსაჭერი გემი; 44. ტკბილი კარტოფილი; 47. ოჯახი, სახლ-კარი; 48. ადმინისტრაციული ერთეული საბერძნეთში; 49. ებრაელთა ხმიადი; 51. წილი საერთო საქმეში.

ჰორიზონტალურად: 4. გაბრო; 9. ქაროვანი; 10. პლიუსი; 11. ტორტი; 12. სინაგოგა; 13. ზანტი; 14. რამპა; 15. ლილიფუტია; 19. რვალი; 21. ტოტი; 23. პანტომიმა; 25. ტობოგანი; 26. სანაპირო; 30. ნოტაცია; 34. კუპიდონი; 35. მასტიხინი; 36. ხანიკიძე; 40. ნაწეტი; 43. ლოტრეკი; 44. ბე; 45. რახსი; 46. ეკონომი; 50. ლოლიტა; 51. პინო; 52. კრემაცია; 53. ნარიტა; 54. ინდი.

ვერტიკალურად: 1. ჩამიჩი; 2. კაკაჩი; 3. კამორა; 4. გიტარა; 5. ბარამბო; 6. ოპიზარი; 7. რუანდა; 8. ჯამბაზი; 15. ლუპა; 16. ლანკა; 17. ფლორა; 18. რეიდი; 20. ლეონტი; 21. ტატო; 22. ტაბლო; 24. აგრა; 26. საუნა; 27. ნოინი; 28. პეონი; 29. რაიმე; 30. ნასკა; 31. ტეიდე; 32. ცვილი; 33. ახიორე; 36. სალტე; 37. ნოტიო; 38. კრედო; 39. ძგიდი; 40. ნიხრი; 41. ნეილონი; 42. ტრალერი; 44. ბატატი; 47. კერა; 48. ნომი; 49. მაცა; 51. პაი.

10 კითხვა ინტელექტუალთათვის



კავკასიონი ირანული წარმოშობის სახელწოდებაა.
რას ნიშნავს სიტყვა კავკასიონი?



რა ეწოდება კუნძულს ხმელთაშუა ზღვაში, გიბრალტარის სრუტესთან, სადაც პირველად დააწესეს გადასახადი პორტში დგომისათვის?

ეს პოლიტიკური ლიდერი, პროფესიით იურისტი, დაიბადა 1869 წელს ინდოეთში. მთელი ცხოვრება აპარტეიდის წინააღმდეგ ბრძოლას შეალია და გახდა თავისი ქვეყნის ეროვნული გმირი. 1948 წელს ის შოვინისტებმა მოკლეს.

ვინ არის ეს პიროვნება?



ერთხელ ბერნარდ შოუს ჰკითხეს: „ვინ მიგაჩნიათ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდ აფერისტად?" — ექიმები, — მიუგო მწერალმა.

რა უპასუხა ბერნარდ შოუმ კითხვაზე — ვინ მიგაჩნიათ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სულელებად?

რომელ სახელმწიფოში ბეჭდავენ მარკებს, რომელზეც არ აწერია მისი გამომშვები ქვეყნის სახელწოდება?



რომელ ისტორიულ მოვლენას და რომელ მოღვაწეს ეძღვნება აკაკის ლექსი, — „ოი, ამას ვენაცვალე"?

რა ჰქვია მსახიობ ქალს იაპონიაში, რომლის მოვალეობაა მაყურებლის (მდიდართა სახლებში — სტუმრების) გართობა მახვილსიტყვაობით, სიმღერით, ცეკვით და სხვა.

1944 წლის 24 ოქტომბერს გაათრებულ ომში ქართველმა ინჟინერმა 4 დღეში ააგო 360 მ სიგრძის ხიდი მდორე დნეპრზე. ხიდმა გამოცდას გაუძლო. პირველსავე ღამეს მასზე გაიარა 158 ტანკმა, ათასობით ქვეითმა, მანქანამ და ჯარისკაცმა. ხიდის გამოცდისას მისი ამგები ნავით ხიდის ქვეშ იდგა. მას საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა.

ვინ იყო ეს ქართველი ინჟინერი?

ირანი და ავღანეთი მოსაზღვრე ქვეყნები არიან. მათ შორის საზღვარი ხშირად ადგილს ინაცვლებს და ამის გამო ათეული კვადრატული კილომეტრი, სადაც ირანელები ცხოვრობენ, ავღანეთის საზღვრებში ექცევა. ხდება პირიქითაც.

რატომ ხდება ასე?

ამ პროფესიის ადამიანთა საერთაშორისო გერბზე გამოსახულია სასწორი, მზე, ბერნულის მრუდი. მათი დევიზია: „მეცნიერება, ნდობა, დამოუკიდებლობა".

— რა პროფესიაა ეს?

10 კითხვა ინტელექტუალთათვის პასუხები:

1. ლაპლაპა ყინულოვანი; 2. ტარიფი; 3. მოჰანდას კარამჩანდ „მაჰათმა" განდი (1969-1947 წ. წ.); 4. „მათი პაციენტები"; 5. დიდი ბრიტანეთი; 6. 1905 წელს რუსეთის დამარცხებას იაპონიასთან ომში და იაპონიის არმიის გენერალ ოიამას მიუძღვნა აკაკიმ ეს ლექსი, რომლის ყოველი ტაეპი მთავრდება სიტყვებით „ოი, ამას ვენაცვალე"; 7. გეიშა; 8. ირაკლი ცაცაშვილი; 9. საზღვრად მიჩნეულია მდინარე ჰელმანდი, რომელიც ხშირად იცვლის კალაპოტს და მასთან ერთად ადგილს იცვლის საზღვარიც; 10. ბუღალტერია.

შხამები, რომლებიც გვკლავს და გვკურნავს!

ქართული გამოთქმა — „რამაც მოგკლა, იმან მოგარჩინოს!“ — საქვეყნოდ ცნობილია; მედიცინისთვის არც ის არის უცხო, რომ გარკვეულ პირობებში შხამი შესაძლოა, წამლად იქცეს, ხოლო წამალი — საწამლავად. ქართველი მეცნიერი, ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი აცხადებს, რომ, რაც უფრო ძლიერია შხამი, მით უფრო ეფექტური და სასარგებლოა მისგან დამზადებული წამალი:

— ჩვენ გარშემო უამრავი მცენარე, ქვეწარმავალი თუ მწერი ბინადრობს, რომლებიც ადამიანისთვის სასიკვდილო შხამს გამოყოფენ. **რაც უფრო ძლიერია შხამი, მით უფრო ეფექტური და სასარგებლოა მისგან დამზადებული წამალი!** მსოფლიო მედიცინის ერთ-ერთმა მამამ, დიდმა **პარაცელსმა** ჯერ კიდევ მეთექვსმეტე საუკუნეში გენიალური თეზისი წამოაყენა — **„ყველა შხამი წამალია, განსხვავება მხოლოდ დოზებშია!“** ანუ ნებისმიერი ნივთიერება შესაძლოა, შხამიც იყოს და ამავდროულად წამალიც, ყველაფერი დამოკიდებულია მის დოზირებაზე. ამის ნათელ მაგალითად შეგვიძლია მოვიტანოთ დასავლეთ საქართველოში მორიელის მიერ დაკბენილი ადამიანის მკურნალობის მეთოდი. სამეგრელოში, იმერეთსა და აფხაზეთში ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები მორიელს დაიჭერენ, 1-ლიტრიან ქილაში ჩააგდებენ და ქილას პირამდე ან საჭმელი ზეთით, ანდა სპირტით გაავსებენ. **როდესაც მორიელი ადამიანს დაკბენს, ჭრილობას მაშინვე დაამუშავებენ იმ სპირტით ან ზეთით, რომელშიც ცოცხალი მორიელი იყო ჩაგდებული. მეთოდი თითქმის ასი პროცენტით ამართლებს და მორიელისგან დაკბენილს არაფერი ემუქრება!**

— რა მეცნიერული ახსნა აქვს ამ ყველაფერს?

— კბენისას მორიელს ადამიანის ორგანიზმში პირობითად შეჰყავს 1 გრამი უძლიერესი შხამი, რომელიც შესაძლოა, მომაკვდინებელიც აღმოჩნდეს. ზეთით ან სპირტით სავსე ლიტრიან ქილაში ჩაგდებული ცოცხალი მორიელი დაღუპვის წინ გამოყოფს იმავე რაოდენობით შხამს, რასაც ადამიანის დაკბენის მომენტში, მაგრამ ეს შხამი 1 ლიტრ ზეთში ან სპირტში განზავდება, რაც მისი დოზისა და კონცენტრაციის დაბალ მაჩვენებელს განაპირობებს. აი, სწორედ აქ მოქმედებს შხამის წამლად ქცევის უნივერსალური კანონი, რომელიც ჰომეოპათიური მედიცინის საფუძველია — **„მსგავსი იკურნება მსგავსით, მაგრამ უმცირესი დოზით!“** ეს პრინციპი ჰომეოპათიის ფუძემდებელმა, გერმანელმა სწავლულმა და პროფესორმა **სამუელ ჰანემანმა** ჯერ კიდევ მეთვრამეტე საუკუნეში აღმოაჩინა.

— დავიჯეროთ, კოლხურმა მედიცინამ, რომელიც იმავე გერმანელი ტიტანის კურტ იოჰან შპრენგელის მიერ ჯერ კიდევ 1792 წელს გამოქვეყნებული ფუნდამენტური ნაშრომის თანახმად მსოფლიო მედიცინის საფუძველია, ჰანემანის მიერ აღმოჩენილი ამ პრინციპის შესახებ არაფერი იცის?

— დედამიწაზე ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მოურჩენელ დაავადებად მიჩნეულია **პოდაგრა.** პოდაგრის დროს ორგანიზმში შარდმჟავა ნაერთები საგრძნობლად მატულობს და სხვადასხვა ორგანოებში ლაგდება. ის შეიძლება ჩალაგდეს მყესებში, ხრტილში, ძვლის სახსროვან ნაწილში, სისხლძარღვებში და, რაც ყველაზე სახიფათოა, თირკმლებში. **თუ ყურადღებას არ გამოიჩენს, პაციენტმა შესაძლოა, პოდაგრული თირკმელი მიიღოს, რაც თირკმლის უკმარისობის წინაპირობაა.** მთელ მსოფლიოში **პოდაგრის** სამკურნალო პრეპარატად აღიარებულია **„კოლხიცინი“,** რომელიც უძლიერესი შხამიანი მცენარის, **კოლხიკუმისგან** მზადდება. კოლხიკუმის სამშობლო საქართველო, კერძოდ, კოლხეთია და ის მთელ მსოფლიოში სწორედ ჩვენგან გავრცელდა. **ლეგენდის თანახმად, კოლხი მედეა სამკურნალო პრეპარატებს სწორედ კოლხიკუმისგან ამზადებდა.** მედეა მცენარეებისა და ქვეწარმავლების შხამისგან საწამლავებს კი არა, სინამდვილეში წამლებს ამზადებდა, რაც ბერძნებმა დაამახინჯეს და მედეა საკუთარი შვილების მკვლელად, კუდიანად და ალქაჯად შერაცხეს. **„კოლხიცინის“** ხშირი მოხმარება, მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, საშიშია. სამაგიეროდ, ჰანემანის მიერ ჰომეოპათიური წესით მომზადებული **„კოლხიკუმი“,** რომელსაც **პოდაგრის** სამკურნალოდ ძალიან ხშირად ეფექტურად ვიყენებ, არა მარტო სრულიად უვნებელია, არამედ ხშირად პოდაგრული თირკმლისა და ართრიტის დროს თითქმის ერთადერთი საშუალებაა.

— რომელია საქართველოში ყველაზე შხამიანი ქვეწარმავალი?

— **გიურზა,** რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში და, მათ შორის, თბილისის შემოგარენში ბინადრობს, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულად საშიში ქვეწარმავალია. **გიურზას** ძალიან ძლიერი შხამი აქვს და მის მიერ დაკბენილ ადამიანს თუ დროზე არ მივეშველეთ და ანტიგიურზინი არ გავუკეთეთ, შესაძლოა, ლეტალური შედეგი ძალიან მალე დადგეს. **გიურზას** და, საერთოდ, შხამიანი გველების მიერ ადამიანის დაკბენისთანავე მისი სისხლი სწრაფად ბლანტდება, რის შედეგადაც შესაძლოა, თრომბი წარმოიშვას და ინფარქტი ან ინსულტი განვითარდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე, **გიურზასა და სხვა გველების შხამისგან დამზადებული პრეპარატები საუკეთესო საგულე საშუალებებია და კარდიოლოგიაში ფართოდ გამოიყენება.** ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია **კონიოს შესახებ,** რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი შხამიანი მცენარეა და საქართველოშიც ხარობს. მას **„მცენარეულ დარიშხანსაც“** უწოდებენ. **კონიოთი** მოწამვლა იწვევს დამბლას, სუნთქვის გაჩერებას და სიკვდილს. ეს იმდენად საშიში მცენარეა, მის ფოთლებზე გაკარებაც კი არ შეიძლება. ლეგენდარულმა **სოკრატემ** სწორედ **კონიოს შხამით** სავსე ფიალა შესვა. **კონიო** ძირითადად საქართველოს მთებში იზრდება და მას არცერთი ცხოველი არ ეკარება. ნებისმიერი პირუტყვი, რომელიც ბალახს ძოვს, **კონიოს** გაურბის, მაგრამ ჰანემანის მიერ მომზადებული **ჰომეოპათიური კონიო** არამარტო სრულიად უვნებელია, არამედ სასწაულებსაც ახდენს! მაგალითად, **პროსტატის ადენომას კონიოს მსგავსად ვერაფერი შველის. როგორც პრაქტიკოსი ექიმი, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ კონიოს დახმარებით პროსტატის ადენომის ოპერაციის გარეშე განკურნება ხშირად შესაძლებელია და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს! კონიო ავთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობის დროსაც ძალიან ეფექტურია.**



კახა საბახტარიშვილი:

სამეგრელოს სოფლებში მკვლელი ბზიკები გამოჩნდნენ!

— კიდევ რომელი გველის შხამია გამორჩეულად სასარგებლო?

— **ბუშმაისტერი, სირუკუკუ,** ანუ **იგივე ლახეზისი** მსოფლიოს ყველაზე შხამიანი გველების ხუთეულში შედის. **ლახეზისის შხამი** კობრას შხამზე ბევრად ძლიერია და თუ ცხოველი ან ადამიანი დაკბინა, ხორცი რამდენიმე წუთში გახრწნას იწყებს. **ლახეზისის შხამი** იმდენად სახიფათოა, რომ მას ქიმიურ მედიკამენტებში ვერ იყენებენ, მაგრამ ჰომეოპათიაში მისი საშუალებით სასწაულების მოხდენა შეიძლება. მაგალითად, **ჰომეოპათიური „ლახეზისი“** ქალთა კლიმაქსის და მისი თანმდევი მოვლენების დროს შეუცვლელი პრეპარატია. ყველაზე კარგად **„ლახეზისი“** იმ ქალბატონებზე მოქმედებს, რომლებსაც გველის შიში აქვთ.

— ბოლო დროს იმატა შემთხვევებმა და სოციალურ ქსელებშიც ხშირად იწერება იმის შესახებ, რომ ბზიკის ნაკბენის შედეგად ადამიანი გარდაიცვალა. რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე?

— სამეგრელოს რამდენიმე სოფელში ბოლო დროს **მკვლელი ბზიკები** გამოჩნდნენ! ეს ბზიკები საქართველოსთვის უცხოა, აქამდე ჩვენ გარშემო ასეთი მწერები არ ცხოვრობდნენ და საიდან გამოჩნდნენ და როგორ, ჯერაც გაურკვეველია. ეს **მკვლელი ბზიკები** ხოცავენ ქართულ ფუტკარს და უმიზეზოდ თავს ესხმიან ადამიანებს. ასეთი ბზიკების ნაკბენის შედეგად ადამიანს უშუპდება მთელი სხეული და, მათ შორის, ყელი, რაც იწვევს დახრჩობას. თუ მაშინვე არ იქნება გამოყენებული ანტიჰისტამინური საშუალებები, **მკვლელი ბზიკის** ნაკბენის შედეგად ადამიანი შესაძლოა, დაიღუპოს. საერთოდ ფუტკრისა და ბზიკის ნაკბენი ძლიერ ალერგიულ რეაქციას იწვევს, მაგრამ ფუტკრის შხამისაგან მზადდება ჰომეოპათიური პრეპარატი **„აპისი“,** რომელიც ურტიკარიისა (ჭინჭრის ციება) და ქავილის, მათ შორის, კვინტეს შეშუპების დროს თავისი ეფექტით ანტიჰისტამინურ პრეპარატებსაც კი სჯობნის!

— რამდენად საშიშია ღამურას ნაკბენი?

— **ღამურას** შხამი არა აქვს, მაგრამ ძალიან ხშირად ცოფის ვირუსის გამავრცელებელია! ამიტომ, თუ ადამიანს **ღამურასთან** კონტაქტი ჰქონდა და მან გაკაწრა, აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ ცოფის ცენტრს და დავიწყოთ ცოფის საწინააღმდეგო აცრების ჩატარება. **კატეგორიულად აკრძალულია დათვის ხორცის მწვადის ჭამა, რადგან ნებისმიერი ბუნებაში მყოფი დათვი დაავადებულია ექინოკოკით, რომელიც ხორცის შეწვის დროს ცოცხალი რჩება და ადამიანის ორგანიზმში გადადის. ექინოკოკი კი უმძიმეს დაავადებებს იწვევს.**

არსებობს ძალიან შხამიანი მცენარე **ციკუტა,** რომელიც საქართველოში ყველგან ხარობს. **ციკუტა** კენკროვანი მცენარეა და გარეული ფრინველები მისი ნაყოფით იკვებებიან. **ციკუტას შხამი** გარეულ ფრინველებზე არ მოქმედებს, მაგრამ, თუ ადამიანმა ასეთი ფრინველი მოინადირა და მისი ხორცი მიირთვა, მაშინ მან შესაძლოა, უძლიერესი ინტოქსიკაცია მიიღოს. ადამიანის არტერიებში მოძრავი სისხლი მდიდარია ჟანგბადით და საკვები ნივთიერებებით. არტერიული სისხლი ღია ალისფერია და ვენურ სისხლთან შედარებით ბევრად სუფთა. ვენური სისხლი, როგორც მოგეხსენებათ, ღვიძლში კარისვენით შედის და იფილტრება. ძველ დროში ექიმები მიმართავდნენ ეფექტურ მეთოდს — ადამიანს, რომელსაც ფურუნკულები აწუხებდა, ალერგიები ტანჯავდა, კანის პრობლემები ჰქონდა, ვენიდან გარკვეული რაოდენობით სისხლს გამოუღებდნენ და ამ ვენურ სისხლს კუნთში შეუშხაპუნებდნენ, ანუ ვენური სისხლის ძალიან მცირე, მაგრამ რაღაც ნაწილი ხვდებოდა არტერიულ სისტემაში... შედეგი გასაოცარი იყო. სხვათაშორის, ეს მეთოდი იდეალურია იმუნიტეტის გასაძლიერებლადაც, მაგრამ თანამედროვე მედიკოსებმა ეს ყველაფერი რატომღაც დაივიწყეს!

— ამ შემთხვევაში რა პრინციპი მოქმედებს?

— ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, რომ **„შხამიანი“** ვენური სისხლის მცირე ნაწილი განზავდა **„სუფთა“** არტერიული სისხლის დიდ მოცულობაში და მავნე სისხლი, ფაქტობრივად, წამლად იქცა! ეს მეთოდი უცხოეთში სხვადასხვა მოდიფიკაციით დღესაც გამოიყენება და მას **აუტოჰემოთერაპია** ეწოდება.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

საეკლესიო კალენდარი

16 აგვისტო. ორშაბათი. პირველმოწამისა რაჟდენ სპარსისა, სოფელ წრომს წამებულისა; **წმიდათა ცხრათა ძმათა ხერხეულიძეთა დედით და დით და მათთანა 10 000-თა ქართველთა, მარაბდის ბრძოლის ველზე მომწყდართა;** ღირსთა: ისააკისი, დალმატისი და ფავსტოსი; ღირსისა კოზმა განდეგილისა; ღირსისა ანტონი რომაელისა, ნოვგოროდელი სასწაულმოქმედისა.

17 აგვისტო. სამშაბათი. შვიდთა ყრმათა ეფესელთა: მაქსიმილიანესი, იამბლიქოსისა, მარტინიანესი, იოანესი, დიონისესი, ექსაკუსტოდიანესი და ანტონინესი; ღირსმოწამისა ევდუკისი; მოწამისა ელევთერისი.

18 აგვისტო. ოთხშაბათი. წინადღესასწაული უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტეს ფერისცვალებისა. მოწამისა ევსიღნისი; მღვდელმოწამეთა ანთვირესი და ფაბისა, რომის პაპთა; მოწამისა პონტი რომაელისა; მოწამეთა: კანტიდისა, კანდიტიანესი და სიბელისა ეგვიპტეს; მართლისა ნონასი, დედისა გრიგოლ ღმრთისმეტყველისა.

19 აგვისტო. ხუთშაბათი. ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი. ყურძნისა და სხვა ნაყოფთა კურთხევა.

19 აგვისტო — ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი

20 აგვისტო. პარასკევი. შემდგომი დღესასწაული უფლის ფერისცვალებისა. ღირსმოწამისა დომენტი სპარსისა და ორთა მოწაფეთა მისთა; მოწამეთა მარინ მხედრისა და ასტერი სვინკლიტიკოსისა; ღირსისა ორე მონაზონისა; ღირსმოწამისა პოტამია სასწაულმოქმედისა.

21 აგვისტო. შაბათი. ღირსისა ექვთიმე გარეჯელისა, წინამძღვრისა; ემელიანე აღმსარებელისა, კვიზიკოელი ეპისკოპოსისა; მირონ სასწაულმოქმედისა, კრიტელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა ელევთერისი და ლეონიდისი.

22 აგვისტო. კვირა. მოციქულისა მატათასი, რომელი დაიდგინა იუდას წილ განმცემელისა; მოწამისა ანტონი ალექსანდრიელისა; ღირსისა ფსოე მეგვიპტელისა; მოწამეთა: ივლიანესი, მარკიანესი, იოანესი, იაკობისა, ალექსისა, დიმიტრისა, ფოტისა, პეტრესი, ლეონტისა, მარიამ პატრიკიასი და სხვათა; დიაკონისა სევერიანესი, აჭარელი აღმსარებლისა.

„ასავალ-დასავალის“
რედაქცია
სამძიმარს
უცხადებს
ნაირა
კეკელიას
ძმის
ზურაბ
კეკელიას
გარდაცვალების
გამო.

„ნავიზორი"

FitoSana

რევოლუციური კომპლექსი მხედველობის აღსადგენად

ბატონი კარლ დაუზერი

თანამედროვე მედიცინას შეუძლია მხედველობის აღდგენა ოპერაციის გზით. მაგრამ არავინ იძლევა შედეგის გარანტიას, რადგან თვალი – საკმაოდ რთული და დაუცველი ორგანოა და ქირურგიულმა ჩარევამ შეიძლება გამოიწვიოს გაუთვალისწინებელი შედეგები.

ავსტრიელი ექიმის, ოფთალმოლოგიის კათედრის პროფესორის კარლ დაუზერის მტკიცებით, მხედველობის აღდგენა შეიძლება ოპერაციის გარეშე, სხვა მეთოდით.

- ბატონო დაუზერ, ნუთუ შესაძლებელია მხედველობის აღდგენა ოპერაციის გარეშე?

- რა თქმა უნდა. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში აქტიურად ინერგება მხედველობის აღდგენის ალტერნატიული მეთოდები, რომლებმაც უკვე დაამტკიცეს თავისი ეფექტურობა. ქირურგიული ჩარევა თვალების დაავადებების დროს ყოველთვის არაა გამართლებული. არაინვაზიურ მეთოდებს, ისეთებს, როგორიცაა სპეციალური პრეპარატების მიღება, მეტი უპირატესობა ენიჭება. არ მინდა გავაკრიტიკო ქართველი ოფთალმოლოგები, თქვენ ნამდვილად კარგი ექიმები გყავთ, მაგრამ ქართული მედიცინის დაძველებული ჩარჩოები არ აძლევენ მათ საშუალებას გამოიყენონ ახალი მეთოდები, რომლებიც, ჩემი აზრით, მეტად პროგრესულია და აქვს მყარი და გრძელვადიანი შედეგი.

- გამოდის, ჩემი თანამემამულეები სიბრმავისთვის არიან განწირულნი?

- არავითარ შემთხვევაში. საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური პროგრამა "ჯანმრთელი მხედველობა"-ს ფარგლებში მე და ჩემი კოლეგები ვმუშაობთ თვალების შესანიშნავი კომპლექსის – "ნავიზორის" კაფსულების და წვეთების პოპულარიზაციაზე. ამ ერთობლივი უკრაინულ-ავსტრიული თანამედროვე გამოგონების არსი – მხედველობის ორგანოზე გარეგანი და შინაგანი ზეგავლენაა.

- თქვენ ფიქრობთ, რომ "ნავიზორის" კაფსულები და წვეთები – პანაცეაა?

- მეცნიერებმა შეიმუშავეს პრეპარატების ფორმულა, რომელიც დადებითად მოქმედებს მხედველობის აპარატის ფუნქციებზე, ააქტიურებს აღდგენის პროცესს, რითაც ახერხებს მხედველობის დაბრუნებას. ეს ოფთალმოლოგიაში ნადვილი გარღვევაა! ადრე ჩვენ ამერიკულ პრეპარატებს ვიყენებდით, მაგრამ "ნავიზორის" კომპლექსმა მოგვცა უკეთესი შედეგი. მით უფრო, რომ ეს კომპლექსი ოპერაციაზე ბევრად იაფია და აბსოლუტურად უსაფრთხო. განსხვავება იმაშია, რომ მხედველობის აღდგენის პროცესი მიმდინარეობს თანდათანობით, რადგან ბუნებრივ პრეპარატებს გააჩნია დეგროვებითი ეფექტი. "ნავიზორის" წვეთების უპირატესობა ისაა, რომ იგი კლავს დაავადების მიზეზს და არა სიმპტომს. წვეთების წყალობით ქრება თვალების ანთება, იხსნება დაღლილობა, ტკივილი, წესრიგდება თვალშიდა წნევა, ჩერდება დეგენერატიული პროცესები ბადურაში, ბროლში აღარ არის ნისლი, მაგრდება თვალების სისხლძარღვები. კაფსულები კი თავის ტვინის და მხედველობის ნერვის ეფექტური დამხმარეა. მათი მეშვეობით ძლიერდება იმპულსები და მხედველობის სიგნალების გადაცემა, წესრიგდება ტვინის სისხლმიმოქცევა, მხედველობის ორგანოს ქსოვილები და უჯრედები ხარისხიანად იკვებებიან, რის ხარჯზე უმჯობესდება ენერგოცვლა.

- რას შეიცავს ეს პრეპარატი?

- "ნავიზორის" წვეთები შეიცავს ტაურინს, B_6 ვიტამინს, მუხის ფოთლების და დინდგელის (პროპოლისი) ექსტრაქტებს. კაფსულებში შედის ლუტეინი, სელენი, A და E ვიტამინი, გინკო ბილობას, კორდისებისას და მოცვის ექსტრაქტები. ამ კომპონენტების აქტიური ნივთიერებები ურთიერთქმედებენ და ამარცხებენ კატარაქტას, გლაუკომას, ბადურის დისტროფიას, რეტინოპათიას, შორსმხედველობას, ახლომხედველობას, მხედველობის ასაკობრივ დაქვეითებას, ქრონიკულ კონიუნქტივიტებს და ბლეფარიტებს, ანუ აძლევენ ადამიანს საშუალებას ჰქონდეს მკვეთრი, სრულყოფილი მხედველობა და არ ემუქრებოდეს სიბრმავე. ამ კომპლექსის მიღებას თამამად ვურჩევ ყველას, ვისაც სურს ჰქონდეს კარგი მხედველობა ნებისმიერ ასაკში ოპერაციის, ნემსების, კონტაქტური ლინზების და სათვალის გარეშე!

გული მისკდებოდა მამას რომ ვუყურებდი. წიგნს ილებდა ხელში, შვილიშვილისთვის სურდა ზღაპარი წაეკითხა და არ შეეძლო ... „ნავიზორის" წვეთების და კაფსულების წყალობით ექვსი თვის შემდეგ მან ეს ოცნება აიხდინა! საქმე იმაშია, რომ მამენ საწარმოში მუშაობისას **კონიუნქტივიტი, ბლეფარიტი და "მშრალი თვალის სინდრომი"** გაუჩნდა. ამასთან ერთად კი **გლაუკომა** განუვითარდა, თვალშიდა წნევა 24 ერთეულს აღწევდა. საშინელი მდგომარეობა ჰქონდა: ჩირქოვანი, შეშუპებული და გაწითლებული თვალები მუდმივად ეცრემლებოდა და ექავებოდა. კაშკაშა შუქი აბრმავებდა, ტელევიზორს არ უყურებდა, კითხვაზე ხომ საუბარი ზედმეტი იყო - თვალებს საშინლად ტკენდა. ყველანაირმა წვეთებმა იმედები გაგვიცრუა. მერე თქვენი გაზეთიდან შევიტყვეთ „ნავიზორის" კომპლექსის შესახებ. მამამ 7 შეფუთვა გამოიყენა და ჩირქი აღარ გამოეყოფოდა, ქავილი შეუჩერდა, ანთება და სიწითლე ჩაუცხრა. თვალებში სიმკვეთრე გაუჩნდა, თვალშიდა წნევა მოუწესრიგდა (16 ერთეული), სინათლე თვალს აღარ უჭრის. ექიმმა ყველა დიაგნოზი მოუხსნა, თქვა, რომ მისი თვალები ჯანმრთელია, გლაუკომა არ აქვს. ახლა ჩემი საყვარელი მამიკო წიგნებსაც სიამოვნებით კითხულობს, მშვიდად უყურებს ტელევიზორს, ხატვაც კი დაიწყო!

ლალი ფშავია,
ქ.ბათუმი, საქართველო

ბოლო დროს ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედავდი, ნისლში ვცხოვრობდი. ოკულისტმა აღმოაჩინა **კატარაქტა, ბადურის დისტროფია და ჰიპერმეტროპია (შორსმხედველობა).** მკლავდა იმაზე ფიქრი, რომ ვილაცისთვის ტვირთი ვიქნებოდი და სიბნელეში უნდა მეცხოვრა. ექიმმა ოპერაცია შემომთავაზა, მაგრამ მეშინოდა ჩემი მეგობრების გამოცდილების გაზიარება, რომლებმაც ასეთი ოპერაცია გაიკეთეს: ზოგი ბრმა დარჩა, ზოგიერთს კი ერთ წელიწადში გაუარესება ჰქონდა. თანაც, ასეთი ოპერაცია ძალიან ძვირი ღირს. "ნავიზორის" წვეთები და კაფსულები ფიტოთერაპევტმა მირჩია. გამოვიყენე 4 კოლოფი კაფსულები და 3 ფლაკონი წვეთები და მხედველობა დამიბრუნდა. ახლა თვალებში ნისლი არ მაქვს, ციმციმიც გაქრა. ექიმმა გამახარა, როცა მითხრა, რომ ვერც კატარაქტა იპოვა და ვერც ბადურის დისტროფია. სიბრმავეც აღარ მემუქრება და ოპერაციაც არ არის საჭირო! უფრო მეტიც, იმდენად კარგად ვხედავ, რომ სათვალეს საერთოდ არ ვხმარობ. უსაზღვროდ მიხარია, რომ თვალები ჯანმრთელი მაქვს.

ივან ჩიჟოვი,
ქ.დნეპრი, უკრაინა

10 წელი დედა **კატარაქტით** ცხოვრობდა. ოპერაციის გაგონებაც არ უნდოდა, თუმცა, ორივე თვალში უკვე **ნისლი** ჰქონდა. გული მტკიოდა ასეთს რომ ვხედავდი. მუბლი კარის ჩარჩოთი იტკინა, ქუჩაში სხვისი დახმარების გარეშე ვერ გადიოდა. ბოლოს, კატარაქტამ **გლაუკომა** გამოიწვია. აქ უკვე თვალის წნევის წვეთები უძლური იყო. წინ მხოლოდ სიბრმავე და ჩვენზე სრული დამოკიდებულება ელოდა. დედას არ სურდა ამასთან შეგუება, ამბობდა - ვიბრძოლებო. ვერც კი წარმოიდგენდი, რომ რამე გამოუვიდოდა. მან „ნავიზორის" წვეთების და კაფსულების სამი კურსი ჩაიტარა. ახლა ყველაფერს ნათლად ხედავს და არ ცხოვრობს ნისლში, როგორც ადრე. ფუსფუსებს, კითხულობს გაზეთებს, თამამად გადის ქუჩაში. მეც ბედნიერი ვარ იმით, რომ თვალები გაუსუფთავდა. თვალშიდა წნევა 17 ერთეულს არ აღემატება. ოფთალმოლოგის თქმით, თვალის სისხლძარღვები წესრიგშია და მხედველობის ნერვს საფრთხე არ ემუქრება. ნამდვილად დავმშვიდდი: „ნავიზორის" კომპლექსის წყალობით უბედურებამ გვერდი აგვიარა.

სოფო ჯოჯუა,
ქ.ბათუმი, საქართველო

შვილის გარდაცვალების შემდეგ, ჩემთვის ყველაფერი სულ ერთი იყო. ისიც არ მაინტერესებდა, რომ **გლაუკომა და კატარაქტა** აღმომიჩინეს. ექიმები მაფრთხილებდნენ, რომ დავბრმავდებოდი! საჭირო იყო სასწრაფო ოპერაცია! მაგრამ მე არაფერი არ მინდოდა. მხოლოდ ექიმის მიერ დანიშნულ სააფთიაქო წვეთებს ვიყენებდი - და მეტს არაფერს! მაგრამ ეს წვეთები არანაირად არ მეხმარებოდა. ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედავდი, სახეებს ვერ ვარჩევდი, სათვალის გარეშე ვერ ვკითხულობდი. როცა თქვენი გაზეთი მივიღე, მაშინვე „ნავიზორის" კომპლექსის ვირწმუნე. წვეთებისა და კაფსულების 4-4 კოლოფი გამოვიყენე და შედეგიც ვიგრძენი! ასჯერ გიხდით მადლობას, მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ჩამოდიხართ და ჩამოგაქვთ ეს მცენარეული საშუალებები! ახლა კარგად ვხედავ, სიბნელეშიც კი, გამიქრა ანთება და სიწითლე, ბროლი გამეწმინდა და თვალის წნევა მომიწესრიგდა. სათვალის გარეშე ვწერ და ვკითხულობ. მშვენიერად ვხედავ შვილიშვილების სახეებს, რვა შვილიშვილი მყავს. უარი ვთქვი ოპერაციაზე! თვალები - ჩემი ყველაფერია, ჩემი ცხოვრებაა და ეს ცხოვრება თქვენ დამიბრუნეთ.

სედა რაგაპიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

მე ერთ-ერთი თქვენი კმაყოფილი მომხმარებელი ვარ. არც ისე დიდი ხნის წინ თვალებზე ოპერაცია გავიკეთე, მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, უშედეგოდ. ცრემლდენა არ შეწყდა. ამას თანდათანობით მხედველობის დაბინდვა და დაქვეითება დაემატა. უკვე სამ ნომერ სათვალეს ვხმარობ. თქვენ შესახებ გაზეთებიდან შევიტყვე და დავიწყე „ნავიზორის" წვეთებითა და კაფსულებით მკურნალობა. გავიარე ერთი კურსი და შედეგით კმაყოფილი ვარ. ცრემლდენაც შემიმცირდა და დაბინდული მხედველობაც თანდათან მეწმინდება, შედეგად მხედველობაც გამიუმჯობესდა. კმაყოფილი ვაგრძელებ მკურნალობას. მადლობა თქვენ.

ნუგზარ ადამაშვილი, თბილისი საქართველო

როგორც შემეძლო, ისე ვებრძოდი მაქრიან დიაბეტს. ძალიან მეშინოდა მხედველობის დაკარგვის, რომელიც რატომღაც სწრაფად მიქვეითდებოდა. ამიტომ, როგორც კი თვალებში საეჭვო გაირება შევამჩნიე, ოფთალმოლოგთან გავიქეცი. ექიმმა განაჩენი გამომიტანა - **დიაბეტური რეტინოპათია და ბადურის დისტროფია,** და სამომავლოდ - სიბრმავე. ჩემი მეუღლე ინვალიდია და მეც რომ იგივე დამემართოს, ორივე დავიღუპებით. ცოლს გავუმხილე ჩემი დიაგნოზი და მან თქვენი კომპანიის შესახებ მიამბო. დავუჯერე და დავიწყე დიაბეტისთვის "ფრიდიალისა" და თვალებისთვის "ნავიზორის" კომპლექსის მიღება. მალევე უკეთ ვიგრძენი თავი: შაქარი მუდმივად ნორმაში მაქვს, ჩამიცხრა თვალების ანთება, გაორებულად აღარ ვხედავ. ექვსი თვის შემდეგ პოლიკლინიკაში გამასინჯეს, მითხრეს, რომ სისხლძარღვებისა და ბადურის მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესებულია, შეშუპება გაქრა და ჩემს მხედველობას ცუდი არაფერი მოუვა.

დიმიტრი ტრუბაჩი, ქ.კიევი, უკრაინა

მთელი ცხოვრება ტელეგრაფისტად ვმუშაობდი. მხედველობა ისე მეძაბებოდა, რომ ზოგჯერ ბრმად მიწევდა ტექსტის აკრეფა. 2001 წელს ჩემს ოჯახში ტრაგედია დატრიალდა - ქმარი და სიძე ავარიაში დამეღუპნენ. დიდხანს ვგლოვობდი, სულ ვტიროდი. დროთა განმავლობაში სათვალე გავიკეთე, მაგრამ მხედველობა მაინც მიქვეითდებოდა, თვალებში ნისლი გამიჩნდა. სახლში უზარმაზარი ბიბლიოთეკა მაქვს და ძალიან მიყვარს კითხვა. სამწუხაროდ, საყვარელი წიგნების კითხვით სიამოვნებას ვეღარ ვიღებდი - თვალებზე ბინდი მეფარებოდა. გარეთ ცხვირსახოცის გარეშე არ გავდიოდი, საშინელი **ცრემლდენა** მქონდა. მხედველობის დაკარგვის მეშინოდა, **მიოპიის** გარდა, **კატარაქტა** განვითარდა. ჩემი მეული ამ დაავადებამ დააბრმავა. მტერს არ ვუსურვებ. არ დავაყოვნე და მაშინვე ვიმოქმედე. "ნავიზორის" კაფსულების და წვეთების ორი კურსი ჩავიტარე. და მოხდა სასწაული, რომელზეც არც მიოცნებია: ნისლი მთლიანად გამიქრა, ცრემლდენა შემიწყდა. კარგად ვხედავ, სათვალეც აღარ მჭირდება. ახლა საათობით ვკითხულობ წიგნებს და თვალები არ მეღლება.

ბურაია მარია, ქ.მინსკი, ბელარუსი

20 წელზე მეტია დიაბეტით ვარ დაავადებული. 3 წლის წინ შევამჩნიე, რომ მხედველობას ვკარგავ. ჩემი შიშები გამართლდა, ოფთალმოლოგმა გამსინჯა: **მხედველობა -3, გაფართოებული სისხლძარღვები, მაკულარული შეშუპება, დიაბეტური რეტინოპათია, კატარაქტა.** მხედველობის გაუარესებას თან ახლდა თვალების ტკივილი და ქავილი, სულ მიცრემლიანდებოდა. ირგვლივ ყველაფერი ნაცრისფერი და მკრთალი იყო. ყოველ ექვს თვეში "ლაზერს" მიკეთებდნენ, მაგრამ ეს არასაკმარისი იყო, წინ ვერ მივიწევდით. ერთხელაც თავში კარგი აზრი მომივიდა და "ნავიზორის" თვალის კომპლექსის მოსინჯვა გადავწყვიტე. არ შევმცდარვარ, მაშინვე ვიგრძენი გაუმჯობესება. შემიწყდა ცრემლდენა და ქავილი, კაპილარები აღარ მისკდებოდა, ფერების ალქმა დამიბრუნდა, თვალებიდან ბინდი მოიცილდა. ექვსი თვის შემდეგ ოფთალმოლოგმა ყველა დიაგნოზი მომიხსნა. მხედველობის შესანარჩუნებლად "ფრიდიალის" მიღებაც დავიწყე, ის კარგად აკონტროლებს შაქრის დონეს სისხლში.

ვეიმ აბარიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ. **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ. **„სუსტალაქსი"** (კრემი) 31.7 ლ. **„სუსტალაქსი"** (კაფს.) 31.7 ლ. **„ზდრავია"** 31.7. **„პროშიოდ ფორტე"** 31.7, **„არტეპარილი"** 31.7, **„ფრიდიალი"** (კაფს.) 31.7 **„ლი პეპეგინი"** 31.7. **„იმოუსინი"** 31.7. **„პროსტარეები 60"** 51.5, **„პროსტარეები 120"** 91.5, **„ადენომი 60"** 51.5, **„ადენომი 120"** 91.5

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია
FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005
და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 აგვისტო

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

21 აგვისტო

თელავი 26 მაისის №5, ჭადრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

22 აგვისტო

რუსთავი ლუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სს

23 აგვისტო

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

24 აგვისტო

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ჰაუზ".- 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა განართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აჭარა" - 16.00-17.00 სს.

25 აგვისტო

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჭურჭელა" 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი კოსტავას №25, სასტ. „ლია" ------ 12.00-13.00 სს
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

26 აგვისტო

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9^{00} – 21^{00} სს

აპრძალვა	გი დე მოპასანი – „... მეგობარი“	ლაბისებრი საწვავი პროდუქტი	ფრანგი დრამატურგი	თევზის სახეობა	... ანჯაფარიძე	მარადიული ქალაქი

ქართული ჟურნალი	იტალიელი მსახიობი ქალი	სანქტ-პეტერბურგის პოეტური სახელი	ქალბატონო (იტალ.)	ჯ. სვიფტის პერსონაჟი	ნარგავი ტყე





თარაზულად: 1. სპილოს წაგრძელებული ცხვირი; 6. ავეჯის ნაირსახეობა; 9. მაუწყებლობის ერთ-ერთი საშუალება; 10. ქართველი კინორეჟისორი; 11. საწერი საგანი; 12. ჭიდაობის სახეობა; 13. კუნთის შაქარი; 17. ვაშლის ჯიში; 18. კაცის სასიმღერო ხმა; 20. გერმანელი ნაცისტი, ობერშტურმბანფიურერი ოტო...; 21. ძველებური ინგლისური ოქროს ფული; 24. ერთგვარი ძეხვი; 25. ქართველი ძიუდოისტი; 29. ფრანგი გმირი ქალი ჟანა...; 30. უდაბნო მონღოლეთში; 32. ფეიქვა, რაც ქსოვილი; 35. ტყავის დიდი ტიკი; 36. იტალიელი კომპოზიტორი; 37. ხის ალვირი; 41. წელიწადის მეთორმეტედი; 42. კურკოვანი ხილი; 44. ეკრანის სახელმწიფო; 45. ერთგვარი საჭმელი სოკო; 46. ქიმიური ელემენტი, გაზი; 47. სამხრეთამერიკული ფართოცხვირიანი მაიმუნი; 51. მუდამ, ყოველთვის; 54. მცენარის ერთგვარი ფესვი, იხმარება სალექად; 56. მიმართვა ახალგაზრდა ქალისადმი იტალიაში; 57. აზრი, ჩანაფიქრი; 58. ღვინის დაავადება; 59. დეკორატიული ბალახოვანი მცენარე; 60. კოპიო.

შვეულად: 1. ხის საჭრელი იარაღი; 2. განსაკუთრებულად მომრგვალებული ასოები ან სასტამბო შრიფტი; 3. ფატმანის ქმარი („ვეფხისტყაოსანი“); 4. ერთგვარი კანფეტი; 5. ქართველი მწერალი; 6. გაუშლელი ყვავილი; 7. სხვადასხვა ფერის ძაფის ქსოვილი; 8. ქართველი „თავდადებული“ მეფე; 14. წუნი, ზადი; 15. საბჭოთა მზვერავი იაპონიაში; 16. ამერიკელი მწერალი; 18. ფრანგი კომპოზიტორი; 19. აკრობატული ნახტომი; 21. ექსკურსიამძღოლი; 22. ეკლიანი მცენარე; 23. სათამაშო სოლო პარტია; 25. „მემარცხენე“ ადამიანი; 26. კრივის მოედანი; 27. იხვი (კუთხ.); 28. დიდი ფასის მქონე რამ; 30. შეუძლებასთან დაკავშირებული რთული სიტყვის ნაწილი; 31. „ბუბლიკი“; 33. კახეთის სამეფოს დედაქალაქი; 34. მექანიკის ნაწილი; 38. უნგრელი კომპოზიტორი; 39. საერთო ინტერესების მქონე საზოგადოებრივი ჯგუფი; 40. კუბოკრული ფოჩებიანი დიდი შალი; 42. ბრიტანელი კომიკოსი; 43. იტალიელი რეჟისორი; 45. საკრავზე გაბმული ლარი; 47. ზეციური მხსნელი; 48. დიდი შალაშინი; 49. ინგლისური ვერცხლის ფული (ძვ.); 50. მონღოლი მმართველი დაპყრობილი ტერიტორიების ადმინისტრაციული ერთეულისა; 52. რა დროს? 53. სომხეთის ფულის ერთეული; 54. ადამიანი, მამაკაცი; 55. სახედარი; 57. ა. ბუგეის რომანი.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

[illegible]

იაპონური კროსვორდის პასუხები:





თარაზულად: 1. მზის სისტემის ყველაზე დიდი პლანეტა 6. სიბრძნის, მეცნიერებისა და ხელოვნების მფარველი ქალღმერთი რომაულ მითოსში 7. „ ... ჯაზირა“ 8. ყველაზე ცნობილი ქართველი ლავრენტი 11. რისამე დედააზრი, რაობა 12. სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალები 14. საფესტივალო ქალაქი საფრანგეთში 15. უკრაინის პარლამენტი 16. საიდუმლო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა მე-18 საუკუნის ბოლოს სამხრეთ იტალიაში 18. ხელოვნური ენა, ესპერანტოს ვარიანტი 19. ბადე, რომელზეც ხტომებს ასრულებენ ტანმოვარჯიშეები, აკრობატები და სხვ. 20. ქართული ლუდი 22. კურორტი საქართველოში 23. ფრანგი მწერალი ქალი (1804-76 წ. წ.) 26. ვარდისებრთა ოჯახის ხე 27. შტო, ტოტი 29. ნახატი ზღვის ხედით 30. ტურ ჰეიერდალის ნავი 31. მეშვიდე ნოტი 32. ღვინის დასაყენებელი და შესანახი ადგილი.

შვეულად: 2. ჯეიმს ჯოისის რომანი 3. სოფელი ზესტაფონის რაიონში 4. ატმოსფერული მოვლენა, ელექტრობის განმუხტვა 5. სახელმწიფო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 8. კომში 9. „ვისი და ...“ 10. შებრაწული კარტოფილი 13. მეცნიერება ენის აგებულების შესახებ 14. ხარების ბრძოლა 17. სიახლის, ცვლილებების შიში 19. დიდი, კაშკაშა მეტეორი 21. პირი, რომელიც წიგნის, ჟურნალის, გაზეთის გამოცემას ხელმძღვანელობს 24. სპეციალური დანიშნულების პატარა სათავსო 25. რბილი ავეჯი დასაწოლად ან დასაჯდომად 28. ბრაზილიელი ფეხბურთელი.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

ტაბულამაზინაპალმირასინიორაგულივერიკორომი

მიხეილ ცაგარელი: ადამიანის გარეგნული იერი და აღმოსავლური ზოდიაქოს კალენდარი

— აღმოსავლური ზოდიაქოს კალენდრის შესაბამისად, რა მსგავსება შეინიშნება ადამიანის გარეგნულ იერსახესა და მისი დაბადების წელიწადის მმართველს შორის? რომელ წლებში დაბადებულები ზრუნავენ გამორჩეულად პირად ჰიგიენაზე, ტანისამოსზე, თმის ვარცხნილობაზე და მუდამ მზად არიან თავდაცვისა და მოქმედებისთვის? რომელ წლებში დაბადებულებს აქვთ სხეულის ძლიერი აღნაგობა და ახასიათებთ შუბლქვემოდან გამოხედვა? ვინ მოძრაობს უჩუმრად, პლასტიკურად და საუბრისას ხშირად კბილებსაც აჩენს ანდა ვინ დადის ზანტად, გრაციოზულად, საუბრობს მომადუნებელი დამაწყნარებელი ხმით, რომელიც, შესაძლოა, მოულოდნელად უხეშიც გახდეს? ვინ გადაადგილდება ისე, თითქოს მიწას არც ეხება და მოლივლივებს ანდა ვინ გამოირჩევა ლამაზი მიხვრა-მოხვრით და, ამავდროულად, სულ სცივა; რომელ წლებში დაბადებულნი არიან მუდამ მზად სადღაც გასაქცევად ანდა ვის ეცვლება ხშირად განწყობა, ხან ცივი თვალებით გიმზერს, ხან კი შფოთვას იწყებს და სწრაფად მოქმედებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი ***მიხეილ ცაგარელი*** *გვესაუბრება.*

— დღეს ვისაუბროთ იმის შესახებ, არსებობს თუ არა რაიმე კავშირი ადამიანის გარეგნობასა და მის ზოდიაქოს ნიშანს შორის?

— ამ თემით იმდენად ბევრია დაინტერესებული, რომ სოციალურ ქსელში ჯგუფებიც კი შეიქმნა, რომლის წევრებიც სხვადასხვა ადამიანის ფოტოს დებენ და ცდილობენ, გარეგნობის (თვალის, ტუჩის, სახის თვალისა თუ გამოხედვის) მიხედვით ამოიცნონ მისი ზოდიაქოს ნიშანი. უნდა აღინიშნოს, რომ **დღეს უკვე საკმაოდ ცნობილია და ვსარგებლობთ არამარტო დასავლური ასტროლოგიური სკოლით, რომელიც მზის კალენდრის საფუძველზეა აგებული, არამედ აღმოსავლურითაც, რომელიც მთვარის ციკლებზეა დაფუძნებული. ამ უკანასკნელს განსაკუთრებით მაშინ დავიხმართ, როდესაც საუბარია ადამიანის დაბადების წელიწადზე.** ამგვარად, **წლის მიხედვით თორმეტ ზოდიაქოს ნიშანს გამოვყოფთ და მათ ასევე თავიანთი დამახასიათებელი გარეგნული ნიშნები აქვთ. გარდა ამისა, ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ ხშირად ადამიანი რაღაც თვისებებით ჰგავს იმ არსებას, რომელიც მისი დაბადების წელიწადს განაგებს. ზოგიერთ ჩვენგანს ეს თვისებები უფრო მკაფიოდ აქვს გამოხატული, ზოგს კი — ძალიან სუსტად და უფრო მეტად — ხასიათში,ვიდრე გარეგნულ იერში, მაგრამ ამგვარი მახასიათებლები უკლებლივ ყველას უფიქსირდება.** ახლა მოდით, გადავხედოთ თითოეული წლის წარმომადგენლებს და მათ დამახასიათებელ თვისებებს. სავარაუდოდ, ბევრი აღმოაჩენს მათთან მსგავსებას, თუმცა, ცხადია, იქნებიან ისეთებიც რომელთა გარეგნობაში **მზის ციკლის ზოდიაქოს** მახასიათებლები ბევრად უფრო ძლიერადაა გამოხატული. მაშ ასე, **აღმოსავლური ზოდიაქოს** პირველი ნიშნით დავიწყოთ. **1. ვირთხის წელს (1948, 54, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020) დაბადებული ადამიანები განსაკუთრებულად ზრუნავენ პირად ჰიგიენაზე, სამოსს მუდამ იწმინდენ, თავს იწესრიგებენ. თმის ვარცხნილობასა და ტანსაცმლის მდგომარეობას დამატებით ამოწმებენ.** ისინი იშვიათად დუნდებიან, ამიტომაც მუდამ მზად არიან მოქმედებისათვის. საფრთხის შეგრძნების შემთხვევაში კი აგრესიულობითა და გამჭრიახობით გამოირჩევიან. 2. **ხარის წელს (1949, 61, 73, 85, 97, 2009, 2021) დაბადებულნი ტანის ძლიერი აღნაგობით ხასიათდებიან. მათ უმეტესწილად შუბლქვემოდან გამოხედვა უფიქსირდებათ.** სიარულისას თავი ოდნავ წინ და ქვემოთ აქვთ დახრილი და დინჯად ადგამენ ნაბიჯებს. **3. ვეფხვის წელს (1950, 62, 74, 86, 98, 2010, 2022) დაბადებული ადამიანები რბილად და უჩუმრად მოძრაობენ. საუბრისას ხშირად კბილებს აჩენენ და ზოგჯერ მოდუნებისას ან ძილში აკრაჭუნებენ კიდეც.** ასევე მათ სხვებზე მეტად მოსწონთ ზოლიანი სამოსი. საკვებიდან კი პრიორიტეტს ხორცეულს ანიჭებენ. **4. კატის წელს (1951, 63, 75, 99, 2011, 2023) დაბადებულნი ძალიან გრაციოზულად, პლასტიკურად, ოდნავ ზანტად მოძრაობენ.** მათ ხშირ შემთხვევაში დიდი, მრგვალი, ფართოდ გახსნილი თვალები აქვთ. ხასიათდებიან აგრეთვე მშვიდი, დამაწყნარებელი, თითქოს მომადუნებელი ხმით, რომელიც მოულოდნელად, შესაძლოა, გახდეს ხმამაღალი, უხეში და არასასიამოვნო. **5. დრაკონის წელს (1940, 52, 64, 76, 88, 2000, 2012, 2024) დაბადებული ადამიანები ისე მოძრაობენ, თითქოს მიწას არც ეხებიან და ჰაერში არიან აწეულნი. მკერდი წინ აქვთ გამოწეული და მილივლივებენ.** მათ ასევე გაურკვეველი მიმართულებით მზერა ახასიათებთ, რომელიც ბევრისთვის დამაბნეველია. **6. გველის წელს (1941, 53, 65, 77, 89, 2001, 2013, 2025) დაბადებულნი ლამაზი, მოქნილი პლასტიკური, გრაციოზული მიხვრა-მოხვრით გამოირჩევიან.** ისინი ხშირ შემთხვევაში საუბრისას მხრებს არხევენ და ზოგჯერ წინ წამოიწევენ ისე, თითქოს შესცივდათ. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ ადამიანებს მართლაც ხშირად სცივათ და ესეც მათი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. **7. ცხენის წელს (1942, 54, 66, 78, 90, 2002, 2014, 2026) დაბადებულნი, მუდამ მზად არიან სადღაც გასაქცევად და საკმაოდ ხმაურიანად დადიან.** ისინი ჯერ ქუსლს დებენ მიწაზე და შემდეგ დანარჩენ ტერფს. განსაკუთრებით ეს შესამჩნევია ქალების შემთხვევაში, რომელნიც დაბალქუსლიანი ფეხსაცმლის მოხმარებისას ისევე იქცევიან, როგორც მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარებისას. მათ თვალები ეშმაკურად უელავთ, მხრები ამაყად აქვთ გადაშლილი, თავი აწეული. ზოგიერთ მათგანს ცხვირის ნესტოებიც უფართოვდებათ. სუნთქვაც კი წყვეტილი და ხმამაღალი ხდება. **8. თხის, იგივე ცხვრის წელს (1943, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015, 2027) დაბადებულებს ხშირად ეცვლებათ განწყობა. ისინი ხან ზედმეტად მოდუნებულნი, ყველაფრის მიმართ გულგრილნი არიან და ცივი „შუშისებური თვალებით“ გიმზერენ, ხან კი აენთებიან რაიმე იდეით და შფოთვას, სწრაფად მოძრაობას, მოქმედებას იწყებენ.** ყველაფერს ერთად აკეთებენ და ხმამაღლა, მაღალი ტონით, დაჟინებით საუბრობენ.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

16 - 22 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
კარიერასა და პროფესიულ ასპარეზზე მოსალოდნელია სასიკეთო ცვლილებები. ყველაზე წარმოუდგენელი შემოთავაზებაც კი განხილვის საგანი გახდება და შესაძლოა, არაერთ ახალ პროექტს ხორცი შეესხას. ნუ გარისკავთ, მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას კანონი და სიფრთხილე დაიცავით. ახალი საქმის დასაწყებად და მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის კარგი დროა. ასევე ხელი შეეწყობა თავგადასავლებს, ინფორმაციის მიღებას. ბავშვის ჩასახვის ალბათობა არსებობს.

კურო (21.04-20.05)
მშვიდად იმოქმედეთ. საკუთარ იდეებს ნურავის გაუმხელთ. კარგი პერიოდია დამატებითი ცოდნის მისაღებად, გამოცდილების გასაზიარებლად და ბიზნესსაქმიანობისთვის. ახლო ნათესავ-მეგობრებში ავტორიტეტით ისარგებლებთ, თხოვნით ან რჩევის მისაღებად ბევრი ადამიანი მოგმართავთ, სასიყვარულო ურთიერთობა თქვენს ცვალებად სურვილებსა და განწყობაზე იქნება დამოკიდებული. მოგზაურობის დროს ეცადეთ, არ გარისკოთ და ექსტრემალურ გართობას თავი აარიდეთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
საერთო ინტერესის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა თქვენს განწყობაზე დადებითად იმოქმედებს და აქტიური ქმედებისთვის სტიმულს მოგაწვდით. ბევრი საქმის მიუხედავად, ეცადეთ, ოჯახის უფროსი წევრების დასახმარებლად დრო გამონახოთ. შესაძლოა, ბინის კეთილმოწყობა ან საკუთარი ხელით წვრილმანი რემონტის გაკეთება მოგიხდეთ. ახალი სასიყვარულო გრძნობა ღრმა იქნება და ურთიერთობაც სწრაფად განვითარდება.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ამ კვირაში საკმაოდ აქტიური იქნებით. საქმეში სასურველი შედეგის მისაღწევად სასურველი იქნება პასუხისმგებლობისა და მმართველობის საკუთარ ხელში აღება, იდეის გასახორციელებლად ბევრ ადამიანთან ხშირი ურთიერთობა მოგიწევთ, თავგადასავლებისა და მხიარული დროსტარების სურვილი და რაოდენობა იმატებს. დრო ხელს შეუწყობს ახალი სასიყვარულო კავშირის დამყარებას, დასვენებას, მოგზაურობას, ახალი ინფორმაციის მიღებასა და ურთიერთობებს.

ლომი (23.07-23.08)
მოზღვავებული ენერგიის წყალობით ოჯახში ლიდერის პოზიციას დაიკავებთ და ჩანაფიქრის რეალიზებას მოახერხებთ. კარგი დროა მოგზაურობისთვის, ახალი საქმის დაწყებისთვის, კაპიტალდაბანდებისა და იდეების განსახორციელებლად. ბევრ ადამიანს მოხიბლავთ, თუმცა, ამას როგორ გამოიყენებთ, თავად გადაწყვიტეთ. ჯანმრთელობას ყურადღება მიაქციეთ. ჩვეული ფორმის შესანარჩუნებლად პერიოდულად დაისვენეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
რეალური გეგმა დასახეთ და ეცადეთ, დროულად იმოქმედოთ. როგორც საქმიანი, ისე პირადი ურთიერთობების რაოდენობა მოიმატებს. მეგობრებისგან არამარტო დახმარებას, არამედ საქმიან წინადადებასაც მიიღებთ. ასევე დახმარების ხელს გამოგიწვდიან უფროსი ასაკის, ავტორიტეტული და მაღალ სოციალურ საფეხურზე მდგომი ადამიანებიც. სტაბილური გარემო ოჯახში შინაგან სიმშვიდეს გაგიძლიერებთ. ბავშვებიც გაგახარებენ. მოგზაურობაც პოზიტიურად და შედეგიანად ჩაივლის.

16 - 22 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
ენერგიული იქნებით და არაერთი საქმის შესრულებას შეძლებთ. პროფესიული წარმატების მისაღწევად არც დროს და არც ენერგიას არ დაზოგავთ. მშვენიერი დროა ნიჭის წარმოსაჩენად და იდეების განსახორციელებლად. მრავალრიცხოვანი მოგზაურობა, შეხვედრა-მოლაპარაკებები კმაყოფილებას მოგგვრით და თავდაჯერებას შეგმატებთ. რომანტიკული განცდების მოთხოვნილება გაიზრდება, მაგრამ შესაძლოა, ამისთვის დრო არ დაგრჩეთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ორგანიზატორული თვისებების დახმარებით მოსალოდნელია საქმეში წინსვლა და შემოსავლების გაზრდა. პირად ღირსებათა წარმოჩენისა და პოპულარობის მოხვეჭის სურვილი მოგეძალებათ. ვალდებულებების რაოდენობაც იმატებს, სამაგიეროდ, თქვენი წონაც გაიზრდება როგორც სახლში, ისე სამსახურში. კარგი პერიოდია შეხვედრა-მოლაპარაკებებისთვის და ხელშეკრულების დასადებად. ფარულ საკითხთა გარკვევაში პარტნიორები დაგეხმარებიან. მოგზაურობაც დადებითად ჩაივლის.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ოპტიმიზმით და საქმისადმი სერიოზული დამოკიდებულებით გარშემო მყოფებს მოხიბლავთ. შემოსავალი დამოკიდებული იქნება თქვენს შესაძლებლობასა და შრომისუნარიანობაზე. ახალი სასიყვარულო შეგრძნების მიღება მოგინდებათ, რის გამოც, შესაძლოა, რადიკალური ნაბიჯები გადადგათ. კარგი პერიოდია მოგზაურობისა და დასვენებისათვის, ახალ გაცნობილთან საინტერესო ურთიერთობა, შესაძლოა, დიდხანს გაგრძელდეს.

თხის რქა (22.12-19.01)
აქტიური შეხვედრებისა და კავშირების დამყარების პერიოდია, თუმცა, მიზნის მისაღწევად გარკვეული ძალისხმევა დაგჭირდებათ. ახლობლებმა, შესაძლოა, თქვენს წამოწყებას მხარი არ დაუჭირონ, რაც გაგანაწყენებთ და ნერვულ სტრესსაც გამოიწვევს. სასიყვარულო სფეროში გაუგებრობანი ადვილად მოგვარდება, თუ ზედმეტად ემოციური არ იქნებით. დრო დაუთმეთ საკუთარ ჯანმრთელობასა და გარეგნობასაც. მოგზაურობა სასიკეთოდ ჩაივლის და ენერგიის სწრაფად აღდგენაში დაგეხმარებათ.

მერწყული (20.01-18.02)
გარშემო მყოფთათვის თქვენი ძირითადი ჩანაფიქრისა და ქმედებების მოტივები გაუგებარი იქნება, თუმცა, ამგვარად შეძლებთ კონკურენტებსა და ფარულ მტრებს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. საოჯახო და სასიყვარულო სფეროში ცვლილებები სასიკეთოდ გადაწყდება, რაც მოქმედებისათვის სტიმულს მოგაწვდით. შესაძლოა, ოჯახის შექმნაზე ან სასიყვარულო ურთიერთობის გასაჯაროებაზე დაფიქრდეთ. კარგი პერიოდია როგორც საქმიანი, ისე პირადული მიზნით მოგზაურობისათვის.

თევზები (19.02-20.03)
თქვენ წინაშე დიდი შესაძლებლობები გადაიშლება და მცირე დროში ბევრი საქმის შესრულებას მოასწრებთ. ყველა ადრე დაწყებულ პროექტს სწრაფად და წარმატებით დაასრულებთ, ცხოვრებისეული გეგმების შეცვლით მომავლის იმედი იმატებს და ახალი მიზნების დასახვაც გაგიადვილდებათ. საქმიან პარტნიორებთან აქტიურად თანამშრომლობა და მათი გამოცდილებისა და ფინანსების გამოყენება წარმატებას გიქადით. ეს კვირა ხელს შეუწყობს მოგზაურობასაც.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 16,19,21 და 22 აგვისტო

8 აგვისტო — ახალმთვარეობა,
22 აგვისტო — სავსემთვარეობა.



მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

16 აგვისტო, ორშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.10 საათზე, ჩადის 18.59 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (07.13) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 13.37 საათზე, ჩადის 23.27 საათზე (მთვარის მე-9 დღე იწყება 16.30 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** შემთხვევით გაცნობილებს ნუ მიენდობით. დღეს სიყვარულის, სილამაზისა და ხელოვნების მმართველი პლანეტა **ვენერა** გადაინაცვლებს სასწორის ზოდიაქოში (10 სექტემბრამდე), რაც პარტნიორთა ურთიერთობისას გააძლიერებს რომანტიკულობას, ესთეტიკურობას, დიპლომატიურობას. კომპრომისის უნარს, იმიჯის შეცვლის სურვილს, ეს პერიოდი წარმატებას უქადის პარფიუმერია-კოსმეტიკის ბიზნესს, არქიტექტურულ და დიზაინერულ სფეროს, იურიდიულ-სანოტარო საქმიანობას, სასამართლო სისტემას. დღეს კარგი დღეა მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის. არ არის სასურველი მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, მაღალია ქურდობის, მოტყუების, ასევე, პროტესტის გამოხატვა პარტნიორის მიერ დამორჩილების დადგენილი წესის მიმართ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ-ბარძაყის ძვალი. **ქვები:** ფირუზი, საფირონი, ბრილიანტი, ლაზურიტი, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

17 აგვისტო, სამშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.11 საათზე, ჩადის 18.58 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.05 საათზე, ჩადის 23.59 საათზე (მთვარის მე-10 დღე იწყება 18.00 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს მიღებული ინფორმაცია კარგად შეამოწმეთ. ურთიერთობები შეამცირეთ. აზრები გააკონტროლეთ, სახლსა და ოჯახს მეტი დრო დაუთმეთ, სიმშვიდე დაიცავით. სასიკეთო დღეა ვარჯიშისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისთვის, ცურვისთვის. ორგანიზმი მიმართულია თვითგანწმენდისაკენ. არ არის სასურველი ცხიმიანი საკვების მიღება, მშენებლობა. კარგი დღეა პრეზენტაციებისთვის, საზოგადოებრივი აქტიურობისთვის, ხელშეკრულების დასადებად, იურიდიული საქმეებისთვის, უცხოელებთან (საელჩოსთან) ურთიერთობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ-ბარძაყის ძვალი. **ქვები:** ფირუზი, აკვამარინი, სარდიონი, ლაზურიტი, ქრიზოლიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის.

18 აგვისტო, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.13 საათზე, ჩადის 18.56 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (09.59) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 16.14 საათზე, ჩადის 19 აგვისტოს 00.14 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 19.16 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 05.44 საათიდან 09.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს უმჯობესია, კანონს დაემორჩილოთ — მხოლოდ კარგად ნაფიქრალი საქმე აკეთოთ. არ არის სასურველი ფინანსური ოპერაციები, უარყოფითი ემოციის გამოვლენა, ქორწინება, გაცვლითი ოპერაციები, ვაჭრობა, სტომატოლოგიური პროცედურები. კარგი დღეა ბინის რემონტისთვის, მშენებლობისთვის, ზედაპირების წმენდისთვის, რჩევისა და დახმარებისთვის, კუჭ-ნაწლავისა და ფილტვების მკურნალობისთვის, მავნე ჩვევისგან გათავისუფლებისთვის, მანქანისა და უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, კბილები, სახსრები, მუხლები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ოპალი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

19 აგვისტო, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.14 საათზე, ჩადის 18.55 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 17.14 საათზე, ჩადის 20 აგვისტოს 01.11 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 20.13 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კარგი დღეა ინფორმაციის შესაგროვებლად და შემოწმებისთვის, მშენებლობისა და სარესტავრციო სამუშაოებისთვის, მავნე ჩვევისაგან გასათავისუფლებლად, კანისა და ფრჩხილების მოვლისთვის, კოლექციის შესაგროვებლად, საოფისე ნივთებისა და საათის, უძრავი ქონების, მანქანის შესაძენად, ექიმთან კონსულტაციისათვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, სიმძიმეების აწევა და მკვეთრი მოძრაობები, ფინანსური ოპერაციები, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა, სტომატოლოგიური პროცედურები, ახალი თანამშრომლის მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, კბილები, მუხლები, სახსრები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, მალაქიტი, ოპალი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

20 აგვისტო, პარასკევი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.15 საათზე, ჩადის 18.53 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.50) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 18.04 საათზე, ჩადის 21 აგვისტოს 02.17 საათზე (მთვარის მე-13 დღე იწყება 20.51 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 04.00 საათიდან 12.50 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს კანონ-წესები ზედმიწევნით დაიცავით. პლანეტა ურანი დღეს იწყებს რეტროგრადულ (უკუსვლით) მოძრაობას **კუროს** ზოდიაქოში, რაც ითხოვს დაბრუნებას ძველ ორიგინალურ იდეებთან, რომელიც რაიმე მიზეზის გამო ვერ განხორციელდა ან ძველ მეგობრულ კავშირებთან, ანდა კანონებთან, რომელიც კორექტირებას და თავიდან დამუშავებას საჭიროებს. დღეს არ არის სასურველი გადაღლა, ფეხზე დიდხანს დგომა, ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიღება, ხელმძღვანელთან დაპირისპირება. კარგი დღეა სველი წესით დასუფთავებისთვის, ელექტრო, აირ და ნებისმიერი კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, პროგრამული სისტემის ასათვისებლად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აქვამარანი, ცირკონი, ციტრინი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

21 აგვისტო, შაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.16 საათზე, ჩადის 18.52 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 18.45 საათზე, ჩადის 22 აგვისტოს 03.28 საათზე (მთვარის მე-14 დღე იწყება 21.16 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** ბედნიერი შემთხვევისა და აქტიურად დასვენების დღეა. შეყვარებულს მეტი დრო დაუთმეთ. კარგი დღეა სველი წესით დასუფთავებისთვის, კომპიუტერის, ელექტრო და აირ ხელსაწყობის შესაძენად. შესაძლებელია, ლატარიაში მოგება. ხელი შეეწყობა რეფორმატორულ ქმედებებს, მგზავრობას, სამეცნიერო კვლევას, მოულოდნელ შეხვედრებს, გადაწყვეტილების ან გეგმის შეცვლას, სარემონტო-სამღებრო სამუშაოს, სესხის აღებას, რეკლამას. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ციტრინი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

22 აგვისტო, კვირა

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.17 საათზე, ჩადის 18.50 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.44) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 19.18 საათზე, ჩადის 23 აგვისტოს 04.41 საათზე (მთვარის მე-15 დღე იწყება 21.32 საათზე. **სავსემთვარეობაა,** პიკი — 16.02 საათზე. ამ დღეს იწყება მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.03 საათიდან 16.44 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** მაღალია ტრავმების, ავარიების, კონფლიქტების, დეპრესია-აგრესიის გამოვლენის, ცდუნებების, შეცდომების, პრეტენზიების გამოხატვის, სულსწრაფობის ალბათობა. სიფრთხილე და ყურადღება გმართებთ. არ არის სასურველი ალკოჰოლის, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მიღება, საიდუმლო საქმის წარმოება. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, დიეტის დასაწყებად, სარემონტო სამუშაოებისთვის, ქველმოქმედებისთვის, არ არის სასურველი სესხის გაცემა ანდა აღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული და ლიმფური სისტემა, თვალები, ტერფები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ძოწი, საღამოს — მარგალიტი, გიშერი, ამეთვისტო. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

ჩვენი ნაგავი არ გვყოფნის?!

პუტინის ლიბერასტული ოპოზიცია მოსკოვიდან თბილისში გადმობარგდა!

დარწმუნებული ვარ, ბევრისათვის ეს აბსოლუტურად მოულოდნელი იქნება: თბილისი, როგორც იტყვიან, სავსეა მოსკოვ-პეტერბურგიდან ემიგრირებული ანტიპუტინისტი პოლიტიკოსებით, ბლოგერებითა და აქტივისტებით! გაგიკვირდებათ და თბილისში სახლობს მოსკოვიდან გამოქცეული, სკანდალურად ცნობილი პანკ-ჯგუფის „პუსი რაიოტის“ ერთ-ერთი წევრი ნინა ნიკულშინაც!

რუსეთში არსებობს პუტინის მოწინააღმდეგე ლიბერასტული ტელეარხი **„დოჟდი“** — დაახლოებით, ჩვენებური „ფორმულას“ ან „მთავარი არხის“ ალი-კვალი! ჰოდა, შემთხვევით სოციალურ ქსელში წავაწყდი ამ რუსული სოროსვიზიის ერთ-ერთ სიუჟეტს დამაინტრიგებელი სათაურით **„თბილისი და ახალი რუსული მიგრაცია“!**

რა თქმა უნდა, ბევრ ჩვენგანს სმენია, რომ თბილისსა და, განსაკუთრებით, ბათუმში, ასობით და ათასობით რუსეთის მოქალაქე გადმოდის საცხოვრებლად, ყიდულობს ბინებს და ბიზნესსაც იწყებს! ეს გასაგებიცაა, რადგან რუსეთი, საქართველოსთან შედარებით, გაცილებით არათავისუფალი ქვეყანაა და არაერთ რუსს ხმამაღლა უთქვამს, საქართველოში თავს უფრო უსაფრთხოდ ვგრძნობთ, ვიდრე მშობლიურ რუსეთშიო!

ჰოდა, მეგონა, ეს ტელესიუჟეტიც სწორედ ამ თემებზე იქნებოდა აგებული, მაგრამ გაოცებული დავრჩი, რომ ამჯერად უკვე საქართველოში გადმოსახლებულ რუს პოლიტმიგრანტებზე იყო ლაპარაკი!

დიახ, სადღაც ათამდე რესპონდენტი ყვებოდა, „როგორ გამოექცა რუსეთიდან პუტინის დიქტატურას თავისუფალ საქართველოში“! მათ შორის იყვნენ პარტიის ლიდერები, ამჟამად რუსეთის ციხეში დაპატიმრებული ანტიპუტინისტი **ვლადიმერ ნავალნის** თანამებრძოლები და, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ სკანდალური **„პუსი რაიოტის“** წევრი გოგონაც, მოსკოვის ცენტრში, ეკლესიის საკურთხეველში რომ შეიჭრნენ და სატანისტური როკვა გამართეს!

და ეს „პუსირაიოტელი“ **ნინა ნიკულშინა** ინტერვიუში აცხადებს, საქართველო რუსეთზე გაცილებით დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ არსებობს საფრთხე, რომ აქამდე ურყევი ევროპული კურსი გადაიხედოსო! წამყვანის კითხვაზე, რა გაძლევს ასეთი დასკვნის საფუძველსო, ამ ნიკულშინამ პირდაპირ უთხრა: 5 ივლისის გეი-პარადის დარბევაო! **ანუ ამ „პუსირაიოტელმა“ დიდი მწუხარებით აღნიშნა თბილისში 5 ივლისის გეი-პარადის ჩაფლავება!**

სიმართლე გითხრათ, ნაკლებად საინტერესოა, პუტინის რეჟიმი რატომ დევნის ამ თავის ლიბერასტებს რუსეთში, მაგრამ ის კი საკმაოდ საგულისხმოა, რა უნდა ამ ნაგავს საქართველოში?!

ის ბაქოდან გამოქცეული **ავღან მუხთარლი** ხომ გვახსოვს, აქედან რომ უყოფდა ენას ალიევის რეჟიმს და შემდეგ საერთაშორისო სკანდალში გახვია საქართველო?!

ახლა, **პუტინმა რომ გამოგვიცხადოს, საქართველოში რუსეთის კანონიერი ხელისუფლების დამხობაზე მეოცნებე არსებების ბუდე შემიქმნესო, მერე რას ვაკეთებთ?!** აქ თავისი პოლონიუმიანი სპეცაგენტები რომ შემოგზავნოს და რომელიღაც ოპონენტი გააგოროს, მერე სად მივდივართ?!

ანდა იმავე ნაცხროვამ თავისი ზონდერები რომ მიუქსიოს ამ წინასაარჩევნო არეულობის მოსაწყობად და რომელიღაც რუსი ანტიპუტინისტი შეიწიროს, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა გნიასს ატეხენ თვითონ ნაცები მთელ მსოფლიოში, საქართველოს ხელისუფლება პუტინის დაკვეთით რუს ოპოზიციონერებს ხოცავსო!

უკაცრავად, ასეთი პასაჟისათვის, მაგრამ, ვინც არ იცის, ინგლისურიდან ეს **„პუსი რაიოტი“ „ფუჩუს ამბოხებად“** ითარგმნება! ჩვენებური ლიბერასტებისეული **„ფუჩუ ლიბერალიზაცია“** და **„ორგაზმი — კაცების გარეშე“** ხომ გვაქვს, ახლა რუსულ-ლიბერასტული **„ფუჩუს ამბოხიც“** შეგვემატა!

მადლობა ღმერთს, ეს „პუსირაიოტელი“ ნინა ნიკულშინა ჯერჯერობით სამების ეკლესიის საკურთხეველში არ შევარდნილა და იქ სატანისტური როკვა არ გაუმართავს, მაგრამ საერთაშორისო მასშტაბის ლგბტ აქტივისტი რომ ჩაგვიხუტებია თბილისში მიგრანტად, აგერ, ცხადზე უცხადესია!

კი ბატონო, არც სტუმართმასპინძლობა გვესწავლება და არც — დევნილთა შეფარება, მაგრამ ამათ გამო საქართველოზე ისედაც გავეშებულ რუსეთს რატომ უნდა მივცეთ საბაბი, რაღაც შარში გაგვხვიოს?!

ჩვენი ლიბერასტული ნაგავიც გვეყოფა, რუსეთიდანაც რომ არ დაგვემატოს!

გიორგი გიგაური

ეკლესიაში მოცეკვავე „პუსი რაიოტი“ თბილისშია!



„პუსი რაიოტი“ მოსკოვის საკათედრო ტაძრის საკურთხეველში ცეკვავს

არა ელ-გე-ბე-ტე პროპაგანდას!



თარაზულად: 1. პატარა სწრაფმავალი ტანკი; 6. ფრანგი კომპოზიტორი; 9. იტალიელი კინორეჟისორი; 10. საქონელგაცვლა; 11. ფიგურული სახაზავი; 12. ლიდიის ლეგენდარული მეფე; 13. იტალიური ლიქიორი; 17. ძლიერი ხმის გამომცემი სასიგნალო მოწყობილობა; 18. ზამში; 20. საგამოფენო დაფა; 21. საჭმელი სოკოს სახეობა; 24. ინგლისელი მწერალი; 25. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი; 26. იტალიური გაზეთი.

შვეულად: 1. დაბალი მაგიდა; 2. უხეში მიტკალი; 3. მენელაეს ცოლი, რომელიც პარისმა მოიტაცა (ბერძნული ეპოსი); 4. ზურიკელას ცალთვალა მეგობარი (დუმბაძე); 5. ლითონის ფული; 6. მეტროს სადგური თბილისში; 7. ლეგენდარული სპარტელი კანონმდებელი; 8. შემოსავალ-გასავლის შეფარდებითი ჯამი; 14. ფრანგი მომღერალი ქალი; 15. გრძელი შალაშინი; 16. ერთგვარი საკოსტიუმე ქსოვილი; 18. პატარა თითი; 19. ათასი კილოგრამი; 21. ფრანგი მწერალი; 22. ფრანგ მეფეთა სახელი; 23. მდინარე რუსეთში.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. ტანკეტი; 6. დელიბი; 9. ლეონე; 10. ბარტერი; 11. ლეკალო; 12. კრეზი; 13. ამარეტო; 17. სირენა; 18. ნატი; 20. სტენდი; 21. სილიო; 24. დიკენსი; 25. მერანი; 26. უნიტა.
შვეულად: 1. ტაბლა; 2. ნარმა; 3. ელენე; 4. ილიკო; 5. მონეტა; 6. დელისი; 7. ლიკურგი; 8. ბალანსი; 14. მატიე; 15. რანდა; 16. ტვიდი; 17. ნეკი; 19. ტონა; 21. სიუ; 22. ლუი; 23. ოკა.

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოელოდეთ უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებს და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილი და გულმოწყალე.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
ასავალ დასავალი
2021 წლის 16 – 22 აგვისტო №34 (1394)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800
9 772233 380006

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
სარედაქციო კოლეგია
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.
ტელეფონები: 215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: www. asavali.ge ან www. asdas.ge
ელ-ფოსტა: mail@asavali.ge ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია „ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში